

Морамо превазићи нејединство

ЗАГРЕБ, 23. јануара (Танјуг) — Члан Председништва Централног комитета Савеза комуниста Југославије др Душан Драгосавац представио је данас по подне у друштвеном дому Социјалистичког савеза радног народа Загреб књиге „Јосип Броз Тито: о партији и улози комуниста“.

Промоцији тог дјела присуствовали су многи истакнути сурадници Јосипа Броза Тита — чланови Савјета Федерације, Савјета Републике Хрватске, народни хероји, организатори устанка и најистакнутији друштвено-политички радници Загреб и Хрватске.

Страна 8.

ПЛАС

ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА

ИЗЛАЗИ СВАКОГ ДАНА ОСИМ НЕДЈЕЉЕ

ПРЕДСЈЕДНИШТВО ОПШТИНСКОГ КОМИТЕТА СК БАЊАЛУКА О УЛОЗИ НАУКЕ
У ЕКОНОМСКОЈ СТАБИЛИЗАЦИЈИ

НАУКА ПРОИЗВОДНА СНАГА

● Формула ослонца на властите снаге постаје све животнија а наука у том контексту све потребнија

БАЊАЛУКА, 23. јануара — Улога научноистраживачког рада у економској стабилизацији била је тема широке расправе која је вођена на данашњој сједници Председништва Општинског комитета Савеза комуниста Бањалука; расправе које је одржавала све снажније захтјевае данашњег тренутка за дубљим и значајнијим ангажовањем науке у развоју привреде. Оцјене да Југославија касни за научним и технолошким развојем свијета, који стоји на прагу информацијске револуције (а развијене земље су га у знатној мјери већ и прешле), те да међународна подјела рада данас и те како укључује и „подјелу памети“, учиниле су да се, бар у дискусији, смањи јаз између науке и удруженог рада, те да превагну конкретна сагледавања тешкоћа.


Таких тешкоћа није никако мало у Бањалуци, упркос чињеници да у њој већ десет година постоји Универзитет, да постоје и одређени кадрови, институти, а такође и потребе удруженог рада. Оно што недостаје јесте заправо таква организација која би плодотворно објединила интересе — јасне на глобалном али мање видљиве на конкретном плану. Отпо-

ри пак који се у том контексту пружају изостравају слике и на овом плану јесу свакако дјело једне превазиђене свијести која у науци никад није видјела објективну производну снагу — па јој често није ни пружала одговарајућу шансу. Сада, пак, када је постало јасно да нисмо богати ни енергијом, ни сировинама, данас је привреда неефикасна и често прекомерно везана за стране технологије, формула ослонца на властите снаге постаје све животнија а наука у том контексту све потребнија. Утолико више што везивање за стране технологије није идејно неутрално!

Стога се пасиван однос према лиценцим производњама мора мијењати у активан и заинтересован однос, јер — на лиценце Лемо, без сумње бити упућени и у даљем развоју, али однос према увезеном знању мораће се у све већој мјери мијењати у нашу корист.

Председништво је такође разматрало информацију о реализацији задатака на провођењу Програма даљег социјалистичког развоја пољопривреде и села.

Д. СОЧАНСКИ



Памет подстиче напредак детаљ из лабораторије Технолошког факултета

ЗА БАЊАЛУЧКЕ ОСНОВЦЕ И СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Продужен распуст

БАЊАЛУКА, 23. јануар — Зимски школски распуст за бањалучке основце и ученике шкопа средњег усмјереног образовања биће продужен за седам дана. Ову одлуку донијели су на данашњој сједници делегати Вијећа мјесних заједница Скупштине општине Бањалука на основу законских одредаба које омогућају да Скупштина општине може одредити, у зависности од климатских и других услова и друге рокове почетка и завршетка наставе.

Исту одлуку, како се очекује, треба да донесу и делегати Ви-

јећа удруженог рада скупштине општине на сједници која ће се одржати 25. јануара. Међутим, помјерањем почетка наставе за седам дана продужиће се настава у другом полугодшту како би се до краја школске године остварио годишњи фонд сати предвиђен наставним програмом.

Основни разлози за продужење зимског ферија могућност уштеде топлотне енергије и тешкоће превоза већег броја ученика.

Д. Ц. Б.

ОБИЉЕЖЕНА 40-ГОДИШЊИЦА ОСНИВАЊА ССЈ И ЛИСТА „РАД“

Непрекинута нит борбе

● Прве ријечи на свечаној сједници Вијећа ССЈ посвећене другу Титу, револуционару који је мишљу и дјелом нераскидиво повезан са радничком класом и синдикатом

БЕОГРАД, 23. јануара (Танјуг) — Свечаном сједницом Вијећа ССЈ данас је обиљежена 40-годишњица оснивања Савеза синдиката Југославије и излажења листа „Рад“. Свечаном скупу присуствовали су председник Председништва ЦК СКЈ Али Шукрија и чланови овога Председништва, члан Председништва СФРЈ Никола Љубичић, председница Скупштине СФРЈ Душан Алимпић, председница СИБ-а Милка Плавинић, делегације СК ССРНЈ, СУБНОР-а, ССОЈ, Југословенске народне армије, Уставног суда Југославије и представници друштвених организација.

Отварајући скуп, након интонирања химне, председник Вијећа ССЈ Душан Богданов Сенко је прве ријечи посветио другу Титу,

човјеку и револуционару који је, како је рекао, мишљу и дјелом нераскидиво повезан са радничком класом и синдикатом. Одани Титовом имену и дјелу, одлучно и непоколебљиво наставићемо његовим путем борбе за велике тековине наше социјалистичке револуције — за самоуправљање, власт радничке класе, братство, јединство и равноправност народа и народности несврстане Југославије, рекао је Душан Богданов Сенко.

Учесници свечане сједнице затим су минутом ћутања одали пошту другу Титу, другим великим именима наше револуције и преминулим синдикалним активистима.

О мјесту, улози и развоју Савеза синдиката у протекле четири деценије реферат је поднио председник Вијећа ССЈ Душан Богданов Сенко. Синдикати су, према ријечима Богданова, били активно присутни у свакој фази развоја друштва, од обнове до данас, и да је непрекинута црвена нит борбе синдиката за организовање слободне радничке класе у ових четрдесет година.

У ОКРУЖНОМ СУДУ У БАЊАЛУЦИ ДВОЈИЦА БИВШИХ ИНСПЕКТОРА МЕЂУОПШТИНСКОГ СУП-а И ДВОЈИЦА АУТОПРЕВОЗНИКА ОДГОВАРАЈУ ЗА ПЉАЧКУ

ПАСОШИ „ПЛАЊЕНИ“ КАФФОМ

● Мирко Вујиновић Герма тврди да је желио да пресијече међународни шверцери нац, а његов колега Веселин Вучковић истиче да су имали намјеру да од шверцера узму по сто старих милиона за себе ● Одузету кафу поново вратили шверцерима да је распродају ● Суђење се наставља у петак

Страна 6

ПО ОСТВАРЕНОМ ТРГОВИНСКОМ ПРОМЕТУ У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ

„БОСКА“ ТРЕЋА У ЗЕМЉИ

● Само су „Београђанка“ и загребачка НАМА имале у 1984. години већи промет од Робне куће „Боска“, што представља велики пословни успјех за овај бањалучки колектив

Страна 10.

KORIŠĆENJE PROIZVODNIH KAPACITETA TEKSTILCI ZAOSTAJU

● Od 1976. do 1983. godine u Bosni i Hercegovini je sagrađeno 15 tvornica za proizvodnju tekstila. Čije se mogućnosti — u odnosu na projektovane — koriste, uglavnom, između 44 i 96 odsto

O korišćenju proizvodnih kapaciteta, mogućnostima uvođenja druge smjene, o iznaženju uslova za bolje i akumulativnije poslovanje, sve se više govori, pa to postaje, rekli bismo, imperativ sadašnjice. Prostora za takvo nešto ima svuda, pa i u oblasti tekstilne industrije, u grani privredivanja koja, kao po nekom pravilu, zapošljava veliki broj nekvalifikovanih i kvalifikovanih radnika.

No, kako sada stvari stoje, postoje sasvim male šanse da se tu, u dogledno vrijeme, nešto izmijeni. Jedna analiza, koju je prošle godine izradila Privredna komora Bosne i Hercegovine, ukazuje na činjenicu da se kapaciteti u tekstilnoj industriji nedovoljno koriste, da u nekim tvornicama ono ni iz daleka ne dostiže projektovane mogućnosti, da se ponegdje, kao što je to slučaj, na primjer, sa proizvodnjom tepiha kreće između 44 odsto (u Ključu) i 55 odsto (u Titovom Drvaru) ili 70 odsto (u Sokocu). U proizvodnji češljanog prediva situacija je nešto bolja jer Tvornica u Bosanskoj Dubici radi sa 93 odsto i Bihaću sa 96 odsto kapaciteta. Samo dvije tvornice — u Prijedoru i Banovićima — rade s punim kapacitetom u odnosu na investicioni program, čemu je doprinijela proizvodnja za izvoz na bazi izmijenjenih proizvodnih programa.

Proizvodne organizacije u ovoj grani privredivanja nalaze se u izuzetno

teškom položaju. One se nose s mnoštvom teškoća, od kojih valja neki pomenuti. To su, prije svega, nedostatak pamučnih i drugih vlakana i osnovnih sirovina iz uvoza i domaće reprodukcije, što je naročito došlo do izražaja kod tvornica u Čelincu, Bosanskoj Dubici, Bihaću i Titovom Drvaru. Kao uzrok tome, uglavnom, navodi se nedostatak deviznih sredstava za uvoz ili participaciju proizvodnje ovih sirovina u zemlji.

Ali, to nije sve: spisak teškoća, koje proizvodni kapaciteti u ovoj oblasti za sada ne mogu da prevaziđu — je podugačak. Tehnološki problemi (nezaokružena tehnologija, uska grla, usmjereni asortiman za jednu ili dvije sezone) prisutni su skoro kod svih tvornica u Bosni i Hercegovini, a teškoće oko otplate ino-kredita kod Tvornice u Titovom Drvaru, zatim, nedovoljna obučenost radnika za specifične proizvodne programe uočena je u tvornicama u Bosanskoj Dubici i Čelincu.

Najinteresantnije u svemu je da se, uglavnom, radi o novim tvornicama, o objektima koji su pušteni u proizvodnju između 1976. i 1983. godine, koji proizvode oko 15 osnovnih proizvoda i poluproizvoda u tekstilnoj industriji. Izražene razlike u korišćenju kapaciteta ukazuju na potrebu promjene proizvodnog programa u većem broju tvornica, na potrebu korišćenja takvih iskustava koakve su evidentirana — i uočena — u tvornicama u Prijedoru, Banovićima i Bihaću. Tome se, međutim, sa strahom prilazi i to nam se višestruko osvećuje.

D. MOMČILOVIĆ

UMJESTO DRUŠTVENE HRONIKE

Dovijanjem do stana

Lijepo smo smislili, proklamovali pa i povelj akciju „Imaš kuću — vrati stan“, ali u posljednje vrijeme sve manje o njoj mislimo, pa tako ništa naročito javno i ne govorimo o njenim rezultatima. Oni su, tvrde odgovorni u Skupštini opštine Banjaluka, još početni. Na redovnim i sudovima udruženog rada, među žalbama i pritužbama građana, najviše je upravo predmeta koji se tiču nezakonitosti oko raspolaganja stanova. Sve to, uz niz drugih okolnosti, „drži“ u ovom gradu i prigradskom području, po nezvaničnim podacima, blizu 1.500 porodica u podstanskom odnosu ili s neriješenim stambenim pitanjem.

Tako je unatoč činjenice da, recimo, posljednjeg desetljeća stambena gradnja bilježi ogromne rezultate. Bilo je godina kada se gradilo i po 1.000 stanova, a i pet ili šest stotina novouseljenih stanova godišnje nije za zanemariti. Šta se, onda, događa sa svim tim stanovima i onim koje jedni napuštaju kao neuslovne, da bi preselili u veće i bolje, a za one stambeno neriješene ti takozvani „neuslovni“ su više nego li životna premija?

Nije po ovome Banjaluka karakteristična niti različita od ostalih, sličnih sredina, ali je krajnje vrijeme da se u oblast raspodjele stanova uvede više humanosti i reda. Jer, nije mali broj onih koji (bez obzira na zakonska insistiranja da se to tako ne može) imaju po dva, pa i tri stana ili vjelejpnu kuću i društveni stan. Ljudi se, jednostavno, dovijaju razvodima, lažnim, i drugim za zakon sličnim „pokrićima“ rješavaju sebi i svojoj široj porodici stambene probleme koje drugi, pošteniji, ne uspijevaju riješiti ni cijelog radnog vijeka. Jer, da nije tako, otkuda bi onda ovdje bilo onih 1.500 stambeno nezbrinutih porodica?

R. PRERADOVIĆ

REKREACIJA RADNIKA

Klizav

parket

Jedan sat sportske rekreacije u SD „Borik“ u Banjaluci košta 1850 dinara, u Društvenom domu „Mejdan“ 1500 dinara, koliko staje i sat korišćenja fiskulturne sale u OŠ „Ranko Šipka“, dok je zakupina dvorane u DTV Partizan po jednom školskom satu mnogo jeftinija — 400 dinara.

Iako je ekonomska cijena jednog sata u SD „Borik“ i Društvenom domu „Mejdan“ veća, ipak nam se čini da je rekreacija postala privilegija manjeg broja zaposlenih, a da je još daleko od neposrednog proizvođača. Zašto ovo kažemo? U svim sportskim objektima i fiskulturnim salama jedva da se rekreira 500 do 600 radnika. To je isaviše mala brojka prema 65.000 zaposlenih u privrednim i vanprivrednim organizacijama u Banjaluci.

SOFK-a i SIZ za fizičku kulturu Banjaluke su još prošle godine dali inicijativu za donošenje Društvenog dogovora o korišćenju sportskih objekata u gradu, jer su cijene usluga ovih objekata šarene i nema nikakve društvene kontrole nad njima.

Međutim, iako je ovaj dokument dobio „zeleno svjetlo“ u Opštinskom vijeću Saveza sindikata i OK SSRN Banjaluka, on nije usvojen. Samo su neke škole, koje imaju fiskulturne sale nepogodne za rekreaciju i treninge sportskih ekipa, podržale inicijativu, dok druge nisu našle za potrebno da Nacrt društvenog dogovora o korišćenju sportskih objekata stave na dnevni red sjednice samoupravnog organa.

Cilj ovog dogovora ili sporazuma, svejedno kako ga nazvali, bio je da se izrade jedinstveni kriteriji za iznajmljivanje sportskih terena. Pao je u vodu, izgleda, što nikome nije odgovaralo da se drži odredaba sporazuma. Ovakvo mogu povećavati cijenu korišćenja dvorane i sala prema svojim kriterijima kako bi bili što bliži ekonomskoj računici.

S. RISOVIĆ

REAGOVANJA

Neki su prozvani

Prije emitovanja posljednje epizode TV-serije „Inspektor Vinko“ spikerka TV-Zagreb još jednom je upozorila da su događaji i ličnosti u ovoj seriji izmišljeni, a „svaka sličnost je sasvim slučajna“. Nije to rekla tek tako, a to je na posljednju pisalo na početku svake epizode, već zato što su se eto javili neki drugi i predstavnici nekih kolektiva. Mada nije rečeno da li su se javili oni koji su u sebi eventualno prepoznali inspektora Vinka, ili oni „drugi“.

Dakle — ipak su se prepoznali, ma koliko da je storija serije bila izmišljena. Naravno i najvećem

navicu, koji je osam nedjelja pratio ovu seriju, sasvim je jasno da su se mnogi morali prepoznati. Koji to dio Jadrana, obala naših rijeka, planinskih brežuljaka i plodnih oranica nije prekriven vikendicama, vilama i, ponegdje, vjelejpnim građevinama koje je teško svrstati u ove dvije grupe. Koliko to „mercedesa“ i raznoraznih „IDA“ /da ne kažemo „senatora“ od pola milijarde/ stoji pred tim raznim vilama, koliko čamaca i jahti... Zar je sve to, sem u izuzetnim slučajevima, stečeno ličnim radom. Sasvim sigurno je da nije.

M. MARINKOVIĆ

REKLI SU...

Zaštita standarda radom

Obnavljanje rada revolucionarnih sindikata Jugoslavije bio je događaj od istorijskog značaja za radničku klasu i za sve radne ljude nove Jugoslavije. Na Opštencemaljskoj sindikalnoj konferenciji, od 23. do 25. januara 1945. godine u Beogradu ne samo da je obnovljen rad Sindikata kao najmasovnije organizacije radničke klase, nego su i postavljeni osnovni elementi kasnijoj izgradnji Saveza sindikata Jugoslavije. Ovo je istakao predsjednik Vijeća SSJ Dušan Bogdanov Senko u intervjuu sindikalnim listovima povodom 40-godišnjice obnavljanja rada revolucionarnih sindikata i izlaženja lista „Rad“.

— Jubilej Sindikata bio je ujedno i povod za razgovor o aktuelnom trenutku i mestu i ulozi SSJ. Očuvanje i zaštita životnog standarda radnika su danas za

Savez sindikata, rekao je, pored ostalog, Dušan Bogdanov, od prioriteta društvenog značaja. Borićemo se za ostvarivanje takvih uslova u kojima će radnik radom štiti svoj standard, pri čemu treba podrazumjevati i to da radnik odgovarajućim sistemom raspodele mora biti motivisan da više proizvodi, da daje kvalitetnije proizvode.

Posebno ćemo se suprotstaviti, dodao je Bogdanov, neopravdanom povećanju cena, jer su u tri cene i ličnih dohodaka uvek ečh plaćali ovi drugi. A to je direktni udar na standard radnika, na antiinflacionu politiku koja je inaugurisana i Dugoročnim programom ekonomske stabilizacije i Rezolucijom za 1985. godinu.

(Iz intervjuu Dušana Bogdanova Senka sindikalnim listovima)

HOBOCTA

Devizna lekcija

Mala privreda u Srbiji van pokrajina zaradila je u prošloj godini sedam puta više deviza nego što joj treba za reprodukcione potrebe! To je podatak koji dosta govori o izvoznim ambicijama i mogućnostima malih kolektiva pa i vlasnika privatnih zanatskih radnji.

Obično je mala privreda u senci. Često se pogrešno misli da jedva sastavlja kraj s krajem, pa nekako i ovaj podatak o izvozu prođe nezapaženo. A u JIK banci, prvog u Jugoslaviji koja se specijalizuje za malu privredu, navode jedno uspješno iskustvo:

Nijednom se nije dogodilo da radne organizacije male privrede ili povratnici ne vrata na vrijeme kredit. Čak banka nikog nije ni opomenula, što deluje i po-

malo nestvarno, ako se zna za obim finansijske (ne)discipline u privredi. Uostalom, i Bogomir Apostolović, predsjednik JIK banke kaže: Sa „velikom“ privredom, na žalost, nemamo tako dobrih iskustava. Sudimo se da naplatimo dugove.

Sve ovo što smo ispričali pokazuje u stvari, da mala privreda već ulazi „na velika vrata“. Istina, samo u pojedinim sredinama, jer su inače otpori još česti i ponegdje žestoki. Ipak, i ovo što je do sada postignuto „obhrabruje čak i one koji

se kolehaju“, kako pre neki dan reče dr Marjan Rožić, predsjednik Savezne konferencije SSRNJ. Upravo pomoć koja maloj privredi pruža Socijalistički savez garantuje još uspješnije rezultate. Istini za volju, mala privreda ne može da reši naše devizne probleme ili zapošljavanje. Ne treba, potcenjivati ni doprinos koji za sada daje i na jednom, i na drugom planu. Mala privreda sve češće govori — veliki korak.

D. NEDELJKOVIĆ



M. AJANOVIĆ

„GLAS“ — List Socijalističkog saveza radnog naroda

Opštine osnivači: Banjaluka, Bosanska Gradiska, Čelinac, Kotor-Varoš, Laktaši, Prijedor, Skender-Vakuf i Srbac.

Izdaje i štampa NIGRO „Glas“ Banjaluka, Ulica AVNOJ-a 93.

Predsjednik Poslovnog odbora NIGRO „Glas“ Edhem Čizmić.

Direktor i odgovorni urednik Nebojša Radmanović

Uređuje redakcijski kolegij: Mirko Kisjan (banjalučka hronika), Emin Krkić (popodnevni rad) Tomo Marić, (sport) Miloš Milinović (Bosanska krajina), Miro Mladenović (grafička redakcija), Sabira Piragić, (DESK), Na da Pavašić (kultura), Nebojša Radmanović (direktor i odgovorni urednik), Fadil Smajić (hronika), Dragiša Spremo (Nedjeljni „Glas“), Novinski savjet lista „Glas“: Ivan Andričić, Nusreta Borčić (predsjednik), Edhem Čizmić, Mileško Čerketa, Jovo Kerkez, Radojka Kuzmanović, Predrag Lazarević, Oto Marušić, Islam Mehdić, Branko Pirašević, Nebojša Radmanović, Grozda Regodić, Nenad Trifunović, Franjo Vardić.

Prvi broj „Glasa“ izašao je kao organ NOP-a za Bosansku krajinu u Župici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Poslije oslobođenja „Glas“ izlazi u Banjaluci kao organ Oblasnog narodnog fronta do juna 1951. Od IX 1953. izlazi kao organ SSRN pod imenom „Banjalučke novine“, a od 29. novembra 1955. pod imenom „Krajiške novine“. Od 13. maja 1963. list ponovo izlazi pod imenom „Glas“. Ukazom Predsjedništva SFRJ od 19. jula 1968. „Glas“ je odlikovan Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima. Od 8. februara 1983. „Glas“ izlazi kao dnevni list.

OD 1. FEBRUARA OVE GODINE U BANJALUCI

OPŠTINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA BANJALUKA O POVEĆANJU AKUMULATIVNE I REPRODUKTIVNE SPOSOBNOSTI, PRIVREDE

IZDVOJITI ŠTO VIŠE

● **Dosadašnji odnos prema akumulaciji ne može se smatrati adekvatnim i potrebno ga je mijenjati**

BANJALUKA, 23. januara — Činjenica da se približava vrijeme usvajanja završnih računa u radnim organizacijama pogodan je moment da sindikalna organizacija uputi apel (ili možda: zahtjev) svojim članovima da ulože maksimalne napore kako bi se izdvojilo što više sredstava po osnovu proširenja materijalne osnove razvoja. Ovo je rečeno na jučerašnjoj sjednici Opštinskog vijeća Saveza sindikata Banjaluka koja se između ostalog bavila i pitanjima ostvarivanja zadataka organizacija i organa Saveza sindikata na jačanju akumulativne i reproduktivne sposobnosti organizacija udruženog rada kao bitne pretpostavke za ostvarivanje samoupravne pozicije organizacija udruženog rada u

procesu društvene reprodukcije.

Dosadašnji odnos prema akumulaciji može se smatrati neadekvatnim, i potrebno ga je mijenjati ako se žele ostvariti zadaci utvrđene tu izdvajajući pitanje amortizacije. U prošloj godini inflaciona kretanja obezvrjedila su za 23 procenta sredstva amortizacije, a tako se dalje, očito ne bi moglo izdržati.

Što se pak novih investicija tiče, ponovo je rečeno da proces samopuravnog odlučivanja o njima nije pravilo u svim sredinama, a isto tako je podvučen problem nedostatka razvojnih programa. Ovaj problem je bi valjalo detaljno sagledati u svim kolektivima, jer u praksi nastaju situacije u kojima nisu problem sredstva,

već upravo nemogućnost ulaganja usljed nedostatka programa.

Više puta je u diskusiji istaknuto da cijene sirovina rastu izuzetnim tempom utičući time na cijenu konačnog proizvoda, a u krajnjoj liniji, u nekim kolektivima i na stvaranje zaliha. Tako se problemi komplikuju, ali proizvodnja se kao proces ne smije pojednostavljeno shvatiti, rečen oje na sjednici. Ona se ne svodi na jednačinu: kupiti sirovinu, obraditi i prodati, već je čini složeni proces u kome i racionalan odnos ima značajno mjesto, isto kao i efikasnost, organizacija i slično. O tome se manje vodi računa, a ako se sve to u proizvodnom procesu ne uvaži u dovoljnoj mjeri onda se čuju žalbe na skupi kapital i slično.

Na svemu ovome valja svakako istrajati da se stanje promijeni, a neophodnost angažovanja organizacija i organa u tom poslu podvučena je i ovom prilikom.

D. S.

SKUPLJE KOMUNALNE TAKSE

BANJALUKA, 23. januara — Vijeće udruženog rada Skupštine opštine Banjaluka donijelo je danas odluku kojom se od 1. februara ove godine povećavaju cijene komunalnih taksa prosječno za 45 odsto. Visok procent povećanja cijena opravdava se činjenicom da navedene takse nisu povećavane od 1977. godine, a bile su zaista simbolične.

Umjesto dosadašnje takse od 15 dinara, koliko su plaćali gosti u hotelima, motelima, prenoćilima, kampovima i privatnom smještaju, domaći gosti će dnevno plaćati 25, a strani 40 dinara prema zahtjevu Turističkog saveza Banjaluke. Za parkiranje automobila na parkirali-

štima će se dnevno naplaćivati taksa od 30 dinara, dok su za te usluge vozači do sada plaćali 10 dinara.

U prihod Samoupravne interesne zajednice za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti biće uvrštena sredstva od niza komunalnih taksa koja nisu bila njen prihod, a takođe su znatnije povećana. To su komunalne takse za isticanje firmi, držanje muzike u ugostiteljskim objektima, zapremanje trotoara ispred poslovnih prostorija, za držanje džuboksa, automata i elektronskih uređaja za igre na sreću.

D. C. B.

IZ KOMUNALNE RADNE ORGANIZACIJE ČELINAC

USKORO VEĆE CIJENE VODE

● **Od 1. januara ove godine predviđen rast cijene vode od 36,4 odsto za domaćinstva i 20 odsto za organizacije udruženog rada**

ČELINAC, 23. januara — Iako su prošle godine cijene potrošnje vode u centru komune rasle dva puta, to nije dovoljno da bi se izmirile obaveze radne organizacije „Vodovod i kanalizacija“ Banjaluka koja i Čelinčane snabdijeva vodom. Razlike cijena

opštine da od 1. januara ove godine odobri povećanje potrošnje vode za 36,4 u domaćinstvima i 20 odsto u organizacijama udruženog rada.

U obrazloženju se, pored ostalog, ističe da je do povećanja došlo zbog neujednačenih cijena

S. M.

BEZ VODE I GRIJANJA

ČELINAC, 23. januara — Zbog većih kvarova na vodovodnim mrežama u Banjaluci već dva dana Čelinčani nemaju vode, a ponovo ne radi ni ovađnja toplana. Pored 600 potrošača vode i oko 300 korisnika centralnog grijanja, prekid isporuke vode iz banjalučke fabrike utiče i na rad organizacija udruženog rada. U Radnoj organizaciji Fabrika svilenih tkanina juče i danas ne radi druga smjena. Ovaj problem trajeće sve dok se ne otklone kvarovi na pojedinim dijelovima vodovodne mreže u Banjaluci.

S. M.

ZAŠTO KASNI IZGRADNJA ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA U „ELEKTROKRAJINI“

BANJALUKA, 23. januara — Srednjoročnim planom razvoja elektroenergetskih objekata od 1981. do 1985. godine na području radne organizacije „Elektrokrajina“ predviđena je izgradnja i rekonstrukcija objekata 110 kilovoltne mreže i izgradnja informacionog sistema, izgradnja i rekonstrukcija sekundarne, niskonaponske i magistralne mreže na području radne organizacije. Za sve ove poslove na vrijeme su doneseni odgovarajući programi. Međutim, realizacija se ne odvija onako kako je to planirano. Rečeno je to, pored ostalog, i na današnjoj akcionoj konferenciji Saveza sindikata „Elektrokrajine“, gdje su delegati raspravljali na temu ostvarivanja investicione izgradnje elektroenergetskih objekata.

— Od planiranih zadataka do sada je urađeno jedva 60 odsto. Siguran sam da se moglo znatno više da uz objektivne teškoće kao što je besparica nije bilo i mnogo subjektivnih slabosti. Jedan od uzroka spore investicione izgradnje je u prekasnom donošenju godišnjih planova. Je li to moralo uvijek biti tako, pitao se Predrag Popović.

Da je zaista bilo mnogo subjektivnih slabosti, potvrdio je to i Ivica Bijelić, delegat iz OOUR-a „Elektroizgradnja“. On je istakao da je za realizaciju nekih poslova utrošeno 70 odsto planiranih novaca, a da je za to urađeno samo 39 procenta od plana. To znači, istakao je Bijelić, da se kilometar mreže skuplje plaćao nego što je planirano.

Kritički ton osjetio se kroz mnogobrojne diskusije koje su se danas čule. Međutim, sve je to bilo dobronamjerno s ciljem

IZ DRAKSENIČKE „ŠEĆERANE“

RASTE IZVOZ

BOSANSKA DUBICA, 23. januara — Radna organizacija „Hemijska prerada kukuruza“ iz Draksenića preradiće ove godine oko 44 hiljade tona kukuruza i proizvesti isto toliko gotovih proizvoda različitih asortimana. To drakseničko „šećerani“ treba da obezbijedi ukupni prihod od 3,25 milijardi dinara i rasterećenje od jednog broja prisutnih problema.

I nemar produžava rokove

● **Od planiranih poslova da se urade u ovom srednjoročju do sada završeno jedva 60 odsto ● Uz besparicu i subjektivne slabosti usporile izgradnju**

da se na veću aktivnost podstaknu oni koji su najdirektnije zaduženi za realizaciju planiranih zadataka. Zato je i zaključak današnje tematske konferencije Saveza sindikata da se baš ti subjekti u narednom periodu moraju odgovornije odnositi prema realizaciji programa investicione izgradnje. Ako kao

do sada bude olako prelazilo preko svojih obaveza moglo bi se desiti da se za mnogo para koje su predviđene da se obezbijede udruživanjem sredstava OOUR—a uradi malo. Skupoća, inflacija i izgubljeno vrijeme mogli bi elektroprivrednike preskupo koštati.

V. DUBOČANIN

ČELINAC

FORMIRAN FERIJALNI SAVEZ

ČELINAC, 23. januara — Nakon višemjesečne aktivnosti ovih dana je u centru komune obavljeno konstituisanje Konferencije i Ferijalnog saveza, koji okuplja 516 članova organizovanih u 13 društava. Utvrđeni su samoupravni akti i program rada za naredni period. Objavljen je izbor članova Predsjedništva Konferencije i ostalih organa. Za predsjednika Konferencije Ferijalnog saveza sa jednogodišnjim mandatom izabran je Vitimir Đurić, profesor Centra usmjerenog obrazovanja Čelinac.

S. M.

SKENDER—VAKUF

IZVIĐAČKA ŠKOLA

SKENDER—VAKUF, 23. januara — Zimovanje kotorvaroškog izviđačkog odreda „Mladen Stojanović“ na najbolji način su iskoristili izviđači nedavno formiranog kluba „Radojka Lakić“ iz Skender-Vakufa. Izviđači iz Kotor-Varoša, koji ove godine obilježavaju 20-godišnjicu osnivanja organizovali su u Skender-Vakufu vodnu izviđačku školu u kojoj mlađim kolegama iz Skender-Vakufa prenose svoja izviđačka iskustva. Ovom prilikom dogovoreni su i buduću oblici saradnje izviđačkih odreda Skender-Vakufa i Kotor-Varoša.

Z. K.

BIHAĆ

PROLJEĆE U JANUARU

Vodostaj Une i njenih pritoka znatno porastao

BIHAĆ, 23. januara — Danas je u zapadnom dijelu Bosanske krajine osvanuo pravi proljetni dan. Temperatura se u Bihaću popela na 15 stepeni Celzijusovih. A samo dva dana ranije mraz je bio okovao ovaj kraj.

Vodostaj Une i njenih pritoka Unca, Drvare, Klokota i Krušnice u znatnom je porastu. Međutim, nema nigdje opasnosti od poplava. U Kulen-Vakufu, Ripču i Pokoju na području bihačke op-

štine, dakle u mjestima u kojima su poplave česte, stanovnici motre na kretanje vodostaja Une.

U mjesnim zajednicama u Bihaću mnoga domaćinstva danas, međutim, nemaju vode za piće. Ranije niske temperature dovele su do pucaanja vodovodnih cijevi, pa tako majstori imaju pune ruke posla da ih dovedu u ispravno stanje.

D. M.

U PRIJEDORSKOJ OPŠTINI PREDSTOJI UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRUŠTVENOM SEKTORU

VEĆE OBRADIVE POVRŠINE

● **Obradivo zemljište će se povećati za 300 hektara**

PRIJEDOR, 23. januara — U nastojanjima da se povećaju obradive površine u društvenom sektoru prijedorske opštine, ove godine u okviru Zemljoradničke zadruge „Agrounija“, odnosno njenog OOUR-a „Vlastita poljoprivredna proizvodnja“, započinje realizacija projekta

uređenja poljoprivrednog zemljišta. To će u narednih deset godina biti jedno od najvećih ulaganja u povećanje obradivih površina u ovom kraju.

Projektom je predviđeno da se obradive površine u društvenom sektoru povećaju za 300 hektara i time stvore mogućnosti za

znatno veće prinose. Stručnjaci kažu da će se to postići otkupom stotinu hektara od individualnih poljoprivrednika i oko 60 hektara zamjenom sa privatnim sektorom. Osim toga, na 140 hektara u društvenom vlasništvu obavice se hidro i agromelioracioni radovi. Na taj način stvorice se uslovi za intenzivniju ratarsku proizvodnju.

Realizacija ovog projekta, čija predračunska vrijednost premašuje 270 miliona dinara, obradive površine u OOUR-a „Vlastita poljoprivredna proizvodnja“ biće povećane na ukupno hiljadu i 200 hektara.

Z. D.

SKUPŠTINA OSNOVNE PRIVREDNE
KOMORE BANJALUKA O
PRIVREĐIVANJU SOUR-a UNICEP

AKCIJA NA ŠIREM PLANU

● Mjere koje se preduzimaju unutar SOUR-a UNICEP na poboljšanje ekonomskog položaja, nisu dovoljne da bi se normalizovala situacija u poslovanju pojedinih članica sistema ● Skupština Komore podržala predložene aktivnosti subjekata izvan SOUR-a

BANJALUKA, 23. januara — Industrija celuloze i papira u Bosni i Hercegovini, koja je objedinjena u Složenoj organizaciji udruženog rada UNICEP, suočena je već duže vremena s brojnim i veoma složenim problemima koji bitno utiču na proizvodnju i ukupne rezultate njenog poslovanja. To potvrđuju i podaci iz informacije koju je sačinila posebna radna grupa u dogovoru sa Predsjedništvom privredne komore BiH, Izvršnim vijećem, Udruženom bankom Sarajevo i Republičkim komitetom za energetiku i industriju. Složenost situacije u kojoj se nalazi ovaj veliki privredni sistem nalaze da se bez odlaganja preduzmu mjere, na unutrašnjem i na planu šire društvene zajednice, za njeno prevladavanje.

Ovakav stav zauzet je danas na sjednici Skupštine Osnovne privredne komore Banjaluka na kojoj je raspravljano o ovoj problematiki. Ujedno su podržane predložene mjere za poboljšanje ekonomsko-finansijskog položaja celulozno-papirne industrije, koji u ovom momentu karakterišu visoki gubici u odnosu na ostvareni dohodak i nelikvidnost. Ovakvo stanje posljedica je niza subjektivnih i objektivnih čimilaca među kojima je, u prvom redu, nemogućnost obezbjeđenja osnovnih sirovina, repromaterijala energetske goriva. Osim toga, tu je i visoka zaduženost; vlastita sredstva u ukupnim izvorima sredstava učestvuju sa svega 22 posto, a neizvršene obaveze iznose tri i po milijarde dinara, od čega

samo na kamate otpada dvije i po milijarde.

Jedan od najvećih problema je i nedovoljno korištenje kapaciteta koje se u prvom polugodištu prošle godine kretalo od 39 — kod svilenih tkanina — do 87 posto za ukupnu proizvodnju celuloze, a tome treba dodati i nisku produktivnost rada u ovoj djelatnosti.

Mjere za poboljšanje ekonomskog položaja organizacija koje se bave proizvodnjom i preradom celuloze i papira utvrđene su u okviru SOUR-a UNICEP sredinom prošle godine, ali su se te mjere pokazale nedovoljnim da bi se normalizovala situacija u poslovanju nekih organizacija udruženog rada u okviru UNICEP-a. Stoga su predložene, a na Skupštini Komore podržane i određene mjere na eksternom planu, a prvenstveno u oblasti reprogramiranja kreditnih obaveza, transformacije kratkoročnih u dugoročne kredite, — uz što povoljniju kamatnu stopu, otpisivanja zatezних kamata, rješavanja problema kursnih razlika, obezbjeđenja trajnih obrtnih sredstava, i drugo.

Na kraju su podržane mjere na obezbjeđenju povećanih količina celuloznog drveta u okviru Zajednice za poslovnu saradnju „Šipada“, „Krivaje“ i UNICEP-a, prioritarnom snabdijevanju mazutom kapaciteta celulozno-papirne industrije i kontinuiranom snabdijevanju kvalitetnim ugljem iz SOUR-a „Titovi rudnici“.

N.S.F.

POLJOPRIVREDNA
PROIZVODNJA

Planovi brži

● Iako su površine pod pšenicom smanjene za četiri odsto, planira se proizvodnja i otkup hljebnog žita veća za šest procenata što je, ima li se u vidu kvalitet završne sjetve, teško očekivati

Prema programu poljoprivredne proizvodnje u 1985. godini, bosanskohercegovački poljoprivrednici bi trebalo da proizvedu 500.000 tona pšenice i raži. Od te proizvodnje polovina bi bila tržišni višak. Svaki drugi kilogram hljebnog žita bi, dakle, otišao u silose mlinske industrije koja bi domaćim žitom podmirila tek 40 odsto komercijalne potrošnje. Pod uslovom da se otkupi planirana količina pšenice i raži na koju se ne može uvijek računati. Izuzetak je društveni sektor koji sve količine proizvedene pšenice prodaje mlinarima.

Prošle jeseni hljebnim žitom je, prema statističkim podacima, zasijano 148.395 hektara — četiri odsto manje nego što se planiralo. Manjak bi, kako tvrde planeri, bio nadoknađen sjetvom jare pšenice na površini od 8.000 hektara. Stručnjaci, međutim, kažu da tolike površine pod jaram pšenicom ne treba očekivati jer zemljoradnici sporo prihvataju njenu sjetvu. Ostaju, dakle, površine zasijane jesenas s kojih se očekuje prinos od 3.200 kilograma po hektaru i tržišni višak od 250.000 tona. Nameće se, ipak, pitanje: može li se sa površine manje za četiri odsto ostvariti veća proizvodnja za šest procenata?

Odgovor stručnjaka je jasan i on bi se morao uvažiti u konačnom uobličavanju programa proizvodnje hrane u ovoj godini. Velik dio oranica je zasijan u kasnim rokovima sjetve. Korišteno je nekvalitetno sjeme (jer je originalno bilo preskupo) uz upotrebu manjih količina mineralnih

gnojiva. Sve to može da negativno utiče na visinu prinosa, a time i na ukupnu proizvodnju. Teško se može prihvatiti i tvrdnja da će se boljom prihranom usjeva nadoknaditi manjkavosti jesenje sjetve i sa manjim površinama proizvesti žita. Zbog sve većih cijena mineralnih gnojiva, koja su već prekoraciila toleranciju granicu, ona se počinju manje koristiti.


Prilikom planiranja se mora uvažiti disparitet cijena pšenice i drugih žita. Umjesto da bude jeftiniji za 10 odsto, kukuruz je znatno skuplji od pšenice. Mali su izgledi da će cijene kukuruza „kliznuti“ naniže da bi se uspostavio paritet koji postoji samo na papiru. Neophodno je, znači, korigovati cijene pšenice i uskladiti ih sa troškovima proizvodnje koji, obično, znatno brže rastu od cijena poljoprivrednih proizvoda stavljenih pod strogu društvenu kontrolu. Dok se ne poveća ekonomski interes zemljoradnika, veću proizvodnju i tržišne viškove ne treba očekivati. Upozaravaju na to iskustva iz ranijih godina kada je otkup, poslije blagovremenog povećanja cijena hljebnom žitu, osjetno povećan.

Nerealno planiranje znači krnjave bilanse koje dovode do neredovnog snabdijevanja tržišta poljoprivredno-prehrambenim proizvodima. Bolje je zato izraditi realne planove i poduzeti mjere da se osiguraju manjkovi poljoprivredno-prehrambenih proizvoda nego čekati žetvu da bi se konstatovalo da su u planiranju učinjeni promašaji.

M. OSMANČEVIĆ

U PRIJEDORSKOM „CELPAKU“ Ukinuto vanredno stanje

● Poslije jedanaest dana, kada su vladale velike hladnoće, od 21. januara prestalo je da važi vanredno stanje u fabrici ● Plan u ovom mjesecu ja u podbačaju, ne samo u proizvodnji nego i u preradi papira



Proizvodnja papirnih prerađevina manja za 66,3 odsto: iz pogona Celpaka

Komitet za ONO i DSZ Unicepove radne organizacije „Celpak“ na svojoj posljednjoj sjednici ukinuo je vanredno stanje, koje je trajalo jedanaest dana u ovom velikom prijedorskom radnom kolektivu. Konstatovano je da je zaključno sa 21. januarom fabrika celuloze ostvarila proizvodnju od hiljadu tona, što je samo 37 posto od predviđenog plana. dok je u fabrici papira proizvedeno 2.100 tona, dakle 62 posto. I u preradi su ostvarene 243 tone ili 66,3 posto u odnosu na plan proizvodnje u januaru.

Uz slabu proizvodnju teško je išlo i sa realizacijom gotovih proizvoda — svega 41 posto. Energana od juče radi punim kapacitetom, što je omogućilo zagrijavanje svih pogonapatako i normalan rad proizvodnog procesa, a toplifikacioni sistem funkcionise i u svim drugim dijelovima kolektiva. Najodgovorniji u Energi ni kažu da će za koji dan biti obezbijeđeno još 1.400 tona mazuta, dok u zalihama ima 1300 tona, što bi zajedno bilo dovoljno za proizvodnju u narednom mjesecu.

cu. S druge strane, ima ozbiljnih teškoća oko nabavke potrebnih količina solne kiseline i sumpora, a slično je i sa lišćarskim drvotom, te da je bubanj za otkoravanje drveta još uvijek usko grlo za normalan proizvodni proces celuloze. U Fabrici papira skladišta su prepuna gotovim proizvodima na kojima još 500 tona papira čeka na izvoz. Komitet ONO i DSZ je apelovao na maksimalnu angažovanost svih subjekata kako bi se u narednim mjesecima nadoknadilo propušteno uz obavezu da stručni tim „Celpaka“ sagleda i utvrdi ukupne štete koje su nastale u vrijeme vanrednog stanja i za čije je vrijeme, primjera radi, za troškove održavanja bilo izdvojeno više od 340 miliona starih dinara.

O svemu ovome više će se čuti i na narednoj sjednici Radničkog savjeta Radne organizacije, a biće upoznate i odgovarajuće strukture u Skupštini opštine Prijedor i SOUR-a Unicep.

L. RADOVIĆ

ZAŠTITA STANDARDA ČLANOVA BORAČKE ORGANIZACIJE BOSANSKODUBIČKE OPŠTINE

Mali dinar za krov nad glavom

● Ove godine biće useljivo 27 novih stanova ● Rješenja se nalaze i u individualnoj stambenoj izgradnji, za koju je planirano izdvajanje 260 miliona dinara ● Šta se može učiniti s kreditom od 300 hiljada ako se počinje graditi od temelja

Aktivnost boračke organizacije bosanskodubičke opštine dijelom je usmjerena i na pitanja koja se tiču rada mjesnih udruženja, u kojima u ovom i narednom mjesecu treba da se održe redovne godišnje konferencije. U pažnji skupova biće više aktuelnih društvenih tema kao i onih koje se neposredno dotiču životnog standarda članova boračke organizacije.

Bavljenje ovim područjem svakičasnije je reazumljivo. Bosanskodubička komuna je, s obzirom na broj stanovnika, prva je u Bosni i Hercegovini, a možda i na širem području, po broju učesnika u prošlom ratu. Iz ovog dijela Potkozarja u narodnoslobodilačkoj borbi aktivno je sudjelovalo šest hiljada i 211 boraca, među kojima je hiljadu i 712 njih krenulo u rat 1941. godine. Samo je 420 prvoboraca dočekalo slobodu. Mnogima od njih posljedice rata skratile su život: sada ih ima 252, od kojih 92 žive na području opštine, a ostali u drugim mjestima u zemlji, mahom u Beogradu, Zagrebu, Novom Sadu, Sarajevu, Banjaluci i ostalim gradovima.

Mada se čine veliki napori da se boračka pitanja brže i trajnije rješavaju, pogotovo kada je riječ o stambenom smještaju, neka u vezi s tim su još uvijek otvorena u smislu da su u fazi rješavanja. Ne radi se samo o ljudima sa statusom boraca, već i o onima koji su članovi boračke organizacije, a takvih ima oko

četiri hiljade. Među njima su majke ili udove poginulih s pravom na socijalnu i zdravstvenu zaštitu. Onesu briga društava, ponajprije organizacije kojoj pripadaju i komune u kojoj žive.

Šta je učinjeno prošle godine i kakvi su izgledi u ovoj da se smanji broj zahtjeva za poboljšanje stambenog smještaja?

— Ove godine biće useljivo 27 novih stanova. To se sigurno zna, mada nije daleko od istine da će ih biti i više — kaže sekretar Opštinskog odbora SUBNOR-a Bosanska Dubica, Boško Borjanović. — Smještaj članova boračke organizacije rješava se i na drugi način: davanjem kredita za adaptaciju, ili individualnu izgradnju kuća, ako za to postoji interesovanje.

Lani je, na primjer, 118 njih kreditiranjem riješilo svoj problem. To su slučajevi koji su više navrata ranije koristili mogućnosti da pozajmicom uz povoljnu kamatu i na duži rok otplate — obezbijede sebi krov nad glavom. Za individualnu stambenu izgradnju u ovoj godini se izdvajaju sredstva u iznosu od oko 260 miliona dinara. Konkurs će biti otvoren u martu za sve one koji još nisu iskoristili pravo na sredstva ove namjene.

Skućene investicije u svemu u opštoj besparici, ograničile su izdvajanja i za ovu stavku, čime u boračkoj organizaciji objašnjavaju zbog čega se sredstva racionalnije raspodjeljuju. Od stotinu do maksimum tristo hiljada dinara kreću se krediti, zavisno od toga da li se traže za proširenje, dogradnju ili podizanje novog objekta.

Ostaje ipak, pitanje: šta se može učiniti sa trista hiljada ako se počinje od temelja?

M. MILINOVIĆ

POSLOVANJE OOUR-a
ŠUMARSTVO „LISINA“

● Dobra saradnja sa „Incelom“, „Elektrobosnom“ i „Celpakom“ doprinijela je i konačnom poslovnom uspjehu u prošloj godini, kada je proizvodni plan premašen za deset odsto

Mirkonjički OOUR šumarstvo „Lisina“ ima 310 zaposlenih i svoju djelatnost u okviru RO „Manjača“ obavlja eksploatacijom, uzgojom i zaštitom listopadne i četinarske šume. U minuloj godini izuzetno dobra saradnja ostvarena je sa „Incelom“, jajačkom „Elektrobosnom“ i prijedorskim „Celpakom“. Zahvaljujući tome plan je prebačen za oko 10 odsto.

Rad šumskih radnika nije lak, a pogotovo u lošim vremenskim us-

lovima. Ali, ni izuzetno nepovoljni uslovi što su ih diktilirali hladni januarski dani nisu pokolebali pregoce „Lisine“. Na vrijeme su obezbijeđene zalihne obilvine, otkupnog i ostalog drveta. Ni šumskih radilišta u Cardaku na Mlinštima i u Dubičkoj gori nisu opustjela. Minimum osobija, što se tamo zateklo, obezbijeđeno je svim namirnicama. Čak su i putevi prohodni.

Što se uzgoja tiče, ovdje je ču-

PLAN PREMAŠEN

dišnje koliko se posiječe zrelih stabala. U protekloj godini zasadeni su 250 hiljada sadnica i 100 hiljada degradiranih šuma prema već ranijem društvenom dogovoru. Iz rasadnika se obezbijedi 50 odsto, dok se ostali dio nabavi iz rasadnika sa banjalučkog područja. U kolektivu ističu da je odgovarajući plan zaštite šumskog fonda teško ostvariti. Jednostavno, nije sve usaglašeno sa zakonskom osnovom. Bolje reći nije u cijelosti povučena granična linija između društvenih i privatnih šuma. To idesamo na štetu šumskog fonda.

L. STUPAR

NAKON PREKIDA OD 59 SATI

Proradio srbački vodovod

SRBAC, 23. januara - Juče po podne Srptani i nekoliko stotina okolnih seoskih domaćinstava napokon su dobili vodu. Poslije prekida koji je trajao punih 59 sati vodovod je popravljen, ali je putem lokalne radio-stanice stanovništvo upozoravano da voda još nije za piće bez prethodnog prokuhavanja. U međuvremenu je izvršena hemijsko-biološka analiza kojom je potvrđena ispravnost vode za piće. Nezvanično saznajemo da kvar još nije definitivno otklonjen, pa će i tokom narednog vikenda najvjerojatnije doći do ponovnih

kraćih prekida u isporuci vode. Juče je normalno radila druga i treća smjena u Tvornici pamučnog pletiva „Triko“, dok je pogon konfekcije Tvornice pamučnog rublja radio samo djelimično. Radnici Klauonice peradi započeli su proizvodnju tek jutros. Zbog prekida za protekla dva dana u Klauonici je izgubljeno blizu četiri miliona dinara. Računa se da je privreda srbačke opštine zbog prekida proizvodnje izazvanog nedostatkom vode pretrpjela gubitke od oko 25 miliona dinara.

Z.S.

IZ ODREDA IZVIĐAČA „VID NJEŽIĆ“ PRNJAVOR Stalno podmlađivanje

● Odred trenutno ima oko stotinu članova, a svake godine stariji ustupaju mjesto mladima

PRNJAVOR, 23. januara - U prnjavorskoj opštini djeluju dva odreda izviđača - „Vid Nježić“ u Prnjavoru i „Savko Jenić“ u Donjim Vijačanima. Iako su oba odreda vrlo aktivna, Opštinski savez izviđača još nije formiran, a upravo njegovim formiranjem ta aktivnost mogla bi biti još plodotvornija, odredi masovnije, a nije realno pretpostaviti da bi lakše dolazilo do formiranja i novih odreda. Nažalost, inicijative postoje, još prije dvije godine OK SSO je formirala radnu grupu i čini se da je sve i stalo na tome.

To nije prepreka da u Odredu izviđača „Vid Nježić“ postizu vrlo dobre rezultate u svom radu pa proteklih godina nisu izostala ni društvena priznanja. Odred ima oko 100 članova, a svake godine članstvo se podmađuje, jer stariji omladinci odlaze na studije, JNA, ili jednostavno sa godinama prestaju da se bave ovom aktivnošću. Tako je u odredu oko 40 pčelica i poletara, najmlađih članova iz pionirskih redova. I u Srednjoškolskom centru „Rada Vranješević“ formirana je četa koja ima između 30 i 35 članova, a u planu za ovu godinu je formiranje novih četa.

Prvenstveno smatramo da u OŠ „9. maj“ treba formirati jednu četu jer je dosta učnika ove škole u našim redovima. S druge strane, formiranjem čete smatramo da će

se odred još više omasoviti i ovu ideju najozbiljnije razmatramo - kaže Enes Muratović, starješina odreda.

Inače OI „Vid Nježić“ ima svoju prostoriju koju su sami prošle godine renovirali, a za ovu godinu ostalo im je da poprave krov. Naravno, najveći problem su sredstva do kojih se najteže dolazi. Za obimne programe rada sredstva dotiču od pojedinih SIZ-ova, radnih organizacija i „vlastitih realizacija“. Članovi odreda raznim akcijama zarade „neku paru“, a sve teže finansijska situacija natjerala ih je da ovom pitanju posvete više pažnje.

Do sredstava se sve teže dolazi i ove godine moraćemo više pažnje posvetiti akcijama kojima ćemo doći do sredstava. Tu prvenstveno mislim na pošumljavanje, ali ako nam se ponude i drugi poslovi koje možemo izvesti, sigurno ćemo ih prihvatiti - kaže Muratović.

Sredstva su neophodna za bilo kakve aktivnosti, a predstavnici odreda su prisutni na brojnim takmičenjima i izviđačkim sletovima. Svake godine organizuju se ljetovanja, a kada to mogućnosti dozvoljavaju, i zimovanja što uvijek sufinansiraju i članovi. Ovaj odred poznat je i po tome što je jedan od prvih u Jugoslaviji organizovao marš do Kuće cvijeća i danas je to već tradicionalna manifestacija. Krajem aprila svake godine grupa mladića kreće pješice iz Prnjavora da bi 4. maja položila cvijeće na grob druga Tita. Tako će biti i ove godine.

Za ovu godinu planiran je niz aktivnosti tako da predaha nema ni u jednom mjesecu. Takva kontinuirana aktivnost svakako je jedan od elemenata koji članstvo stalno drži na okupu i čak doprinosi njegovom stalnom podmlađivanju. Interes će biti još veći ukoliko izviđači uspiju realizovati svoju ideju o izgradnji planske brvnare na planini Ljubić. I ovaj poduhvat računaju najvećim dijelom realizovati vlastitim snagama.

M. MARINKOVIĆ

NAKON DOGOVORA DVA SELA IZ DVIJE KOMUNE

MOST PREKO SANE

PRIJEDOR 23. januara - Mještani Mjesne zajednice Volar, jedne od udaljenijih mjesnih zajednica na području prijedorske opštine, u saradnji sa stanovnicima Trgovišta, sela koje pripada bosanskonovoskoj komuni, izgradili su i nedavno pustili u promet betonski most preko Sane. Most će umnogome skratiti put mještanima Volara, Cikota i ostalih sela koja gravitiraju ovom području, do Prijedora i Bosanskog Novog, kao i njihovim susjedima iz Trgovišta takođe do ovih komuna. Ukupna vrijednost objekta je 60 hiljada dinara, ali značajnog udjela imali su mještani dobrovoljnim akcijama i novčanim ulaganjima.

R.S.

POSljedICE POŽARA U BIHAČKOJ „POLIETILENCI“

Šteta 700 miliona dinara

● Potpuno uništene dvije skupocjene mašine za štampu i kaširanje, a i veći dio pogona pripreme od kojeg zavisi ostala proizvodnja ● U dvosatnoj borbi protiv vatrene stihije lakše povrede zadobilo sedam radnika

BIHAĆ, 23. januara - Požar koji je juče nešto iza 14 sati izbio u centralnom dijelu fabrike polietilizirane ambalaže „Polietilenka“ u Bihaću potpuno je uništio dvije skupocjene mašine za štampu i kaširanje, a treću djelimično oštetio. Uništene su i određene količine repromaterijala, te građevinski objekt u kojem je smješten ovaj proizvodni pogon.

Prema prvim procjenama koje je sinoć na sjednici Komiteta za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu Opštinskog komiteta Saveza komunističara iznio zamjenik direktora „Polietilenke“ Ante Mršić, ukupna šteta iznosi oko 700 miliona dinara. Što je u ovom trenutku najteže, uništen je veći dio pogona pripreme od kojeg praktično zavisi i sva ostala proizvodnja.

Prema riječima predstavnika

Međuopštinskog SUP-a Vlade Pjatnickog, koji vodi istragu o požaru u fabrici, najvjerojatniji uzrok nesreće je naprsnuće toplovođne cijevi, ili jednog od ventila specifičnog sistema grijanja u „Polietilenki“. Vrelo ulje iz cjevovoda najvjerojatnije je izazvalo hemijsku reakciju na lako zapaljivim materijalima, što je dovelo do požara. Danas je na lice mjesta stigla i posebna ekipa za vještačenje iz Sarajeva, koja treba da utvrdi prave uzroke nesreće.

Iako je vatra izbila u odjeljenju gdje se radi s lako zapaljivim materijalom i hemikalijama, zahvaljujući brzom reagovanju radnika „Polietilenke“, „Krajinametala“, „Energoinvesta“ i „Kombiteksta“, zatim vatrogasnih jedinica iz Bihaća, Cazina, Bosanske Krupice, Bosanskog Petrovca i Titovog Drvara, a

posebno protivpožarne jedinice bihačkog Garnizona na čelu sa zastavnikom Zvonkom Surovcem, spriječena je prava katastrofa. Vatra je prijetila da se proširi na savremeni pogon ALUK-on ambalaže, kao i rezervoare sa lako zapaljivim etilacetatom, koji se nalazi u neposrednoj blizini.

U dvosatnoj borbi protiv vatrene stihije lakše opekotine i povrede zadobilo je sedam lica kojima je pomoć ukazana na licu mjesta.

Odmah poslije vijesti o požaru na nivou društveno-političke zajednice povedena je akcija na pružanje najneophodnije pomoći ovoj fabrici. U akciju saniranja posljedica požara već su se uključile Skupština opštine, Opštinsko vijeće Saveza sindikata i druge društveno-političke organizacije. Pošto prve procjene o šteti prevazilaze trenutne mogućnosti ove društveno-političke zajednice očekuje se i šira solidarnost, prije svega, razumijevanje poslovnih partnera, te SOUR-a „Energoinvest“ u čijem sastavu „Polietilenka“ posluje.

M. ZULIĆ

BOSANSKA GRADIŠKA

UČLANJENJE U FOND „KOZARA“

Stotinu utemeljivača

Uplatom od deset hiljada i više dinara 13 udruženja Saveza boraca postala su utemeljivači Fonda za Kozaru, kao i više od 70 pojedinaca od kojeg broja je najveći broj pojedinaca iz Jurkovića, Bistrice, Jablanice i Bosanske Gradiške.

Za nešto više od mjesec dana, koliko traje akcija utemeljenja u Fond za Kozaru, u Opštinskoj organizaciji Saveza boraca NOR-a Bosanske Gradiške postignuti su izvanredni rezultati.

Sva boračka udruženja u opštini Bosanska Gradiška donijela su odluku o učlanjivanju u Fond za Kozaru, a 13 udruženja uplatom određenog iznosa su postala utemeljivači Fonda. I veliki broj pojedinaca, članova Saveza boraca uplatom od 5.000 dinara postali su, takođe, članovi Fonda za Kozaru.

Dosad je u Opštinskom odboru Saveza boraca NOR-a Bosanska Gradiška evidentirano više od 70 pojedinaca, članova Saveza boraca. Od toga broja najveći broj utemeljivača je iz Jurkovića 21, Bistrice 13, Jablanice 10, Bosanske Gradiške 11, i drugih, međutim, taj broj je znatno veći, blizu stotinu pošto je jedan broj članova direktno izvršio uplatu na žiro-račun Fonda za Kozaru.

Ova akcija je u toku i u drugim društveno-političkim organizacijama Bosanske Gradiške, posebno u organizaciji Saveza socijalističke omladine D.M.

SIZ SOCIJALNE ZAŠTITE SRBAC

Veća socijalna pomoć

SRBAC, 23. januara - Osnovne novčane pomoći socijalno ugroženih lica u srbačkoj opštini biće ove godine povećane za oko 112 odsto. Međutim, i pored toga pomoć koju u ovoj opštini koristi oko 110 socijalno ugroženih lica, i dalje će biti skromna - od 3.600 do 4 hiljade dinara. SIZ socijalne i dječije zaštite u Srpcu raspolagaće ove godine sa 18 miliona 790 hiljada dinara. U

odnosu na prošlu godinu to je 39,9 odsto više. Za socijalne pomoći i dodatke utrošiće se oko 6 miliona 320 hiljada dinara, troškove smještaja u ustanove i porodice 6 miliona 300, finansiranje predškolskih ustanova 2 miliona i 960, troškove zdravstvene zaštite socijalno ugroženih lica milion i 100 hiljada dinara.

Z.S.

BOSANSKA DUBICA

Kad čovjek ne zataji

Bosanskodubički „Prigradski saobraćaj“ i po najvećim hladnoćama uspješno održavao sve linije

BOSANSKA DUBICA, 23. januara - Često smo posljednjih dana bili u prilici da čitamo i slušamo o velikim zakašnjenjima u saobraćaju, o otkazivanju linija, o zamrznutim motorima autobusa, o nevoljama putnika. Dubičani posebno oni koji se koriste uslugama Osnovne organizacije „Prigradski saobraćaj“, gotovo da po tom osnovu studeni nisu ni osjetili. Tokom polarnih hladnoća, svi autobusi bosanskodubičkog prevoznika kretali su na vrijeme i s neznatnim zakašnjenjima stizali na odredišta. Nevjerovatno pomalo zvuči, ali je istinito, da su u januaru, osim jednog, održani svi planirani polasci, a da su zakašnjenja u najhladnijim danima iznosila najviše petnaestak minuta po liniji. A zna se da se saobraćaj odvija na putevima na kojima je i ljeti teško prolaziti autobusima. Kako?

Odgovor je jednostavan, veli Milorad Bašić, direktor „Prigradskog saobraćaja“. „Dobro smo se organizovali, shvatili svoju zadaću onako kako je trebalo i rezultati nisu izostali. Znali smo, zapravo da kasniti ne smijemo, jer od nas i naših usluga zavisi proizvodnja u velikom broju organizacija udruženog rada. Kada su počele studeni, uveli smo dežurstvo od ponoći do ujutro, a dvojica radnika bili su u obavezi da u ovom periodu naizmjenično uključuju motore autobusa. Kada su nastupile veće hladnoće, svake noći je angažovano po šest radnika, pa nijedno jutro nije došao u pitanje polazak na bilo kojoj liniji.

Odgovor je, eto, jednostavan. Ljudi se angažovali, odgovorno shvatili svoje zadatke, uspješno ih izvršili. I možda ne bi zavrijedilo ovaj primjer isticanje, da nismo

svakodnevno slušali i čitali o prekidima u saobraćaju, o nedaćama zbog kašnjenja autobusa, o isticanju objektivnih teškoća. Nisu one mimosište ni bosanskodubičke prevoznike. Međutim, Milorad Bašić, kaže:

„U ovim okolnostima čak 90 odsto je bio uticaj subjektivnog faktora. A mi smo se organizovali tako da čovjek ne zataji. Na kraju, bili smo svjesni i svoje obaveze prema udruženom radu koji nam je kada je bilo najteže izišao u susret i

pomogao da nabavimo potreban broj autobusa.

Prošle godine 55 zaposlenih u ovoj osnovnoj organizaciji udruženog rada sa 20 autobusa prošli su 1.268.000 kilometara i prevezli oko 2.300.000 putnika. Koeficijent ispravnosti vozila bio je 0,83 odsto što je nešto više od plana, svakodnevno je održavano 98 polaznika u prigradskom i četiri u međumjesnom saobraćaju, a uspješno su se nosili sa svim nedaćama.

S. ALIMPIĆ

SRBAČKI IZVOZNICI U OVOJ GODINI

RUBLJE ZA EVROPU

● Tvornica pamučnog rublja „Triko“ prodaje inostranim kupcima robe u vrijednosti od tri miliona dolara

● Dobri izgledi da i Klauonice peradi postane izvoznik

SRBAC, 23. januara - Po svemu sudeći srbačke organizacije udruženog rada koje se bave izvozom i ove godine će dobro proći na svjetskoj pijaci. Dobar dio izvoznih poslova već je ugovoren, a kako saznajemo, postoje sasvim realni izgledi da se izveze sve ono što je i planirano. Vodeći izvoznik u ovoj komuni koji se već godinama dokazuje na inostranom tržištu, Tvornica pamučnog rublja „Triko“, prodaje stranim kupcima ravno 3 miliona jedinica pamučnog rublja. Devizni prihod ovog kolektiva trebalo bi da bude „težak“ 3 miliona dolara. U poređenju sa prošlom godinom to je 20 odsto više. Ovaj kolektiv je životno upućen na izvoz jer da bi proizvodio i stvarao dohodak, neophodne su mu devize za nabavku pamuka.

Povećan izvoz, i to za 12 procenata, očekuje i „Vrbasov“ OOUR Mehanička prerada drveta. Drvoprerađivači će na konvertibilno tržište izvesti

rezane građe i dijelova za namještaj u vrijednosti 145 miliona deviznih dinara. Tako će na inostranom tržištu biti ostvareno oko 32 odsto ukupnog prihoda ovog kolektiva.

Na evropskim trpezama, prije svega Italije i Belgije, i ove godine naći će se riba iz ribnjaka na Barači. Planiran je izvoz 60 tona konzumne ribe u vrijednosti 20 miliona dinara.

Postoje dobri izgledi da se među izvoznike svrsta i najmlađi srbački radni kolektiv, RO „Živinoprodukt“. Ovdje planiraju da u ovoj godini proizvedu oko 2.800 tona pilećeg mesa od čega bi najmanje trećina trebalo da se nađe na inostranom tržištu. Dosadašnji pregovori obećavaju da se srbačka piletina nađe na italijanskim trpezama, a za pileće meso ovdajšnje Klauonice interesuju se kupci i nekih drugih evropskih zemalja.

Z.S.

U OKRUŽNOM SUDU U BANJALUCI DVOJICA BIVŠIH INSPEKTORA MEĐUOPŠTINSKOG SUP-a I DVOJICA AUTOPREVOZNIKA ODGOVARAJU ZA PLJAČKU

PASOŠI „PLAĆENI“ KAFOM

● Mirko Vujinović Germa tvrdi da je želio da presiječe međunarodni švercerski lanac, a njegov kolega Veselin Vučković ističe da su imali namjeru da od švercera uzmu po sto starih miliona za sebe ● Oduzetu kafu ponovo vratili švercerima da je rasprodaju ● Sudenje se nastavlja u petak

BANJALUKA, 23. januara — Danas su na optuženičku klupu sjeli Mirko Vujinović, zvan Germa (40) i Veselin Vučković (33), bivši inspektori Međuoštinskog SUP-a Banjaluka, te Dubravko Andrijević (29) i Dragan Jokić (32), autoprevoznici iz Banjaluke. Pred krivičnim vijećem pastorice Okružnog suda u Banjaluci, kome predsjedava sudija Gojko Vučković, Vujinović i Vučković odgovaraju za krivično djelo pljačke ziropotrebom službenog položaja, a Andrijević i Jokić, koji su im u ovom pomagali, takođe odgovaraju za krivično djelo pljačke.

Prvi dan pretresa pred prepunom sudnicom Okružnog suda u Banjaluci počeo je saslušanjima okrivljenih. A kako je riječ o čuvenom međunarodnom švercu kafe i prepadu koji su na švercere izvršili bivši inspektori Međuoštinskog SUP-a Banjaluka, logično je da za ovaj pretres vlada veliko interesovanje.

Prepad na švercere

Javna optužnica tereti Mirka Vujinovića i Veselina Vučkovića da su noću između 11. i 12. septembra prošle godine u selu Rogoljima kod Bosanske Gradiska, a po prethodnom dogovoru sa Andrijevićem i Jokićem, izvršili prepad na organizatore šverca sirove kafe.

Naime, Andrijević i Jokić, koji su i prethodno vozili kafu iz Rogolja, obavijestili su te noći Vujinovića da je stigla cijena kafe iz Austrije. Ova dvojica, danas već bivši

inspektori SUP-a, koristeći službeno oružje i službeni automobil odlučili su da izvrše prepad i da od Jovana Antunovića, jugoslovenskog državljanina, koji se nalazi na privremenom radu u Lincu, oduzmu novac dobijen za dovezenu kafu i da ga zadrže za sebe.

Prvooptuženi Mirko Vujinović Germa tvrdi da nije imao namjeru da novac prisvoji, već je želio da tako organizuje akciju razotkrivanja ovog švercerskog lanka, da pohvata sve švercere i da im oduzme stečenu dobit. Međutim, prema onome što se tvrdi u javnoj tužbi, a i iz iskaza okrivljenih Vujinovića i Vučkovića, vidi se da je postojala namjera da se prepadom na švercere dođe do materijalne koristi.

— Kriv sam, ali ne za ono što mi optužnica stavlja na teret — kaže Vujinović. — Kad mi je preko Andrijevića javljeno da je stigla kafa u Rogolje, na imanje Branislava Malidžana, otišao sam kući do Veselina Vučkovića, zajedno došli u kancelariju, uzeli oružje, isplanili putni nalog i krenuli u akciju.

Vujinović ističe da je u Rogolje poslao Andrijevića i Jokića kamionom da natovare kafu za Brane Kalaja (koji je nedavno zbog šverca osuđen na četiri godine zatvora, a u ovom slučaju se pojavljuje kao svjedok), da vide koliko ljudi ima na mjestu pretovara i da se odmah vrate, kako bi Vujinović i Vučković mogli stupiti u akciju.

„Možete sami“

Kad su se nakon sat vremena Andrijević i Jokić vratili sa dvije

tone kafe u kamionu, Vujinović i Vučković su ih zaustavili, prevatili ih u službeni automobil i otišli u Rogolje. U dvorištu Branislava Malidžana zatekli su cisternu austrijske registracije, vozača Austrijanca, te Branislava Malidžana i Jovicu Antunovića. Tada su od vozača i Antunovića oduzeli pasoše i 270 hiljada dinara. Vujinović je od Jovana Antunovića tražio da mu isplati pet miliona dinara, da bi im vratio pasoše. Antunović je pristao na ovu pogodbu, ali kako kod sebe nije imao para, Vujinović odlučuje da uzme tri tone kafe, koja je odvezena Andrijevićevim kamionom, da bi proveo jedan dan pred stanom Mirka Vujinovića i kasnije bila odvezena do kuće njegovog punca. Na kraju, kafa je istovarena u podrum Dubravka Andrijevića po naređenju tada inspektora Mirka Vujinovića.

Vujinović je za sutradan zakazao sastanak Jovanu Antunoviću pred SUP-om u Banjaluci, da bi odatle otišli u restoran „Sirano“, gdje je Antunović dao samo dio para — 500 hiljada dinara. Tada je vraćen pasoš vozača Austrijanca, a po podne su se Jovan Antunović, Mirko Vujinović i Brane Kalaja našli u hotelu „Turlat“ u Čelincu, gdje je dogovoreno da Kalaja preuzme kafu koju je oduzeo Vujinović, da je proda i novac preda Vujinoviću.

Te večeri Vujinović je vratio pasoš i Jovanu Antunoviću. U tri

navrata dao je dio para Veselinu Vučkoviću i to prvi put 65.000, drugi put 300 hiljada i treći put 9.000 šilinga, kako tvrdi Vučković na današnjem glavnom pretresu. Uz to Vučković ističe:

Uzeti po sto miliona

— Umiljaj je bio da uzmemo po sto starih miliona dinara, a o kafu nije bilo riječi. Ja sam te noći bio tamo, a kasnije sve dogovore je obavio Germa, tako da ne znam koliko je para dobio. Znam, obavijestio me je Vujinović, da je postigao dogovor da se kafa proda i da nam se daju te pare.

Međutim, Mirko Vujinović tvrdi da od Antunovića nije dobio pare, a da je novac od prodate kafe Brane Kalaja poslao Antunoviću u Austriju.

Činjenica je da je Vučković i na današnjem pretresu istakao kako je od početka ove akcije znao da nije riječ o poslu za SUP, već o šansi da se uzmu pare privatno.

Naravno, Vujinović sve to poriče i ističe kako je planirao „cijelu igru“ da otkrije lanac i da uhvati navodno glavnog švercera.

Veselin Vučković opet naglašava da mu je Vujinović objasnio kako će oni pare oteti od lopova, a ne od

društva i kako to društvu neće nanijeti štetu.

Istina, kad Vujanović govori o „igri“ ne spominje da je sutradan, nitko kasnije obavijestio svoje pretpostavljene o akciji koju je smislio i koju vodi.

— Kad je trebalo da nam se isplati iznos od prodate kafe, Vujinović mi je rekao da šverceri traže da dođemo sa ličnim kartama i uzmemo novac. To, naravno, nisamo ni pomišljali da učinimo — kaže Vučković.

Tokom današnjeg pretresa saslušani su i okrivljeni Dubravko Andrijević i Dragan Jokić. Andrijević tvrdi da se nije upustio u nedovojenu radu sa Vujinovićem i Vučkovićem, već je računao da će ova dvojica obaviti službeni posao. Posumnjao je tek kada je primio, kako danas kaže, nešto oko sedam hiljada šilinga u Vujinovićevom stanju, ali ni tada nije nikome ovaj slučaj prijavljivao.

Suština je da su iskazi Vujinovića i Vučkovića, dati danas pred sudom različiti. Dok Vujinović pokušava sve da podvede pod redovan posao, zamijenjen uz „igru“, dotle Vučković priznaje da su imali namjeru da steknu materijalnu korist. Sudenje se nastavlja u petak, 25. januara, ove godine.

Jelenko SLATINAC

NA VIJEST O NESREĆI SESTARA ČULJAK

Borac u humanoj akciji

● Banjalučki drugoligaš predložio mostarskom Veležu odigravanje prijateljske utakmice čiji bi prihod išao u korist pomoći djevojkama koje su, zbog promrzlina, doživjele teške trenutke

BANJALUKA, 23. januara — Teška tragedija, koja je zadesila sestre Čuljak, 18-godišnju Šimu i 17-godišnju Draženku, kojima

su, zbog teških promrzlina, ljekari Vojnomedicinske akademije u Beogradu morali amputirati noge, bolno je odjeknula i u Ba-

— Veležu smo predložili da se utakmica odigra u Banjaluci u Mostaru, prije početka prijetnjeg dijela prvenstva — rekao je Faruk Museinbegović, predsjednik Predsjedništva. Tim koji bi gostovao, osno bi sve svoje troškove. Predložićemo da svi oni koji dođu na Gradski stadion, ili na stadion pod Bijelim brjegovom



Otac Marko, majka Radica i brat Ivan ispred zgrade VMA poslije posjete Šimi i Draženki

ŽIRO-RAČUN

U opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Mostar otvoren je žiro-račun broj 11800-743-16, s naznakom „Sredstva solidarnosti za pomoć sestrama Čuljak“.

njaluci, naročito među mladim sportistima.

Uključujući se u humanu akciju prikupljanje pomoći za nestrane djevojke iz hercegovačkog sela Bogodol, kod Lištica, Fudbalski klub Borac uputio je prijedlog mostarskom Veležu za odigravanje jedne prijateljske utakmice, s koje bi sav prihod išao u korist sestara Čuljak.

INICIJATIVA PREDSEDNIŠTVA OK SSO SRBAC

POMOĆ SESTRAMA ČULJAK

SRBAC, 23. januara — Na današnjoj sjednici Predsjedništva Opštinske konferencije SSO Srbac pokrenuta je inicijativa za prikupljanje pomoći sestrama Čuljak. Svoje priloge će dati svi članovi Predsjedništva, a akcija će se premijeti i u sve osnovne omladinske organizacije. U Srbcu je već zabilježeno nekoliko primjera da građani pojedinačno uplaćuju priloge iskazujući na taj način solidarnost sa sestrama Čuljak, nastalim u hercegovačkim bespućima.

Ž. Š.

(fudbaleri, sudije, novinari gledaoci...) kupe ulaznicu. Znači, nitko ne bi imao pravo da koristi besplatan ulaz.

BRUS

Novi potres na Kopaoniku

● Zemljotres jačine 4,5 stepena Merkalijeve skale probudio mještane Blaževa i Derekara

BRUS, 23. januara (Tanjug) — Naglo topljenje snijega donijelo je nove nevolje mještanima Kopaonika. Prošli zemljotres rastresli su krovove stambenih i poslovnih zgrada, pa građani preduzimaju hitne popravke i organizovano uklanjaju snijeg sa krovova. Posebno je teška situacija u dječjem vrtiću u Brusu, gdje su zaposleni uveli danonoćno dežurstvo da bi uklonili vodu koja se sliva sa tavanice. Slična situacija je u sudu, domu kulture, bruskom domu zdravlja, zgradi društveno-političkih organizacija i jedinom kralju Skupštine opštine. Ovo je izazvalo opravdano negodovanje sta-

nara i zaposlenih — loše projektovanje i mnogi graditeljski propusti na objektima građenim posljednjih godina sada su izbili na vidjelo.

Svi putevi u bruskoj opštini su prohodni, ali je zbog leda obustavljen autobuski saobraćaj na putu Brus-Siljivo-Aleksandrovac.

Jutros u 5 sati i 4 minute registrovan je zemljotres jačine 3,1 stepen Rihterove, odnosno 4,5 stepeni Merkalijeve skale. Zemljotres je probudio mještane mjesnih zajednica Blaževa i Derekara. Većih šteta nije bilo, a građani su bez panike prionuli na svoje dnevne poslove.

IZ BEOGRADSKOG OKRUŽNOG SUDA

Odloženo suđenje

BEOGRAD, 23. januara (Tanjug) — U beogradskom Okružnom sudu danas je trebalo da bude nastavljeno suđenje Milanu Mladenoviću (35), optuženom za neprijateljsku djelatnost, ali je odloženo za 28. januar. Vijeće sudije Dušana Radoševića izašlo je u susret odbrani, koja je zahtijevala više vremena za razmatranje pismenih dokaza, konkretnije — ličnih dnevnika optuženog. Poslije dva vijećanja, sud je odbrani dao čak više vremena nego što je to ova tražila za proučavanje dokaznog materijala.

Milana Mladenovića, kao što je poznato, javna tužba tereti za povezivanje sa emigrantskom grupom „Nove demokratske alternative“ u Parizu, koja neprijateljski djeluje protiv Jugoslavije, kao i za obavljanje korektorskih poslova i objavljivanje članaka u „Savremeniku“, emigrantskom listu četničke orijentacije.

TURSKA


SMRTNE KAZNE

ANKARA, 23. januara — Od državnog udara u septembru 1980. godine, u Turskoj je izvršeno 28 smrtnih kazni, dok su 41.952 lica osuđena na različite kazne zatvora zbog zabranjene političke djelatnosti. Kako javlja AFP, taj podatak iznio je turski ministar pravde Nedžad Eldem na međunarodnom simpozijumu koji se pod naslovom „Rehabilitacija terorista u Turskoj“ održava u Istanbulu.

NAKON DOGAĐAJA U SPLITU

SUSPENZIJA ZA PROPUSTE

ZAGREB, 23. januara (Tanjug) — Republički sekretar za unutrašnje poslove SR Hrvatske Vilim Mulc danas je u okviru svoje nadležnosti, a u postupku razrješavanja dužnosti, suspendovao sekretara Opštinskog sekretarijata unutrašnjih poslova Splita i načelnika Centra službe državne sigurnosti. To je učinjeno, kako je saopšteno, u skladu s političkom ocjenom o kleronacionalističkoj i provokativnoj akciji u noć između 24. i 25. decembra prošle godine u Splitu, te stava o neodložnoj konkretnoj odgovornosti za učinjene propuste.



● Prvo od kamernih večeri posvećenih muzičkoj prošlosti, koje će se održavati još tri utorka zaredom, bilo je posvećeno stihovima i muzici trubadura, a domaćin večeri je bio Kolja Mićević

BANJALUKA, 23. januara — U vijećnici Doma kulture sinoć je održano prvo veče posvećeno muzičkoj prošlosti i muzici trubadura. Ove kamernе večeri pod naslovom „Muzička čvorišta“ održavaće se četiri utorka zaredom. Domaćin je pjesnik i prevodilac Kolja Mićević, a gosti su članovi Muzičke omladine, muzičari i pijanisti. Uz tematski razgovor o jednom čvorištu iz muzičke prošlosti predviđeno je i slušanje ploča iz tog vremena. Večeri se održavaju u godini kada Dom kulture obilježava 30-godišnjicu rada, a svijet slavi 300-godišnjicu rođenja Baha, Hendla i Skarlatija.



Prva strofa „Calende mala“ u izvođenju mladih muzičara — Darko Konofski, Jelisaveta Mićević i Sanja Zellc

— Fenomen trubadura i muzika trubadura ostala je nepoznata do početka našeg stoljeća. Za to vrijeme bila je dostupna samo užem krugu koji je imao priliku da u bibliotekama čita, dešifruje i uživa u stihovima i muzici pisanoj na papirusu. Trubadure smo tada posmatrali kao romantičnu poja-

vu, a večerašnje veče trebalo bi da otkrije djelić ove muzike, danas popularne i rado izvođene. Od 460 trubadura, koliko ih je pisalo od 1.071. godine, od Gijoma Akviltanskog, Zofre Ridela, Bernara de Ventadura i drugih, računase da je preostalo 1.200 raznih tekstova. Muzika i stihovi koji se ne zadržavaju samo na glasu već su bili praćeni instrumentom — vijer, prauzorom violine, omogućuju da se posmatraju začeci i uspon toga pjesništva koje traje do 1.250. godine kada trubaduri bježe, raspršivši se pred strogom inkvizicijom crkve. O tom vremenu nemoguće je cjelovito govoriti, naročito u ovakvim kratkim sretanjima, istakao je domaćin Kolja Mićević. — Nisam muzičar



Kolja Mićević — O začecima i usponu trubadurskog pjevanja

primjećuje se i njihova zajednička sklonost ka putovanjima i pisanje na oksitanskom-provansalskom jeziku — Mićević podsjeća na tri verzije po kojima su ovi vrhni pjesnici i muzičari dobili ime.

Centralni dio večeri posvećen je jednoj od estampa — „Calende mala“ (Prvi dan maja) autora iz 12. vijeka Rembo de Vakeirasa, pjesmi u sedam strofa, u kojoj se osjete elementi plesa i pokreta, a saslušano je pet muzičkih verzija ove pjesme, u kojoj se osjećaju elementi arapske i narodne muzike. Naredno sretanje u „Muzičkim čvorištima“ posvećeno je muzici i pjesništvu trubadura nastaloj na dvoru Alfonsa Mudrog, zanimljivom periodu u kojem se javljaju preteče renesansnog pjevanja u obožavanju Beatrice — dvije stotine godina prije Dantea. U ovoj muzičkoj večeri učestvovali su i mladi muzičari Darko Konofski, Jelisaveta Mićević i Sanja Zellc.

J. PRNJA

MUZIČKA ČVORIŠTA I — TRUBADURI

KAD VIDIM LASTU...

NARODNO POZORIŠTE BOSANSKE KRAJINE BANJALUKA PRIJAVLJENO ZA STERIJINO POZORJE

BREŠANOV „HAMLET“

BANJALUKA, 23. januara — Ansamb banjalučkog Narodnog pozorišta Bosanske krajine Banjaluka prijavio je za ovogodišnju jugoslavensku pozorišnu smotru Sterijino pozorje u Novom Sadu komad po tekstu Ive Brešana „Predstava Hamleta u Mrduši Donjoj“. Režiser je Jovica Pavić, a nastupaju banjalučki glumci — u ulozi Mate Bukurice Adem Čejvan, Mile Puljiza Nikole Jurin, Joce Škokića — Hamlet — Dragan Jovičić, Anđe — Ofelije — Ljiljana Josipović i drugi. Za Sterijino pozorje ove godine prijavljene su četiri predstave rađene po Brešanovom tekstu. Banjalučki ansambli za 25 godina postojanja ove savezne pozorišne smotre još nije nastupao na sceni Sterijinog pozorja.

J. P.

JUGOSLOVEN — ARHITEKTA MIRA NA KIPUR

Više od projekta

● Autor generalnog urbanističkog plana Nikozije Ljube Pota uživa povjerenje dvije strane na podjeljenom ostrvu

NIKOZIJA, 23. januara — Nedavni susret gradonačelnika Nikozije Lelosa Dimitrijadesa i njegovog kolege iz turskog dijela grada Mustafa Akindžua bio je rijetka prilika da se predstavnici dvije kiparske strane direktno susretnu i razgovaraju. Povod za ovaj susret je završetak rada na izradi generalnog urbanističkog plana Nikozije kao cjeline. Ovaj projekt je jedinstven u svijetu jer se radi o gradu podjeljenom „zelenom linijom“ i dugogodišnjim antagonizmom dvije kiparske zajednice.

Bila je to i prilika da obje strane kao i predstavnici Ujedinjenih nacija pod čijim je patronatom i izrađen ovaj projekt izraze zahvalnost čovjeku koji je pune četiri godine izbjegavajući zamke kiparskih podjeljenosti završio ovaj projekt a pri tome zadobio puno povjerenje obje strane. Riječ je o jugoslavenskom arhitekti i urbanisti Ljubetu Peti dugogodišnjem stručnjaku UN i jednom od tvorca novog Skoplja.

BILJEŽIMO

„Glasov“ izdavački poduhvat

● U oblasti esejistike studija „Avangardna poezija“ Radovana Vučkovića predstavlja našu izdavačku krunu i možemo s pravom da se ponosimo tom knjigom, kaže Ranko Rispević, urednik knjige koju je ovih dana izdala izdavačka djelatnost NIGRO „Glasa“ iz Banjaluke

Izdavačka djelatnost „Glasa“ počela je dobro ovu poslovnu godinu. Knjiga koja se trenutno može naći u banjalučkim knjižarama „Avangardna poezija“ Radovana Vučkovića je, a u tome nema sumnje, izdavački poduhvat „Glasa“. O knjizi Radovana Vučkovića govori Ranko Rispević, urednik knjige.

— Studija profesora dr Radovana Vučkovića je dio njegovog veoma opsežnog proučavanja avangardističkih književnih kretanja između dva rata u nas. U cijelosti je posvećena avangardnoj poeziji (koja se javila u dostuhu sa evropskim kretanjima) u srpskoj i hrvatskoj književnosti. Vučković je sigurno dosad najtemeljitiše proučio veze evropske i naše avangarde tako da tek sada možemo da sagledamo dostignuća naših pjesnika (ekspresionista, nadrealista...) uspoređujući ih sa ostvarenjima najistaknutijih predstavnika tih pokreta u Evropi.

— Da li bismo mogli povući paralelu između ove knjige i osmatrone studije „Biće i jezik“ Radomira Konstantinovića?

— Suprotno Konstantinoviću, koji je u svom sociološko-filozofijskom pogledu na književnost često nije imao sluha za neke sigurno izuzetne pojave u našim prostorima (M. Nastasijević) profesor Vučković uvijek nastoji da istakne autentičnost poetskog ostvarenja i njegov značaj za trenutak u kojem je nastalo a naravno, i za nas danas.

— Šta ova knjiga predstavlja za čitaoca, šta za studente književnosti?

— U oblasti esejistike ova studija predstavlja našu izdavačku krunu i možemo s pravom da se ponosimo tom knjigom. Njen značaj je dugoročan i sigurno je da će se dugo godina ona afirmirati u svom pravom značenju. Ne samo da je ona od danas nezaobilazan udžbenik (priručnik) svim studentima književnosti, nego je sigurno i izuzetno značajno referencijalno djelo svakom pjesniku, istoričaru, esejisti... Radovan Vučković je uradio dosta onog sitnog rudarskog posla i na nama je sada da to samo koristimo. U svakom slučaju ova knjiga predstavlja bitan doprinos našoj kulturi.

N. GUZIJAN

OSNOVNO OBRAZOVANJE

Zašto

napuštaju škole?

BOSANSKA KRUPA, 23. januara — Na području bosanskokrupske komune već niz godina čine se veliki napor kako bi se dorasla djeca u potpunosti obuhvatila osnovnim školovanjem. Gotovo da je to i ostvareno, jer podaci kažu da 99 odsto školske djece ide u školu. Međutim, u selima Jezersko, Čeval Bužim veliki broj đaka završava samo četiri razreda osnovne škole. Inspekcijске službe za obrazovanje Skupštine opštine Bosanska Krupa ukazivala je na ove pojave, skretala pažnju i preduzimala odgovarajuće mjere, ali željeni cilj se nije postigao. Tako se moralo pribjeći oštroj primjeni zakonskih propisa. Prijelivljeni su roditelji koji su svojim ponašanjem sprječali djecu u pohađanju škole pa su plaćene kazne i do dvije hiljade dinara.

Osmogodišnje školovanje je obavezno, a sprovedeno bez njegove teško neć zaposlenje pa otuđe čudi ponašanje nekih roditelja, kažu u inspekciji.

B. V.

IZ NUB „PETAR KOČIĆ“ BANJALUKA

Za pametne glavice

Za vrijeme zimskog školskog raspusta u Dječjem odjeljenju Narodne i univerzitetske biblioteke „Petar Kočić“ mogli su se vidjeti veliki redovi najmlađih čitalaca koji čekaju da dobiju novu člansku karticu i knjigu s kojom će drugovati cijele godine. Samo za petnaest dana u ovom odjeljenju upisalo se 1.400 djece. Za te najmlađe i

najvjernije ljubitelje knjige postavljena je izložba novih knjiga od oko osamdeset naslova iz devet biblioteke kao što su: „Lastavica“, „Vjeverica“, „Bambi“, „Kadok“, „Plava ptica“ i druge.

Tematski su najzastupljeniji književnost i sport. M. M.

BURA OKO KAIRSKOG SAJMA KNJIGA

POLITIKA NE BIRA MJESTO

● Učešće Izraela na Sajmu knjiga u Kairu natjeralo egipatskog premijera da u dva navrata pravda ovaj potez organizatora

KAIRO, 23. januara (Tanjug) — Međunarodni sajam knjiga, koji je juče otvoren u Kairu, neočekivano je privukao pažnju šire međunarodne javnosti, prije svega one na Bliskom istoku. Razlog je izraelsko učešće na toj manifestaciji.

Egipatski premijer Kamal Hasan Ali, koji je i otvorio sajam, bio je u prilici da u dva navrata, za posljednjih 24 sata objašnjava čime se Egipat rukovodio kada je dozvolio izraelskim izlagačima da učestvuju na kairskoj smotri, uprkos ozbiljnim upozorenjima nekih arapskih zemalja. „Egipat je obavezan mirovnim sporazumom sa Izraelom da dozvoli izraelskim izlagačima da učestvuju na Međunarodnom sajmu u Kairu“, rekao je Ali. U isto vrijeme on je istakao da je sadašnja izraelska vlada Šimona Peraza „fleksibilnija od prethodne Likudove“, pa je svakako i to jedan od razloga.

Egipatski premijer je, osim toga, na sinoćnoj sjednici vlade rekao da je „Egipat demokratska zemlja i da neće dozvoliti bojkot bilo koje zemlje koja učestvuje na Sajmu u Kairu“. Na bojkot Izraela je, inače, pozvao jedan egipatski opozicioni list. Takvi zahtjevi su se čuli i prilikom otvaranja Sajma, kada je povećala grupa Palestinaca, sa

mnostvom transparenta i slika Jasera Arafata, zahtijevala bojkot Izraela...

Na 17. kairskom sajmu knjiga izlaze 1200 izdavačkih kuća iz 49 zemalja, među kojima i PLO.

PARTIJSKI RAD UMJETNIKA U ZAGREBU

AKTIV LIKOVNJAKA KOMUNISTA

ZAGREB, 23. januara (Tanjug) — Poslije osnivanja aktiva komunista pisaca i muzičara, danas je u Zagrebu konstituisan i aktiv komunista u likovnoj umjetnosti i muzejsko-galerijskoj djelatnosti koji okuplja najistaknutije i najkreativnije stvaraoce. Konstituirajućoj sjednici prisustvovao je i član Predsjedništva CK SKH dr Stipe Šušvar.

Slični aktivni će se osnovati i u filmskoj, i u pozorišnoj djelatnosti.

PORTUGALIJA

Umrla veteranka novinarstva

LISABON, 23. januara (Rojter) — Džozefina Šerklif veteranka britanskih dopisnika u inostranstvu, umrla je u 82. godini života, u portugalskom mjestu Kaškajšu u blizini Lisabona.

Džozefina Šerklif bila je dopisnik iz Pariza do 1940. godine, kada je na putu za Sjedinjene Države došla u Portugaliju gdje je ostala do kraja života, izvještavajući za londonski „Tajms“ i Bi-bisi gotovo do pred samu smrt.

FESTIVALI

Afrički film

UAGADUGU, 23. januara (MAP) — Deveti panafrički filmski festival održaće se u glavnom gradu Burkine Faso Uagaduguu od 23. februara do 2. marta. U Uagaduguu će se, isto tako, od 19. do 21. februara održati 3. kongres panafričke filmske federacije, a potom i seminar o afričkom filmu.

AKCENTI IZ RIJEČI DUŠA-
NA DRAGOSAVCA NA
PROMOCIJI KNJIGE „TITO
O PARTIJI I ULOZI SAVEZA
KOMUNISTA“

MORAMO PREVAZIĆI NEJEDINSTVO

ZAGREB, 23. januara (Tanjug) — Komunisti Jugoslavije, na čelu sa Titom, pošli su od poznate teze: dolazimo iz daleka, idemo daleko. Afirmirali su tradiciju seljačkih buna i svih revolucija i oslobodilačkih pokreta na našem terenu, svih naših naroda i narodnosti. Naša narodnooslobodilačka borba i socijalistička revolucija su zbog toga predstavljali jedan kontinuitet vjekovne borbe naših naroda i narodnosti, plebejskih masa za nacionalnu slobodu i bolji život ljudi.

Na ovo je danas u Zagrebu podsjetio član Predsjedništva CK SKJ dr Dušan Dragosavac, predstavljajući knjigu „Tito o Partiji i ulozi Saveza komunista“.

Naša revolucija, nastavio je Dragosavac, nije i ne može biti završena sve dok socijalizam ne bude konačno pobijedio ne samo u nas, nego i u čitavom svijetu, dok se ne bude prevazišla eksploatacija čovjeka po čovjeka, eksploatacija naroda od naroda, dok se ne postigne puna ravnopravnost ljudi i naroda.

Nepokolebljiva borba naših radnih ljudi, nastavak je revolucije i svih oslobodilačkih i naprednih stremljenja i borbi socijalista na ovom našem tlu - od Svetozara Markovića, Dimitrija Tucovića, do Cankara i drugih. Ta nepokolebljivost je krunisana njihovom narodnooslobodilačkom borbom i poslije-ratnom izgradnjom, borbom protiv staljinizma i neostaljinizma, neosebničnom pomoći borbi za oslobođenje kolonija i nesvrstanom politikom.

JEDINSTVENA ORGANIZACIJA S JEDINSTVENIM PROGRAMOM

Zasluga je naše partije, plejade njenih kadrova i lično Tita, naglasio je Dragosavac, što su duboko shvatili zakonitosti kretanja suvremenog ljudskog društva, pravilno uočili raspored klasnih i društvenih snaga u zemlji i u svijetu, ispravno se koristili Marksovom teorijom za analizu društvenih procesa i ukazali na sredstva, odlike i puteve rješavanja gorućih društvenih problema.

Komunistička partija Jugoslavije, nastavio je Dragosavac, nikada nije odvajala radničko-klasno i nacionalno, niti dijelove pojedinih naroda i narodnosti od cjeline, pojedine republike od Jugoslavije, niti Jugoslaviju od pokrajina i republika. To nisu suprotstavljene kategorije za marksistički Program Saveza komunista Jugoslavije.

Za jugoslovenske komuniste, za radničku klasu i radne ljude to je najhumanija sinteza

Moramo biti svjesni da je jedinstvo SKJ neophodno našoj revoluciji, jer je ona u takvoj fazi da se Savez komunista ne može niti smije pretvarati u nikakvu labavu koaliciju republičkih i pokrajinskih partija, ali isto tako ni u neku centralističku, neostaljinističku organizaciju, rekao je Dragosavac

izražena kroz Titovu parolu bratstva i jedinstva naših naroda i narodnosti. To naše trajno opredjeljenje moramo dalje njegovati, razvijati i učvršćivati. Njega ne može zamijeniti neke labavija parola samo o nekom zajedništvu, jer mi zajedništvo imamo sa svim naprednim ljudima i van granica ove zemlje.

Program, Statut, kongresne rezolucije i ostali relevantni dokumenti Jugoslavije, podsjetio je Dragosavac, polaze od činjenice da je KPJ bila vodeća snaga u stvaranju nove Jugoslavije i da je SKJ vodeća politička i kohezijska snaga jedinstvenog društveno-političkog, socijalističkog samoupravnog sistema u Jugoslaviji, da mora ostati jedinstvena organizacija sa jedinstvenim programom koji polazi od historijskog interesa radničke klase kao garanta ravnopravnosti naroda i narodnosti.

SKJ ne može biti niti federalistička ni nad-republička centralistička organizacija. U jedinstvenom Savezu komunista Jugoslavije, republičke i pokrajinske organizacije Saveza komunista Jugoslavije treba da rade i djeluju na jedinstvenom programu i jedinstvenim statutarim osnovama. Današnja praksa odstupa od toga i treba je odlučno mijenjati.

NEOPHODNA NAM JE SOCIJALISTIČKA FEDERATIVNA JUGOSLAVIJA

Karakteru i ulozi Saveza komunista podjednako su suprotna shvatanja i praksa koji bi vodili njegovom pretvaranju u federaciju ili koaliciju republičkih i pokrajinskih organizacija, kao i shvatanja koja Savez komunista vidi kao neku centralističku, neostaljinističku organizaciju.

Iz suštine rasporeda klasnih, nacionalnih i drugih društvenih snaga i, prije svega, iz na-

cionalnih razloga, socijalistička Jugoslavija je federativna država. Postojale su i postoje u zadnje vrijeme različite diskusije o karakteru Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, o tome da li je ona federacija ili konfederacija. Te diskusije smo ranije prevazilazili, ali i danas bismo morali otkloniti one koje polaze sa građanskih ili staljinističkih pozicija, sa pozicija građanske ili staljinističke državnosti.

I najnovija partijska debata pokazuje da je za radne ljude, za članstvo Saveza komunista Jugoslavije socijalistička federativna Jugoslavija neophodna. Vrlo je malo ljudi, pogotovo među komunistima, koji u to sumnjaju.

Mi moramo sve učiniti, naglasio je Dragosavac, da što prije prevazidemo nejedinstvo u Savezu komunista Jugoslavije.

Idejno i politički nije sporno da politička rukovodstva republika, pokrajina pa i druga, vode autonomnu politiku i rješavaju probleme u svojoj sredini. To je normalno i pravilno. Ali nije normalno, bez obzira na na-

mjere, kad se ide određenim pravcima u društvene akcije, ušućuje na svojim shvatanjima, kad se u rukovodstvu Saveza komunista Jugoslavije ne rješavaju problemi a vode polemike preko pojedinih partijskih rukovodstava, preko štampe i sl. Da bi se mnogi društveni problemi uspješno rješavali u delegatskim skupštinama, da bi skupštine razvijali, ni članovi izvršnih organa, ni delegati ne mogu dobiti jednostrane direktive, a istovremeno i ne imati ovlaštenja za sporazumijevanje. Da bi se to prevazišlo u delegatskoj skupštini mora se prevazići u rukovodstvima i organizacijama Saveza komunista.

Moramo biti svjesni da je jedinstvo Saveza komunista Jugoslavije neophodno našoj revoluciji, jer je ona u takvoj fazi da se Savez komunista ne može niti smije pretvarati u nikakvu labavu koaliciju republičkih i pokrajinskih partija, ali isto tako ni u neku centralističku, neostaljinističku organizaciju - rekao je, između ostalog, Dušan Dragosavac.

PORUKA MAKEDONSKIH BORACA

Nećemo dozvoliti minimiziranje NOB-a

SKOPLJE, 23. januara (Tanjug) — Predsjedništvo Republičkog odbora SUBNOR-a Makedonije, raspravljajući o platformi za obilježavanje 40-godišnjice pobjede nad fašizmom, osudilo je na današnjoj sjednici u Skoplju pokušaje nekih zapadnih zemalja, članica NATO pakta da se „amortizuje“ odgovornost fašističke Njemačke za zla koja je nanijela mnogim narodima u drugom svjetskom ratu. Isto tako, bez ikakve odgovornosti negira se i minimizira doprinos jugoslovenskih naroda i narodnosti slomu fašizma u nekim zemljama članicama Varšavskog ugovora i naš se udio u drugom svjetskom ratu poistovećuje sa udjelom zemalja koje su tokom četiri godine rata bili vjerni saveznici Hitlerove Njemačke.

Podržavajući platformu za obilježavanje 40-godišnjice pobjede nad fašizmom, Predsjedništvo Republičkog odbora SUBNOR-a Makedonije istaklo je potrebu da se kroz sve manifestacije afirmišu doprinos jugoslovenske Narodnooslobodilačke vojske slomu fašističke Njemačke koji je veoma značajan, a koji je trajao od napada na Jugoslaviju, sve do 15. maja 1945. konačnog poraza njemačkog fašizma na jugoslovenskom tlu.

OVOGODIŠNJE TURISTIČKE PROGNOZE

Sigurniji korak na deviznoj klizavici

Ako se pripreme obave kako treba, zabilježiće se oko 44 miliona noćenja deviznih turista i zaraditi između milijardu i tristo i milijardu i 350 miliona dolara

BEOGRAD, 23. januara - Dobri domaćini su zimske dane odvajkada koristili za valjane pripreme velikih poslova. Ohrabreni lanjskim uspjesima i turistički radnici su ažurnije počeli veliko spremanje za ovogodišnju sezonu. Promet inostranih gostiju valja povećati za oko pet, a deviznu zaradu za dvadesetak odsto - rekao je sekretar Opšteg udruženja turističke privrede Jugoslavije Ivan Avžner u razgovoru s novinarom Tanjuga Dragovanom Lazarevićem. Ukoliko se pripreme obave kako treba, zabilježiće se oko 44 miliona noćenja deviznih gostiju i zaraditi između milijardu i tristo i milijardu i 350 miliona dolara. Zbog posustajanja standarda, prognoze odziva domaćih turista su nezahvalnije. Oprezno se, međutim, procjenjuje da će njihova posjeta biti slična prošlogodišnjoj. Među ljudima u turizmu, u svakom slučaju, sada je nešto vrednija atmosfera, prokana uvjerenjem da će ove godine biti i sigurniji korak na deviznoj klizavici. Ponajprije je za to zaslužna minula godina u kojoj su, poslije dvogodišnjeg posrtanja, ostvareni povoljniji rezultati. Pogotovo u inostranom turizmu. Jer, stranci nisu iznevjerili, zbog čega je premašeno, dugo željenih, 40 miliona njihovih noćenja. I u deviznom prihodu je zabilježen skok tako da će biti zaradeno planiranih oko milijardu i sto miliona dolara ili za četvrtinu više nego 1983. godine. Podaci o noćenjima inostranih turista ukazuju da je prevaziđena i

rekordna 1981. godina. Ali, samo na prvi pogled, pošto je tada turizam imao oko sto hiljada postelja manje. Ako se može reći da se po zimskoj, čitava sezona poznaje, prognoze su vedrije. Zimovanje je, naime, dobro prodato u inostranstvu, naročito na olimpijskim i sivevačkim planinama i na Kopaoniku. Najveće interesovanje za skijanje na našim snježnim vrhovima je u Francuskoj, Velikoj Britaniji, SAD, Belgiji, Holandiji, Skandinavskim zemljama i Grčkoj, pa se očekuje dolazak oko 30 hiljada gostiju. Završeno je i ugovaranje s inostranim partnerima za čitavu godinu. Većina agencija je povećala zakup smještaja u Jugoslaviji za oko osam, a u Velikoj Britaniji i za 15 odsto. Inostrani organizatori putovanja smatraju da su naše cijene konkurentne, jer su ostale neprijemljene ili su povećane u granicama inflacionih stopa u zemljama iz kojih nam turisti dolaze. U

međuvremenu se valja izboriti i za individualne goste, od kojih i zavisi uspjeh čitave sezone. Prije svega bogatijom vanpansionskom ponudom - napominje Avžner. Prvi potezi već se vuku, što je veoma dobro. Upravo je potpisan društveni dogovor o obezbjeđivanju i korišćenju deviza za prioritetan uvoz, koji je za turizam izuzetno važan. Za ove namjene je predviđeno 560 miliona dolara i dobro će doći za poboljšanje snabdjevnosti tržišta vitalnim proizvodima, bez kojih i turizam jednostavno ne može. Veoma je značajno što je u okviru ove sume, 60 miliona dolara namijenjeno za poboljšanje asortimana robe u turizmu. Predviđene su i pogodnosti za uvoz ribe, mlijeka u prahu, maslaca, ambalaže za mlijeko, limuna, inostranih alkoholnih pića, rezervnih dijelova za turističke autobuse, rent a car vozila, turističke brodove i jahte, sirovina za gume i gume za autobuse, prehrambene specijalitete, inostranu štampu i drugo.

ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE U BiH

OPŠTINE KASNE

SARAJEVO, 23. januara — Skupština Bosne i Hercegovine naložila je skupštinama opština

koje to do sada nisu učinile, a takvih nije mali broj, da što prije donesu sanacione programe zaštite i unapređivanja životne sredine i da njihovi upravni organi putem inspekcijiskog nadzora, prate ostvarivanje tih planova zaštite vazduha, voda i zemljišta od zagađivanja.

U ovoj republici tokom tekuće godine pripremiće se zakon o zaštiti vazduha i pravilnik o grafičnim vrijednostima njegovog zagađivanja.

SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMJENA

Veći izvoz u Sovjetski Savez

U ovoj godini u SSSR trebalo bi da izvezemo proizvoda u vrijednosti od tri milijarde i 600 miliona, dok bi uvoz iz ove zemlje bio manji za 425 miliona dolara

BEOGRAD, 23. januara — Vrijednost ovogodišnjeg jugoslovenskog izvoza u Sovjetski Savez trebalo bi da dostigne tri milijarde 600 miliona dolara, dok bi roba nabavljena na ovom tržištu vrijedila tri milijarde 175 miliona. Uključujući i usluge i ostale vidove trgovinskih aranžmana, privredna saradnja Jugoslavije i Sovjetskog Saveza, mjerena ciframa, ove godine bi trebalo da premaši sedam milijardi dolara. Trgovinski sporazum za ovu godinu potpisan je na decembarskom zasjedanju mješovite komisije za robnu razmenu, rečeno je danas na plenumu Sekcije za Sovjetski Savez u Privrednoj komori Jugoslavije.

Prema sporazumu naš izvoz u SSSR bi u odnosu na prošlogodišnji bio vredniji za 11,5 odsto, a proizvod iz ove zemlje za 3,2 procenta.

SJEĆANJE NA IGMANSKI MARŠ

Tragom Prve proleterske

SARAJEVO, 23. januara — U okviru obilježavanja 40-godišnjice pobjede nad fašizmom i oslobođenja Jugoslavije, Gradska konferencija Socijalističkog saveza organizuje 26. januara tradicionalni igmanski marš, tragom Prve proleterske brigade - javlja Tanjug.

Na današnjoj konferenciji za štampu u Gradskom odboru SUBNOR-a novinarisu upoznati sa detaljima ovog tradicionalnog 30. marša, u kome će učestvovati oko 800 planinara, pripadnika teritorijalne odbrane, jedinica JNA, omladine, rezervnih starijina, a ove godine i nekoliko članova boračke organizacije.

Umro general-pukovnik Blažo Lompar

BEOGRAD, 23. januara (Tanjug) — Poslije duže i teške bolesti sinoć je u Meljanama preminuo general-pukovnik Jugoslovenske narodne armije u penziji Blažo Lompar, nosilac „Partizanske spomenice 1941. godine“. Blažo Lompar rođen je 24. marta 1912. godine u selu Bokovo kod Cetinja u Socijalističkoj Republici Crnoj Gori. Gimnaziju je završio na Cetinju, a pravni fakultet u Beogradu. Zbog ispoljavanja naprednih ideja i aktivnog rada u naprednom radničkom pokretu prije rata je više puta bio hapšen i proganjan. Član Komunističke partije Jugoslavije postao je juna 1939. godine, poslije čega je bio instruktor Mjesnog komiteta KPJ za Beograd. U redove Narodnooslobodilačke vojske stupio je 13. jula 1941. godine.

U toku rata obavljao je u jedinicama Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije dužnosti i političkog komesara bataljona, brigade, divizije, a kraj rata zatekao ga je na dužnosti komesara Druge armije. Poslije rata nalazio se na raznim odgovornim dužnostima u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Završio je najviše vojne škole. Nosilac je većeg broja ratnih i mirnodopskih odlikovanja, među kojima Ordена zasluga za narod prvog reda, Ordена bratstva i jedinstva, Ordена za hrabrost, Ordена partizanske zvijezde, Ordена ratne zastave i drugih.

Predsjednik Predsjedništva SFRJ Veselin Đuranović uputio je u ime Predsjedništva SFRJ telegram saučesća porodici preminulog general-pukovnika JNA u penziji Blaža Lompára.

Telegrame saučesća uputili su Dušan Alimpić, Branko Mamula i drugi.

BORAVAK KIM JONG NAMA U SFRJ

JAČANJE EKONOMSKE SARADNJE

Potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova DNR Koreje razgovarao sa članom SIV-a Borislavom Krajnom

BEograd, 23. januara (Tanjug) — Član SIV-a Borislav Krajina i potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova DNR Koreje Kim Jong Nam razgovarali su danas u Beogradu o perspektivama za poboljšanje ekonomske saradnje dviju prijateljskih zemalja.

U razgovorima Borislava Krajine,

koji je i predsjednik Jugoslovenskog dijela konsultativne komisije za privrednu i naučno-tehničku saradnju Jugoslavije i DNR Koreje, konstatovano je da su obje strane zainteresovane za jačanje privredne saradnje koja — kako je rečeno — veoma zaostaje za dobrim političkim odnosima.

ODLUČAN ZAHTJEV KINESKE VLADE VIJETNAMU

OBUSTAVITI VOJNE PROVOKACIJE

PEKING, 23. januara (Tanjug) — Kineska vlada je danas energično zatražila od Vijetnama da „obustavi vojne provokacije“ prema Kini. U zahtjevu se ističe da je to preduslov za popuštanje zategnutosti na zajedničkoj granici i da se pogranično stanovišтво vrati normalnom radu i životu. Zahtjev je sadržan u pisanoj izjavi koju je danas stranim i domaćim novinarima u Pekingu pročitao predstavnik Ministarstva inostranih poslova.

U saopštenju Pekinga se kaže da je stanje na kinesko-vijetnamskoj granici bremenito gotovo neprestanim, svakodnevnim oružanim sukobijavanjima. Takvo stanje traje od prošlog novembra, što se tačno poklapa s početkom nove vijetnamske vojne ofanzive u Kampučiji.

LIBANSKO-IZRAELSKI PREGOVORI

POVLAČENJE NA TAPETU

Iz libanskih vladinih izvora saznaje se da je prva sjednica u nastavku pregovora bila radna, korisna i prvi put usmjerena ka pravim problemima

BEJRUT, 23. januara — Libanski i izraelski vojni pregovarači odlučili su da „nastave dijalog“ u gradiću Nakuri. Kako dopisnik Tanjuga saznaje iz libanskih vladinih izvora, jučerašnja sjednica pregovora bila je „radna, i korisna i prvi put usmjerena ka pravim problemima“.

Izrael je izložio svoj plan za prvu

etapu povlačenja, na koji libanska strana treba da odgovori na sutrašnjoj sjednici.

Čini se, ipak, da Libanci nisu potpuno zadovoljni izraelskim pristupom jer je šef libanske delegacije izjavio da je „izraelski plan povlačenja više program pregrupisanja jedinica, nego evakuacija“.

ODLOŽENO LANSIRANJE ŠATLA „DISKAVERI“

Led zaustavio let

HJUSTON, 23. januara — Zbog polarnih hladnoća na Floridi, za 24 sata odloženo je lansiranje šatla „Diskaveri“. Američki kosmički avion trebalo je ovog puta da krene u „tajnu misiju“ tokom koje će — kako navode stručnjaci za odbranu — lansirati špijunski satelit za nadgledanje Sovjetskog Saveza.

Američka aeronautička i vasionaska uprava (Nasa) objavila je da je lansiranje „Diskaverija“ iz Kejp Kanaverala odloženo za četvrtak između 18.15 i 21.15 sati po Griniču. U obrazloženju se kaže da bi se usljed hladnoće mogao stvoriti ledeni omotač na velikom spoljnom rezervoaru za gorivo, čije bi eventualno prskanje prilikom polijetanja oštetilo osjetljivu zaštitnu oblogu šatla.

TURSKI AVIONI POVRIJEDILI GRČKI VAZDUŠNI PROSTOR

„Morski vuk“ nad ostrvima

ATINA, 23. januara (AFP) — Turski ratni avioni „F-104“ povrijedili su juče grčki vazdušni prostor — saopštilo je danas grčko Ministarstvo odbrane. U saopštenju grčkog Ministarstva kaže se da su turski avioni-lovci povrijedili grčki vazdušni prostor u toku turskih vazdušno-pomorskih vojnih vježbi pod nazivom „Morski vuk“. Grčki vazdušni prostor povrijeđen je između ostrva Samos i Hios u Egejskom moru.

MEĐUKOREJSKI ODNOSI

OZBILJNA PROVOKACIJA

PJONGJANG, 23. januara — Novinska agencija DNR Koreje Kena javila je danas da su u utorak dva južnokorejska ratna broda pucala na dva sjeverokorejska ribarska brodića dok su plovila u matičnu luku. Ta ozbiljna provokacija kaže agencija dogodila se 40 milja od japanske obale.

Južnokorejski brodovi su presreli sjevernokorejske, blokirali im put i od sjevernokorejskih ribara tražili da se predaju. Na sjevernokorejske brodove ispaljeno je više od sto hitaca.

PEKING

POVJERENJE NE ČEKA ZAKON

PEKING, 23. januara — Za posljednja dva i po mjeseca u Kini je nastalo 50 stranih preduzeća sa stopostotno stranim kapitalom. Većina od njih već funkcioniše. U međuvremenu, kineska vlada priprema zakon o radu takvih preduzeća. Mada će biti usvojen za nekoliko mjeseci ove godine, njegovo odsustvo očigledno nije krupna prepreka stranim investitorima, jer su osnovni principi tog akta poznati a uz to i privlačni.

Strane firme sa sopstvenim kapitalom su potpuna novost u kineskoj ekonomskoj politici i praksi. Time Kina pravi krupne korake u nastojanju da privuče kapital i savremenu tehnologiju iz inostranstva, da dođe do proizvoda koje ne može sama da brže ponudi svom tržištu i, naravno, da ubrza zapošljavanje nezaposlenih.

Najrasprostranjeniji vid povezivanja sa stranim preduzetnicima jesu zajednička ulaganja.

INTERVJU PREDSEDNIKA MEKSIKA TV NOVI SAD PRED POSJETU JUGOSLAVIJI

Prijateljstvo i podudarnost mišljenja

„Jedna od tema o kojima namjeravam da razgovaram s Jugoslovenskom vladom je ona koja se odnosi na potrebu da se međunarodna zajednica angažuje na ekonomskom planu“, rekao je Miguel de la Madrid

MEKSIKO, 23. januara (Tanjug) — „Smatram da je cilj moje posjete da potvrdi naše veliko prijateljstvo i široku podudarnost mišljenja između Jugoslavije i Meksika. Veoma velika sličnost ili istovjetnost naših gledišta dolazila je do izražaja u multilateralim forumima, naročito kada su bili po sredi mir, razoružanje, unapređenje međunarodne ekonomske saradnje. Upravo ova pitanja biće i predmet mojih razgovora sa Jugoslovenskim rukovodstvom, — izjavio je u intervjuu Televiziji Novi Sad predsjednik Sjedinjenih Država Meksika Miguel de la Madrid.

On je naglasio da je narodima Jugoslavije i Meksika veoma stalo do svoje nezavisnosti, da su veoma aktivni na spoljnopoličkom planu u borbi za mir i razumijevanje među narodima, budući da za zemlje poput Jugoslavije i Meksika opasnost od međunarodnih ratnih sukoba predstavlja istovremeno i veoma veliku opasnost za nacionalnu bezbjednost.

Dodajući da je treći meksički predsjednik koji posjećuje Jugoslaviju, De la Madrid je istakao da je „predsjednik Josip Broz Tito, kome se u Meksiku toliko divimo zbog njegovog rodoljublja, zbog njegove političke lucidnosti zahvaljujući kojoj je uspio da od Jugoslavije stvori jednu jedinstvenu državu, u okviru njenih različitosti, jedan od velikih pobjednika nad fašizmom“.

U intervjuu, koji je za novosadsku televiziju dobio dopisnik „Politike“ Đuka Julijus, predsjednik De la Madrid je ocijenio neophodnim dalje podsticanje

popuštanja međunarodne zategnutosti. „Smatram da 1985. počinje u dobrom znaku, a obzirom na umjereno zadovoljavajuće rezultate ženevskog sastanka ministara inostranih poslova SAD i SSSR. To, kako su oni sami rekli, predstavlja tek početni korak, ali smatram da svi treba da podržimo nastavak tog dijaloga“.

„Još jedna od tema o kojima namjeravam da razgovaram sa Jugoslovenskom vladom je ona koja se odnosi na potrebu da se međunarodna zajednica angažuje na ekonomskom planu. Biće veoma zanimljivo da razmijenimo iskustva o tome kako smo se uhvatili u koštac sa krizom. Ja sam s izvjesnom pažnjom pratio ekonomsku politiku Jugoslavije i nalazim da u njoj ima dosta analogije i sličnosti sa onim što činimo mi u Meksiku“. Predsjednik De la Madrid je istakao značaj proširenja bilateralnih odnosa između Jugoslavije i Meksika, naročito na privrednom planu, na planu trgovinske razmjene, prenosa znanja i tehnologije, zakružujući svoje viđenje razgovora koje će voditi u Beogradu.

Obrazlažući posjetu Nju Delhiju, gdje će učestvovati na sastanku šestorice predsjednika ili premijera potpisnika deklaracije u korist razoružanja, De la Madrid je rekao: „Za mir smo zainteresovani svi, bez obzira kojoj političkoj grupi pripadali, i s velikim zadovoljstvom taj apel smo potpisali svi, i lideri Indije, i Švedske, i Grčke, i Tanzanije i Argentine“. I kako se budu smanjivali izdaci za razoružanje zemalja nuklearnih sila i, kao posljedica toga i ostalih zemalja, tako će ta ogromna sredstva koja se sada ulažu u razoružavanje moći da se ulože u razvoj čitavog svijeta u korist svih naših naroda, naglasio je predsjednik Meksika. Tumačeći činjenicu da posjećuje Jugoslaviju i Indiju, dvije nesvrstane zemlje koje su osim toga i osnivači pokreta u kome Meksiko sudjeluje u svojstvu aktivnog posmatrača. De la Madrid je naglasio da je pokret nesvrstanih pokreta dostojan velikog poštovanja, sa kojim spoljna politika Meksika ima doista širokih podudarnosti.

NAORUŽANJE I GLAD

BOMBE „GUTAJU“ HRANU

Dok ukupni vojni troškovi u svijetu ove godine dostižu hiljadu milijardi dolara, broj nedovoljno ishranjenih osoba u narednih pet godina porašće s 450 na 510, a do kraja stoljeća na 600 do 700 miliona ljudi

ZENEVA, 23. januara (Kuna) — Dok ogromna većina čovječanstva gladuje, ukupni vojni troškovi u 1985. godini, dostići će „nevjerovatnu i neshvatljivu“ sumu od hiljadu milijardi dolara.

Pozivajući na okončanje trke

FRANCUSKA I NOVA KALDONIJA

IPAK VOJNA BAZA

SIDNEJ, 23. januara — U izvorima Visoke francuske komisije u Numei — na koje se poziva novokaledonski radio — potvrđene su namjere Francuske da na ovom tihookeanskom ostrvu izgradi vojnopomorsku i vazduhoplovnu bazu.

Ovu mogućnost najavio je i sam francuski predsjednik François Mitteran po povratku u Pariz iz prošlonedjeljne kratke posjete nemirima zahvaćenoj

Novoj Kaledoniji. Prema istom izvoru, zemljište na kome bi se gradila baza u ovoj francuskoj prekomorskoj teritoriji nadomak australskih obala bilo bi iznajmljeno na 99 godina i sama gradnja vojnih instalacija ni u kom slučaju ne bi uticala na započeti proces dekolonizacije. Vlada u Parizu je nedavno saopštila plan prema kojem Nova Kaledonija treba da stekne nezavisnost januara iduće godine — javlja Tanjug.

BRZO NIČU STRANA PREDUZEĆA U KINI

Prednost imaju industrijska preduzeća za proizvode koji su Kini hitno potrebni, uz obavezu da unose modernu tehnologiju s kraja sedamdesetih i početka osamdesetih godina

Prvo strano preduzeće osnovale je u Šangaju, prošlog novembra, jedna američka firma iz Minesote. Ona će proizvoditi i prodavati raznu robu elektroindustrije. Njen kapital iznosi tri miliona dolara, a dozvolila za rad trajeće 15 godina.

Te firme nastaju u četiri specijalne ekonomske zone i 14 obalskih gradova, na ostrvu Hajnanu i još nekim obalskim regionima. Dozvolu za rad izdaju lokalni organi vlasti, na osnovu prijave koja treba da sadrži razne detalje vezane za preduzeće koje nastaje.

Strana samostalna preduzeća, kao i ona uz zajednička kineska i strana ulaganja, plaćaju 15 odsto porez na dohodak. Ona nisu dužna da taj porez plaćaju i prilikom repatriiranja profita. Njihova samostalnost

u odlučivanju i vođenju poslovne politike znatno je veća od one u zajedničkim preduzećima. Prema zakonu na kome se radi, vlada se ničim neće miješati u poslovanje takvih samostalnih stranih firmi, pod uslovom da nema povrede zakona zemlje i da se ne prelaže kompetencije utvrđene dozvolom o radu.

Prednost imaju industrijska preduzeća za proizvode koji su Kini hitno potrebni, uz obavezu da unose modernu tehnologiju s kraja 70. i početkom 80. godina i čiji proizvodi su konkurentni na tržištu. Sirovine i reprofaterijale za preduzeća u potpuno stranom vlasništvu daje Kina, ali će ih ona moći i same da kupuju na drugim tržištima ili posredstvom kineskih orga-

OD DOPISNIKA TANJUGA

nicizacija. Firme će moći proizvode da prodaju i na kineskom tržištu, ta proporcija će se utvrđivati izgleda u svakom pojedinom slučaju i to na lokalnom nivou.

Strancima se nude elastična rješenja kada je riječ o veoma važnom pitanju kako će oni izvoziti iz Kine svoj profit kada u njoj prodaju veći dio proizvoda za kinesku monetu. Kao glavno, njima će biti dozvoljeno da kineske juane u banci promijene u strane valute i da ih, kao profit, iznesu iz Kine. Uz to oni će domaćem potrošaču za svoje robe moći da uzimaju stranu, a ne obavezno, domaću valutu.

Pozivi i ponude Kine stranom kapitalu da dođe i u njom pravi krupne poslove sve su uvjerljiviji. Oni se napoju kao što se vidi, veoma ozbiljno ehvataju.

Božidar ĐURICA

„BOSKA“ TREĆA U ZEMLJI

● Same „Bogradanke“ i zagrebačka NAMA imale su u 1984. godini veći promet od Robne kuće „Boska“, što predstavlja veliki poslovni uspjeh za ovaj banjalučki kolektiv

Robna kuća „Boska“ je u prošloj godini ostvarila veoma zapaženi poslovne rezultate. Promet od tri milijarde i 380 miliona dinara to najbolje potvrđuje. Tako je ova robna kuća po poslovnom uspjehu svrstana na treće mjesto, odmah iza „Bogradanke“ i zagrebačke NAMA.

kako rekoše, maksimalno će se zalagati na poboljšanje asortimana proizvoda. To im je i do sada bilo opredjeljenje i rezultati su evidentni. Svjedoči to i podatak da je u 1984. godini ostvaren promet veći za 1,2 milijarde dinara nego u prethodnoj godini. Ovo je još jedan dokaz da se veći promet može ostvariti jedino boljom ponudom.

— Ovakvi radovi su u posljednje vrijeme učestali pa zbog toga veći broj telefonskih pretplatnika određeno vrijeme ostaje bez telefona. Međutim, to nije sve. Imamo teškoća i oko naknade štete, jer oni koji pokidaju kablove ponašaju se kao da ništa nisu ni uradili. Tako naknadu štete često moramo zatražiti sudskim putem.



Za ovu godinu trgovci iz „Boske“ obećavaju bogatiji asortiman

— Ostvarenim rezultatima smo zadovoljni, budući da je prije šest godina, kada smo počeli rad ostvaren promet od 800 miliona dinara. Međutim, može se raditi i bolje. Sa još bogatijim asortimanom računamo da ćemo ove godine ostvariti promet od četiri milijarde i 400 miliona dinara, što je za 30 odsto više nego lani. Ako ostvarimo ovaj plan, predviđamo da ćemo pokriti sve troškove održavanja objekta i osigurati prosječne lične dohotke od 26 hiljada dinara, kaže Mirjana Novaković, rukovodilac komercijalnog sektora u Robnoj kući „Boska“.

Plan za ovu godinu je vrlo ambiciozan. U „Boski“ računaju da će ga ipak ispuniti jer,

U RESTORANU „PEČINA“ — 26. JANUARA

UGOSTITELJSKA NOVA GODINA

Radnici restorana „Pečina“ obavljaju posljednje pripreme za obilježavanje (proslavu) ugostiteljske Nove godine, koja će se održati 26. januara. Prvi put u ovoj zabavnoj noći — gostima će se ponuditi jela — specijaliteti, isključivo bosanske nacionalne kuhinje. Biće to, poručuju domaćini, prava revija najboljih krajiških kuhinara. Posjetioci ovog restorana, te noći, posluživače osobe i u narednim noćima.

PIJAČNI BAROMETAR

POVRĆE: luk od 40 do 60, bijeli luk 183, mrkva 100, krompir 54, grah od 150 do 200, kelj 80, riža 180, špinat 150, zelena salata 300 dinara kilogram.

VOĆE: jabuke od 40 do 100, grožđe od 70 do 100, limun 273, kruške 100, jezgra oraha 1200 dinara kilogram.

JAJA: od 13,50 do 18 dinara komad.

MLJEČNI PROIZVODI: sir od 250 do 400, kajmak od 400 do 800 dinara kilogram.

CVIJEĆE: karanfil od 50 do 70 dinara struk, mimoze 100 dinara buket.

S.B.

HLADNOĆE SU PROŠLE A PROBLEMI U „AUTOPREVOZU“ OSTALI

DA SE NE ZABORAVI

● Radnici auto-transportnih kolektiva u vrijeme niskih temperatura svjesni potreba obavljali su svoj posao u veoma teškim uslovima ● Mi nismo zaboravili radnike u udruženom radu i građane, ali nika i oni pomognu nama, poručuju vozači i mehaničari

Januarsko „malno ledeno doba“ stvorilo je teškoće u svim oblastima ljudskog rada ali i junake, ljude koji su se suprotstavili hladnoći i uspjeno je tavaljali.

Bila je to istovremeno i prilika da javnost dozna u kakvim sve uslovima radnici u pojedinim segmentima udruženog rada zarađuju lični dohodak.

U „Autoprevozom“ kolektiv u „Remont-servis“ u vrijeme temperatura nižih od minus 20 stepeni Celzijusovih. Auto-mehaničari su u dvije radionice, od kojih se jedna ne zagrijava, danonoćno radili i osposobljavali zaleđena vozila. Entuzijazma nije manjkalo i uspjeh nije izostao. Ispunjenje je društvena obaveza, ali je problem uslova rada mehaničara ostao i sada kada živa na termometru pokazuje umjereniju temperaturu. Naime, polovina od 350 radnika i dalje će raditi u radionici u kojoj nema grijanja.

OTEŽANI USLOVI RADA

— Ulovni rada i u normalnim vremenskim prilikama u našem kolektivni nisu povoljni. Teško je zagrijavati sredstva radionice, a nedostaju nam ogradna za njihovo savremeno opremanje. U vrijeme niskih temperatura radnici su savjesno prihvatili i obavili svoje poslove.

Što je najvažnije nije bilo povreda na radu, disciplina je bila na visokom nivou, a izbjegnuta su i velike štete na zamrznutim vozilima, riječi su Bjeleša Popovića, direktora „Remont-servisa“.

Čedo Milerović, rukovodilac sektora „Remont-servisa“, ističe da je dnevno odmrzavano i po 200 autobusa, a u nekim drugim vremenima popravljeno je oko 60 vozila zamrznutih na terenu. Ovome valja dodati i održavanje autobusa drugih radnih organizacija.

— Za deset godina otkako radim u „Autoprevozu“ nisam zapamtio ovakvu zimu, kaže Zdravko Ivetić, terenski auto-mehaničar, koji je za proteklih dvadesetak dana popravljao autobuse u uslovima koji se granice sa ljudskom izdržljivošću.

Pomenimo i to da je rad u „Remont-servisu“ kada se u krugu nađe veći broj autobusa koje treba popraviti

„izjednačen“ sa terenskim radom. Valjalo je raditi ne samo u radionici u kojoj nema grijanja nego i na snježgu ispod autobusa. Tako će ostati i dalje sve dok u „Autoprevozu“ ne stvore bolje uslove za rad.

Nestajica novca, sve skupljeni rezervni dijelovi i gume, kao i niz drugih teškoća s kojima se suočavaju auto-prevoznici — ne daju prostora za optimističke prognoze.

DOTRAJAO VOZNI PARK

— Putnici i zaposleni u „Autoprevozu“ imaju dosta teškoća. Niko nije zadovoljan. Mi, postojećim stanjem, a putnici uslugom. Teško je ispuniti društvenu funkciju sa vozim parkom prosječno starij preko 5,5 godina, a male su šanse za nabavku novih vozila, jer poslujemo na granici rentabilnosti, riječi su Gojka Matića, direktora Radne organizacije „Autoprevoza“.

Putnici bi svakako bili zadovoljniji uslugom kada bi u „Autoprevozu“ smogli snage da podižu nabave po 80 vozila, ali realne okolnosti to ne dozvoljavaju. Eksploatacioni vijek autobusa je šest godina, a to je posljedica vožnje po lošim putevima. Uostalom nije teško zaključiti šta znači kada autobus pretrpan putnicima voz neuslovim makedamskim putem. Sve to nagrizu i onako skroman dohodak, ali i pored svega u „Autoprevozu“ nastoje da ispune svoju društvenu funkciju.

Slučajno je i u banjalučkom „Rotasi“, čiji su vozači u vrijeme kada je informativni centar Auto-saveta poručivao vozačima da ne kreću na put bez velike potrebe, dovozili mazut, uglji i ostale sirovine potrebne banjalučkoj privredi. Radilo se i pored toga što su znali da će imati i dosta šteta, ali opet u želji da se opravda društvena obaveza.

U razgovoru predstavnika banjalučke društveno-političke zajednice sa vozačima ovog kolektiva jedan od učesnika je dobro primijetio da vozači u teškim vremenskim prilikama nisu zaboravili banjalučku privredu i društveno-političku zajednicu, a za uvrat traže da i njih i njihove teškoće takođe ne zaborave.

Z. PEJIČIĆ

NEMAR UČUTKUJE TELEFONE

● Zbog nepažnje prošle godine su bila 84 kvara na telefonskim kablovima, pa je više od šest hiljada stanovnika duže ili kraće vrijeme ostajalo bez telefona

Zbog nepažnje radnika Toplane, koji su u Ulici Rade Ličine opravljali popravke vrelodova, 250 telefonskih pretplatnika u Boriku već petnaestak dana ne mogu koristiti svoje telefonske aparate. Zbog niskih temperatura poštarci jednostavno nisu mogli otkloniti kvar za kraće vrijeme.

— Ovakvi radovi su u posljednje vrijeme učestali pa zbog toga veći broj telefonskih pretplatnika određeno vrijeme ostaje bez telefona. Međutim, to nije sve. Imamo teškoća i oko naknade štete, jer oni koji pokidaju kablove ponašaju se kao da ništa nisu ni uradili. Tako naknadu štete često moramo zatražiti sudskim putem.

Koliko je to učestalo, najbolje govore podaci. U prošloj godini razne organizacije udruženog rada su nepažnjom u 64 slučaja pokidale telefonske kablove tako da je zbog toga kraće ili duže vrijeme bez telefona ostajalo više od šest hiljada telefonskih pretplatnika. Kada bi se radilo onako kako treba,

ovi problemi ne bi bili poznati Pošti ni građanima kao korisnicima PTT usluga. Zna se, da se za sve radove obavezno mora pribaviti građevinska dozvola. Da bi se ona dobila, neophodno je prikupiti mnogobrojne dozvole, pored ostalih i saglasnost PPT-a u kojoj je uočena tačna pozicija telefonskog kabla. Izvođači radova bi sa malo pažnje, ukoliko se koriste pribavljenim dokumentima, mogli izbjeći sve te neugodnosti. Međutim, pribavljeni dokumenti i dozvole po običaju završavaju u ladicama investitora. Često se dešava i da se u nekim dijelovima grada radi i bez potrebnih dokumenata. Tako se zbog prolijevanja ulice na Starčević pokidan telefonski kabl u dužini od 300 metara, a Zavod za izgradnju nije imao dokumente za naselje u Karla Rojca gdje je također prekinut kabl i bez telefona je ostao veći broj stanovnika ovog dijela grada.

Tako mnogobrojni izvođači radova posljednjih godina poštarima stvaraju znatne teškoće a rješavanje po običaju traje veoma dugo. Razlog je u sporom dogovaranju oko toga ko će nadoknaditi štetu.

V. DUBOČANIN

IZ KOMUNALNE RADNE ORGANIZACIJE „VODOVOD I KANALIZACIJA“

OBAVIJEST GRADANIMA

U posljednja dva dana naglo je porasla potrošnja vode u gradu i prelazi proizvodne mogućnosti postrojenja. Uslijed toga nismo u mogućnosti održavati radni pritisk u mreži, dovoljan da se mogu puniti rezervoari za vodu preko kojih se snabdjeva druga visinska zona. Kao što su Starčevića, Pobrde, Paprikovac, Petrićevac, Lauš, Ramić i Čelinac. Molimo građane i radne organizacije da pristupe maksimalnoj štednji vode, da odmah otklone kvarove na svojim instalacijama i da o svim primjerenim kvarovima na mreži odmah obavijeste „Vodovod“.

DANONOĆNO DEŽURSTVO

Početkom januara pa sve do prije dan-dva vladala je prava polarna zima. Čak i radnici su počeli da popuštaju i pucaju. Intervencija majstora iz „Toplane“ bilo je napretek. Tih dana nisu praktično znali za slobodno vrijeme. Dragan Marković i Zoran Škorić svakodnevno dežuraju

u „Toplani“. Znaju i od kuće u ponoć uzeti alat i otići da otklone kvar na instalacijama, samo da pravovremeno pomognu svojim sugrađanima. Na slici: Branko i Dragan u naselju Petra Preradovića na redovnom zadatku pregleda instalacija. Snimio: M.J.

POSTAVLJA SE IZMJENJIVAČ PARE

● Puštanjem u rad ovog uređaja stvorilo se veza između Energene i gradskog vrelodova, što će omogućiti snabdjevanje toplotnom energijom grada iz „Incela“

Ovih dana u „INCEL“-ovoj Energeni, i pored neodgovarajućih vremenskih uslova, započeli su radovi na postavljanju izmjenjivača toplotne za gradski toplovod.

— Puštanjem u rad ovoga uređaja, koje se očekuje ovih dana, stvorilo se veza između Energene i gradskog toplovoda. To međutim ne znači da će biti pare za grijanje grada, kaže Žvko Rakas, direktor Energene.

Naime, „INCEL“ u ovom trenutku nema dovoljno pare ni za vlastite potrebe, jer instalirani kapaciteti kotlovskih postrojenja od 270 tona pare na sat, zbog lošeg kvaliteta uglja, proizvode oko 190 tona pare, a to je čak malo i za normalan rad sedam fabrika.

Ima mogućnosti za usmjerenje pare u gradski vrelodov, ali će to biti uslovljeno potrošnjom „Incelovih“ fabrika Z.P.

U ULICI ELMASA SARAJLIĆA

PRESUŠILE SLAVINE

● Još od prošlogodišnjeg ljeta kuće u ovoj ulici nemaju redovno snabdjevanje vodom

Oko stotinu domaćinstava, koliko ih je u Ulici Elmase Sarajlića, još od prošlogodišnjeg ljeta nema redovno snabdjevanje pitkom vodom.

— Radnim danima je uopšte nemamo. Slab mlaz se pojavljuje jedino neradnom subotom i nedjeljom i to ne u svim kućama. Do sada smo se svi snabdjevali iz bunara komšije Huseina Zejnilovića, a sada se i bunar zaledio, kaže Žvko Sladojević. Kuće Vidosa Udovića, Milorada Kudre, Bože Kovačevića, Huseina Čurčića su na višem položaju od ostalih pa ovdje voda ne teče ni nedjeljom.

— Obručali smo se „Vodovodu“, ali oni kažu da su razlog slabe pumpe. Ne znamo kad ćemo i imati normalno snabdjevanje, ali se nadamo da je rješenje moguće pronaći. Jer, ovako imamo vodovod, a jednako bi bilo i da ga nemamo, žale se stanari ove ulice, koja se nalazi na području Mjesne zajednice Hiseta II.

Po riječima Branka Trninića, rukovodioca radne jedinice „Izgradnja i održavanje“ OOUR—a „Vodovod i kanalizacija“ rješenje ovog problema je jedino moguće izgradnjom novog cjevovoda i njegovim spajanjem na drugu visinsku zonu. A kako vremenske prilike ne dozvoljavaju nikakve radove, voda iz slavina ovih kuća neće poteći još nekoliko mjeseci. Pitanje je ipak, je li bilo moguće nešto već ranije učiniti?

To što je Ulica Elmase Sarajlića na brdu, očigledno je razlog lošeg snabdjevanja vodom, ali je, žale se građani, to jedino poslužilo i kao isprika „Čistoći“ da zaboravi na njih. Iako je cesta asfaltirana, otkako je pao snijeg početkom januara nije posipana so, a ni „gm“ ovuda nije prošao.

D. RELJIĆ

DVA JORGANA I ŠEST DEKA

U PROLAZU

U stjenom, od centra grada malo izmaknutom kaficu, njih dvoje nalakani na šank pili su svoje crno vino i rum-kolu. Vodili su otmjen razgovor, engleski, o vremenu - ovoj strahoti, hajanetu od vremena što ne da čovjeka na promoli van, kamoli da negdje ode, pobjegne, otputuje. Ona je rekla da mrzi, mrzi zimu, da jedva čeka, ljeto... „U mojoj sobi svjedno se ne loži“, pohvalio se on. „Nedam im da lože. Ujutro se miša kroz prozor ne vidiš od leda - moj mi kažu da sam lud, da ću se smrznuti... Hoću da vidim koliko mogu izdržati“.

„Ni ja u svojoj ne ložim“, rekla je ona. „Moj stari i stara običaje me po svu noć da vide jesam li živa“... „Ma, zbijali! Ne bih to nikad očekivao od tebe“, začudio se on. „Kako možeš?“

„Mogu. Pokrijem se dobro i spavam k'o top. Evo, ne šurcam, kihnula nisam ove zime. Zdravo je to“.

„Je li, s koliko se pokrili?“ upitao je, gledajući je pažljivo. „S jorganom i dvije deke“... „Samo? Pa ti si sila, lafcaša si prava! - ja se pokrivan s jorganom i četiri deke“... smijajući se, malo posviden rekao je. „Savim prirodno“, nazmijesila se ona. „Muško si, mrljaviji si, košuljiji. Mi žene, znaš, imamo jedan polk'ožni sloj“...

„...masi, sala“, dočulo je umjesto nje. „Znam, video sam ga, povertimo mi dođe da prisje, taj sloj“... Razmišljao je, na trenutak začušan. „Ali nije stvar samo u tom, u masi, tijelu, što mi mi smrznuti, što nam je uvijek hladnije nego vama koje ste u tim haljincama, najlonkama — ina tu nešto i sa psihologijom... Nama je, nekako, tu duži uvijek ledenije“... Izgovarajući ove riječi primjetio je, kako su se dvije djevojke što su stajale nedaleko od njih nekako učitale, umirile... Pogledao ih je kvajičkom oka, bile su obje mlade i zgodne - neskriveno, bez kompleksa, na tipično banjalučki način. Slušale su njihov razgovor koji im se, očigledno, u tom času činio privlačnijim i zanimljivijim od elastilog. Uputio im je preko njenog ramena jedan svažan, raznježen pogled starijeg, dobroćudnog brata koji se prašta i razumije, na šta mu je bilo uzvraćeno odmah, od obje, umiljatih biserim osmijesima... „pa je nastavio: „No sređeno, kad se sabere se, moje i tvoje, previle je toga, previle, čisto razbacivanje sredstava“...

„Čega previle“, upitala je. „Pa te, posteljine, dva jorgana i šest deka... Pod jednim deketom, nama oboma moglo bi biti sasvim toplo. Uvijek bi nam, dušo, bilo toplo“... Nikica TOJIĆ

ZIMSKA NAGRADNA IGRA

Namještaj provjerenog kvaliteta, prema svim ukusima i za sve stambene prostore proizvodi



ČETRNAESTI TEKST

Sutra objavljujemo posljednji tekst iz koga proizilazi nagradno pitanje. Nagradno pitanje biće ponovo vezano za proizvodni program ŠIPAD—VRBASA, kolektiva koji u ovoj nagradnoj igri dodjeljuje prvu nagradu - TRPEZARIJU DIV.

RO Duvanska industrija Niš sa n. sol. o. OOUR — Niš
OOUR FABRIKA DUVANA „BANJA LUKA“ sa n. sol. o. Banjalučka

Zlatna medalja za kvalitet i dizajn na 25. međunarodnom sajmu duvana i mašina Skopje 84.

ATLAS
our atlas ambassador
BANJALUKA



TEKSTILNI KOMBINAT KOMBITEKS - BIHAĆ
OOUR -Novitet- Bosanski Petrovac

BRINE O VAŠEM ODJEVANJU

UNICEP

UDRUŽENA INDUSTRIJA CELULOZE, PAPIRA, AMBALAZE I HE MIJSKIH VLAKANA BANJALUKA



Radna organizacija trikolozna, kontaktuje Bosanski Novi.

DANAS TRINAESTI KUPON

U današnjem broju objavljujemo trinaesti nagradni kupon, u stvari, pretposljednji i trinaesto pitanje vezano za ŠIPAD—VRBASA. Pitanje glasi: Koja stolica, vlastitog dizajna, proizvod ŠIPAD—VRBASA je najtraženija na inostranom tržištu?

traženija na inostranom tržištu?



RUDARSKO METALURŠKI KOMBINAT
RMK ZENICA

Poslovnica Novi Sad
Vaša agencija

ZIMSKA NAGRADNA IGRA „GLASA“
KUPON 13.
(druga kola)

Pitanje: Koja stolica, vlastitog dizajna, proizvod ŠIPAD—VRBASA je najtraženija na inostranom tržištu? Odgovor:.....

FUDBAL NAŠ SVAGDAŠNJI

Ko zna za Mišu Stanića?



U Bosanskoj krajini blizu 10.000 mladih aktivno igra fudbal i ovaj sport, kao svojevrsan fenomen našeg vremena, ostaje nenadmašan kada je riječ o masovnosti.

Uz tu poveliku sportsku armiju vezano je bar dvije hiljade aktivista koji usmjerevaju fudbal, traže puteve još veće masovnosti i šire društveni uticaj.

Fudbalski pokret ne može se ni zamisliti bez trenera. Ko vježba prvotimce Borca, Rudara ili Jedinstva poznato je široj javnosti, ali nekoliko stotina trenera, znanih i nezvanih, profesionalaca (veoma malo), honorarnih saradnika i prvih amatera strpljivo i pošteno obavljaju posao u „malim“ sredinama, daleko od reflektora javnosti i svojim pregalštvom doprinose napretku krajiškog fudbala.

Ovi treneri nisu samo učitelji na sportskom polju. Oni su, najčešće, nosioci svih aktivnosti u klubu, pokretači i propagatori i nimalo im ne smeta što ostaju u nepravednoj dubokoj sjenci.

O tim, eto, pregaocima ovdje će biti riječi.

Sa kvalifikacijama i visokim stručnim školama, ili bez svega toga, ti entuzijasti mladom igraču daju osnovne pojmove, upućuju ga šta i kako raditi. Zna li možda ko je Sanjanin Small Alagić? Taj je čovjek godinama odgajao fudbalere Podgrmeča i na izvjestan način dao obilježje krajiškom fudbalu a u Sanskom Mostu. Ili: sjećate li se Fikreta Spahića? Izuzetan pedagog, čovjek sa mnogo takta i kojem je sportska fernesa bila iznad svakog rezultata, stvorio je jedan od najboljih timova Prijedora. U sjećanju onih koji bolje pamte ostali su Salko Dujso iz Bosanske Krupa, Liso Šašivarević, Mehmed Dervišić i Alija Osmančević iz Banjaluke, Bećir Caco iz Jajca... Svisu oni bili treneri, ali prijesvega zaljubljenici fudbala.

Posljednjih desetak godina stigli su mladi, opredijelili se i za naučni rad u sportu, tako da su „duboke brazde zaorali“ Redžo Amidžić, Fahrudin Mustedanagić, Mirko Bazić, Dušan Tatić, Hakija Beganović, Jasmin Latifić, Mile Malogaški... To su i prvi učitelji jednog Ibrahimbegovića, Mustedanagića, Marjanovića, Avdagića, Sredojevića kasnije istaknutih prvotligaških igrača i reprezentativaca.

Nedavno su u drugoligaša Borca stigla dvojica fudbalera iz Bosanske Krupa - Muhić i Bogojević. Stručnjaci kažu da su obojica sazreli za savezni rang takmičenja. Bogojević je godinama bio oko Borca, igrao i po malim klubovima, ali je tek odlaskom u Bosansku Krupu stasao kao fudbaler. Muhić je za mnoge „iskočio preko noći“. Da li je baš tako? Žarom entuzijaste i ljubavju zanesenjaka njega je uvodio u fudbalske tajne trener Mišo Stanić, koji već tri godine s Bratstvom bilježi zavidne rezultate i otkriva fudbalske talente. A za tog Mišu Stanića mnogi nisu ni čuli.

Još manje se čulo za nekakvog trenera radničkog, seoskog ili školskog aktiva koji svojim angažovanjem i radom doprinosi širenju fudbalske misije.

Ali, nema veze, fudbal ostaje fudbal.

Tomo MARIĆ

IZBOR NAJUSPJEŠNIJEG SPORTSKOG KOLEKTIVA

PROGLAŠENJE U PETAK

LAKTAŠI — Po šesti put Savez organizacija fizičke kulture Laktaši izvršio je izbor najuspješnijeg sportskog kolektiva na poručju opštine. Ovo vrijedno priznanje dodjeljuje se sportskom kolektivu koji se dosljedno angažovao na razvijanju socijalističkih samoupravnih odnosa u oblasti sporta i fizičke kulture, njegovanju principa amaterizma i masov-

nosti kao i postignutim takmičarskim rezultatima. Osim najuspješnijeg kolektiva i ekipnih priznanja biće nagrađeni i zaslužni društveno-sportski radnici s područja opštine. Svečano proglašenje najuspješnijeg sportskog kolektiva obaviće se u petak, 25. januara u hotelu „San“ sa početkom u 17 sati.

Sl.G.

SKIJAŠKI KLUB „MLADOST“ IZ BOSANSKOG PETROVCA U POSTOLIM-PIJSKOM PERIODU

OŠTRELJ MAMI

BOSANSKI PETROVAC — Skijanje je od prošle godine, kada je otvoren Truličko-rekreacioni centar na Oštrelju, pridobilo mnogo poklonika u Bosanskom Petrovcu. Nekolicina najzagrijanih okupila se u Skijaškom klubu „Mladost“. Prve skijaške sezone na pelijepim oštreljskim padinama oni su zajedno sa ostalim Petrovčani-
ma uglavnom „ispitivali terene“.

Ove sezone skijaši, članovi „Mladosti“, riješili su da isprave sve dosadašnje propuste, da omasove klub i krenu u ozbiljnije akcije.

— Uz školu skijanja, za koju ćemo obezbijediti kvalitetne učitelje skijanja, planiramo za naše članove obezbijediti besplatno korištenje ski-lifta i popust kod iznajmljivanja opreme — kaže Zlatko Hujčić, predsjednik Kluba. — Pred nama je, osim toga, još mnogo zadataka i poslova. U okolini Petrovca ima još dosta lijepih skijaških terena. Zato u akciji omasovljenja ovog sporta i njegovoj popularizaciji mnogo

očekujemo od osnovnih škola u Krnjeuši, Vrtočama, na Bravsku i u gradu. Za početak, tu je 240 pari skija koje su stigle iz Organizacionog komiteta 14. ZOI. Ako u tome uspijemo, naravno uz čvrstu podršku grada, škola i HUTRO „Grmeč“ u čijem sastavu je Centar na Oštrelju, skijanje će u Petrovcu postati uskoro veoma popularno.

Ambicije Ski-kluba „Mladost“ su da već ove skijaške sezone organizuje i prigodna takmičenja. Za njihov uspjeh stekle su se bitne pretpostavke: tereni su veoma pogodni za alpske i nordijske discipline, a ima i odgovarajuće klizalište. Uostalom, o činjenici da Petrovčani žele na najbolji način iskoristiti ono što su podigli, dovoljno govori podatak da će se prvi put organizovati zimске radničke sportske igre, koje će Oštrej učiniti još zanimljivijim i privlačnijim.

F. SMAJIĆ

IZ AKTIVNOSTI FUDBALSKE ORGANIZACIJE BOSANSKE GRADIŠKE

Treneri u klupama


BOSANSKA GRADIŠKA — Savez fudbalskih trenera Bosanske Gradiške, koji istina, već duže postoji na papiru tek je u posljednje vrijeme razvio svoju aktivnost. Zahvaljujući jednom broju članova u prvom redu Velimiru Sombolcu i Iliji Miljušku, kao i predsjedavajućem Slavku Raci. Tako je ova organizacija u toku prošle godine organizovala tečaj za trenere, gdje su bili uključeni početnici iz svih klubova s područja opštine. To je nakon prvih iskustava dalo dosta dobre rezultate, a takođe je kod jednog broja klubova prevladalo saznanje da bez solidnog stručnog pedagoškog rada nema ni rezultata. Tako je ovoj organizaciji data puna podrška u nastojanjima da se u to-

ku ove godine nastave s aktivnostima na obuci novih i doškolovanju sadašnjih trenera.

Nešto više riječi o aktivnostima u ovoj godini biće 9. februara kada je zakazana Konferencija Saveza fudbalskih trenera. Međutim, već sada se zna da će se svi treneri naći na okupu već 9. marta, kada će predavač u Bosanskoj Gradišci biti profesor Miloje Gabrijević. Plan organizacije da se u toku godine održi još nekoliko sličnih predavanja i namjera je ovdašnjih trenera da u svoju sredinu dovedu Stevana Vilotića, Radu Maticu, Ivicu Osima i još neke, koji bi sigurno mogli dosta da pomognu ambicioznoj organizaciji fudbalskih trenera.

N. KRAGULJ

KOMENTAR KARIKATURISTE



GRAHOVO U NASTAVKU PRVENSTVA

NOVE SNAGE — NOVE ŽELJE

BOSANSKO GRAHOVO — Start fudbalera „Grahova“ u jesenjem dijelu prvenstva je zadovoljavajući. Drugo mjesto u bihačkoj Međuopštinskoj ligi je plod ozbiljnijeg angažovanja svakog pojedinca, a tome se mogu dodati i bolji uslovi za rad. Još prije devet godina ova ekipa bila je član Krajiške zone i usljed loših uslova za rad napustila je društvo zonaša i preselila se rang niže. Zitatelji Grahova, uvudjevši da je u to vrijeme „Grahovo“ ostalo bez fudbalskog terena, smogli su snage da izgrade novi stadion. Od tog momenta ozbiljnije se počelo razmišljati o višem rangu. Za glavnog trenera postavljen je Miloš Marić nekadašnji fudbaler drvarskog „Borca“ koji je počeo spremati novu ekipu:

— Ovih dana u naše društvo došlo je nekoliko dobrih prinova, inače bivših fudbalera „Grahova“, koji su nekoliko sezona branili boje „Mladosti“



VIŠI RANG: Fudbaleri Grahova

iz Bosanskog Petrovca. Ivetić, Vranjić, Bojanić, Đukić i Skakić došli su u pravi čas, jer najozbiljnije računamo na prvo mjesto i konačno preseljenje u viši rang. Već razmišljamo o pripremama koje ćemo obaviti na moru, a glavni cilj istih biće uigravanje ekipe, kaže Miloš Marić. Iz riječi iskusnog sportskog radni-

ka i trenera može se zaključiti da su fudbaleri „Grahova“ spremni za mnoga odricanja da bi došli do cilja. Po opštem mišljenju i ljubitelja fudbala u ovom gradiću ako se zna kvalitet fudbalera, ova je godina šansa za viši rang.

M. AREŽINA



Gojko Radunović: „Naću imeđ posebnog saradnika, nego će i svi klupski treneri biti bliski saradnici“

Gojko Radunović, dugogodišnji kormilar titogradske Budućnosti, čovjek koji je više od tri decenije darovao boksu, odlukom Predsjedništva BSJ izabran je za novog selektora bokserske reprezentacije Jugoslavije. Mate Parlov je, da se prisjetimo, odmah po povratku jugoslovenske reprezentacije sa Olimpijskih igara u Los Angelesu, gdje su „plavi“ poželili svoj do sada najbričatniji olimpijski otkos, osvojivši jednu zlatnu (Antun Josipović), jednu srebrnu (Redžep Redžepovski) i dvije bronzane medalje (Azis Salihu i Mirko Puzović), dao je neopozivu ostavku na mjesto selektora bokserske reprezentacije Jugoslavije. U vakuumu, koji je nastao valjalo je naći pravu ličnost, koja se potvrdila i rezultatima i stručnošću, i stečenim ugledom u bokserskim krugovima.

Imenovanjem Gojka Radunovića za novog saveznog selektora bokserske reprezentacije Jugoslavije, povučen je, ocjena je mnogih istaknutih bokserskih radnika, pravi potez.

Ne treba zaboraviti da je titogradska Budućnost pod dirigentskom palicom ovog provjerenog stručnjaka 1973. godine osvojila titulu najboljeg u državi, da su kod Radunovića stasali i takvi bokserski asovi poput: Penunovića, braće Mahmutović zatim Trifunovića, braće Marević, Pavičevića, braće Mugoša i mnogi drugi.

Gojko Radunović se ljubazno odazvao našoj molbi da za „Glas“ da svoj prvi intervju kao novi selektor bokserske reprezentacije Jugoslavije.

● Druže Radunoviću, uz čestitke za izbor za novog selektora bokserske reprezentacije Jugoslavije ne možemo a da Vas na samom početku ovog razgovora ne upitamo: zbog čega se, zapravo, i kandidovate za selektora, kada se Mate Parlov tako glat odriče selektorske fotelje?

— Malo ste mi nezgodno pitanje postavili. Ne znam šta da vam i kažem. Konkursio sam na to mjesto, jer vjerujem da sa svojim preko tri decenije bogatim, bokserskim iskustvom mogu pomoći, zapravo, mogu biti od koristi našem boksu. Ako slučajno mislite da su na tasu prevagnuli materijalni ili neki drugi interesi, to mi, vjerujte, nije bilo ni na kraj pameti. Materijalno sam potpuno situiran, i ja i moja porodica.

● Ove godine nas očekuje Evropsko prvenstvo u Budimpešti. Valja nam braniti stečene pozicije u

GOJKO RADUNOVIĆ, NOVI SELEKTOR BOKSERSKE REPREZENTACIJE JUGOSLAVIJE

NOVO RUHO REPREZENTACIJE

● Izborom ovog iskusnog bokserkog stručnjaka za novog selektora reprezentacije Jugoslavije, Predsjedništvo BSK je povuklo pravi potez ● Reprezentacija svetinja za svakog sportistu ● Veće reprezentativne obaveze za sve klupske trenere

svijetu, naročito ugled olimpijskih kolajni iz Los Angelesa.

— I u Budimpešti ćemo mi osvojiti neku od medalja. Zar i pred odlazak naših reprezentativaca u Los Angeles nije bilo onih koji su sa otvorenim skepticizmom ispratili „plave“ na Olimpijadi sumnjajući u njihov kvalitet. I sada će nam novjeme Tome, ja ih nazivam nezalicama, osporavati da posjedujemo kvalitet. Ali, neka njih, neka pričaju šta hoće, to me najmanje brine.

● Znači, Vi čvrsto vjerujete da vrijeme Mate Parlova, Marijana Benesa, Miodraga Perunovića, Ace Rusevića, braće Kačar i ostalih naših velikana bokserke arene nije prošlo, da imamo momaka koji su kadri da nastave njihovim putem.

— A, ko, molim vas, u to još ne vjeruje? Ne vjeruju oni koji boksom nemaju blage vaze. Zar Antun Josipović, Damir Šćekić, Redžep Redžepovski, Mirko Puzović... nisu dokazali da su vanserijski borci. Ima još dosta talentovanih boksera, koji će za koju godinu, uvjeren sam, prokročiti put i do najviših znamenja na evropskim i svjetskim takmičenjima.

● Kojih, na primjer? — E, rano je reći taj i taj će postati veliko bokserko ime, ali u svakom klubu ima bar po jedan junak koji već sada skreće na sebe pažnju.

● Godinama već ne štimate odnosi na relaciji reprezentacija - klubovi. Imate li možda već sada neki konkretan prijedlog da se oni unaprijede, podignu na zadovoljavajući nivo.

— Mnogo toga ne štima u našem boks. Nismo se izborili da reprezentativne obaveze svakog boksera budu daleko iznad klupskih obaveza. Reprezentacija mora biti svetinja za svakog boksera! Ja vam tvrdim da kod mene ko se ogriješi o reprezentativne norme, nikad više neće biti ni blizu reprezentativne kapije.

● Kada će te i koga imenovati od trenera za svoje saradnike?

— Svi treneri će biti moji saradnici. Neću birati posebnog trenera reprezentacije. Kako se kada ukaže potreba na pripremama reprezentativaca boraviće i klupski treneri. Kako ja mogu da bolje poznajem Antona Josipovića, ili da ga bolje poznaje neki drugi trener od Zelimira Košića, trenera Slavija.

● Znači li to da će reprezentativci morati u klubovima da rade po vašem planu i programu?

— Baš takol! Razgovaraću sa svim prvotligaškim trenerima i sa nekim iz Druge savezne lige. Akcent rada sa reprezentativcima će biti baš u klubovima. Tu im je najljepše. Tu su

navikli da rade, samo što će se, sada, način rada možda malo razlikovati od dosadašnjeg. Međutim, pored jednog jedinstvenog koncepta priprema reprezentativaca, sa svakim klupskim trenerom ću razraditi i poseban plan i program priprema reprezentativnih kandidata iz pojedinih sredina. Zašto to, možda će te se pitati, kada se do sada uvijek radilo po dobro uhodanom načinu, organizujući zajedničke pripreme reprezentativaca. Vidite i zašto. Jedan način ili sistem treninga, na koji je bokser godinama navikao u klubu, teško je za tri mjeseca dana zajedničkih priprema mijenjati. Čak sam uvjeren da ta promjena može i da škodi, jer organizam čovjeka nije sposoban da u kratkom vremenskom razdoblju, po vrlo velikim psihofizičkim opterećenjem, mijenja već stečene navike. Treba samo, opet kažem u dogovoru sa klupskim trenerom, postojeci već način treninga malo više osavremeniti. Uostalom, u bokserku veličinu jedan Mate Parlov ili Marjan Benaš su stasali trenirajući u Pulj, odnosno u Slaviji, a ne u reprezentaciji.

● Šta još namjeravate da promijenite kada su u pitanju reprezentativne pripreme boksera?

— Ima toga mnogo. Vidite ovi turniri što se organizuju kod nas. To je čist promašaj. Perfidna materijalizacija boksa i ništa više. Ja jesam za organizaciju bokserkih turnira, ali ne kako kome padne na pamet i kada ko hoće. Vidite dobar turnir dva mjeseca pred Evropski šampionat bi li te kako koristio reprezentativcima. Takvi na turniru trebaju. Turniri koji će postati filter za izbor najboljeg sastava Jugoslavije za neko važno evropsko ili svjetsko pesničenje. Dalje, treba pod hitno ukinuti administrativno vezivanje boksera za klub. Ako, recimo, Redžep Redžepovski hoće da promijeni klub, ode u sredinu gdje će se još više afirmisati i napredovati, jer je po kvalitetu nadmaštao BK Kumanovo, zašto ga sprečavati da to i ne učini. Čemu služe ispanice sa prvom nastupa za godinu dana. Boksu, složiće se, ne služe.

Razmišljanja Gojka Radunovića su, nema sumnje, na mjestu. Hoće li ona samo donijeti novi kvalitativni korak naprijed u jugo-boksu, vrijeme će pokazati. Međutim, bez pune pomoći i podrške klubova, bez jednog timskog rada trenera, kako ga je i sam Radunović zamislio, teško da će se išta od ovog i ostvariti.

Stevan RISOVIĆ

KOSARKA

U NOVOM SADU POČINJE OMLADINSKO PRVENSTVO DRŽAVE

ELITA NA OKUPU

● Šamplonat države okupio sve ono najbolje što imamo u omladinskoj ženskoj košarci ● Mladi Krajišnik, kao prvak, ponovo predstavlja Bosnu i Hercegovinu

NOVI SAD, 23. januara - Sutra - četvrtak - ujutro u Sportskom centru „Vojvodina“ počinje omladinsko prvenstvo Jugoslavije za košarkašice. Metodnevni turnir okupiće sve najbolje što, u ovom času imamo u našoj ženskoj omladinskoj košarki. Zato dobri poznavaoči ovog sporta duboko vjeruju da će bitka mladog naraštaja, za titulu šampiona Jugoslavije, donijeti pregršt uzbuđenja, dosta lijepih okršaja, kvalitetnu i borbeno košarku. Uostalom, mladost nikad nije uzimala, uvijek je težila boljem, višem, smjelijem, pa treba vjerovali da će se i pod svodom ove lijepe sportske dvorane, kakva je „Vojvodina“, djevojke iz gotovo svih krajeva naše zemlje tako ponašati.

Zensku košarku Bosne i Hercegovine, republike koja je dosad bila veliki broj sjajnih košarkašica, podsjetimo se samo imena: Vere Đurašković, Jasne Selimović, Snežane Šipke, Gordane Janjić, Olge Đoković, Mersade Bećirspahić, Slađane Golić, Slavice Šuke... predstavljajući, ovog puta, baš kao i lani u Ljubljani, sastav Mladog Krajišnika iz Banjaluke. Djevojke koje su rasle i košarku učile pod budnim okom trenera Aleksandra Jurčića ponovo ulaze u okruženje za titulu najbolje ekipe u zemlji.

Prije godinu dana, Mladi Krajišnik je u Ljubljani zauzeo solidno peto mjesto. Kakve su mu šanse uglavnom gradu Vojvodine? - to pitanje postavili smo Aidi DELNEZIREVIĆ, kapitenu sastava „Maleri“.

— Imamo dovoljno snage, volje, želje i ambicije da se borimo do posljednjeg sata - kaže „djevojka za preokret“. Danas smo lekuanije za godinu dana, bogatije smo za jedno veliko saznanje, ali smo, isto tako, hendikepirane činjenicom da za ovo vrijeme nismo odigrale mnogo „pravih“ utakmica. Međutim, mislim da se možemo plasirati bolje

nego prije godinu dana. U to sam, u stvari, uvjerena.

Trener Aco Jurić odlučio je da u Novi Sad dovede ovaj tim: Dragana RADANOVIĆ (1968), Aleksandra BROČETA (1967), Aida DŽANIĆ (1968), Brankica JURJIŠIĆ (1968), Gabrijeta STARČEVIĆ (1969), Aida DELNEZIREVIĆ (1966), Nataša BOGOJEVIĆ (1968), Brankica JOTIĆ

(1968), Marina MILOLOŽA (1968), Dragana PAPIĆ (1967), Smilja RAĐENOVIĆ (1967) i Vida ĐURIĆ (1969).

Za vrijeme trajanja državnog prvenstva, Banjalučanke će biti smještene u hotelu „Putnik“. Za bržne tate i mame evo i telefona tog hotela: 021-615-555, mada trener Jurić kaže da bi volio da se telefon, u oba smjera, što manje upotrebljava. Radi „mira u kući“, košarkaškoj naravno.

Limun PAPIĆ

UKOMET

BANJALUČANI NA TURNIRU KRIVAJE

Borac u Zavidovićima

● Potom na redu bjelovarski i mostarski rukometni skupovi

BANJALUKA — Nakon uspješno okončane turneje u inostranstvu rukometaši Borca s pripremama za naredno prvenstvo nastavljaju na turnirima u Jugoslaviji. Prvi je na programu već u petak i subotu u Zavidovićima, a pored domaćina Krivaje, i Borca učestvuju i sastavi Crvene zvezde i Željeničara (SA). Od 9. februara Banjalučani će učestvovati na tradicionalnom turniru u Bjelovaru, „Memorijalu Vladimira Smiljanica Babure“, gdje će snage odmjeriti s ekipama Partizana iz Bjelovara, Infostema i Crvene zvezde. Na kraju uoči početka proljetnog dijela prvenstva, koje je na programu 23. februara, Borac će nastupiti i na turniru Veleža u Mostaru, dok će u periodu od 12. do 18. februara odigrati nekoliko utakmica u Hercegovini. Za sada je siguran nastup u Čapljini, kao i mečevi s

Bosnamontazom.

Bez sumnje opsežan program priprema banjalučkog lugaša, koji će u pauzi između dva dijela prvenstva odigrati oko 20 utakmica. Šansu za dokazivanje dobijaju i mladi, odnosno igrači iz drugog plana. Prema ocjenama članova stručnog štaba Borca u prvom dijelu priprema, na turneji u Francuskoj, Luksemburgu, Belgiji i SR Njemačkoj istakli su se golman Kresojević, Muratagić i Talić, kao i Petričević, dok su Handan i Brakočević samo povremeno ispunjavali zadatke trenera, onako kako se to od njih tražilo.

Golman Zlatan Arantović je još podvrgnut terapijama, i tek od naredne nedjelje moći će se aktivno uključiti u treninge. Ostali rukometaši su bez povreda i maksimalno treniraju.

U. P.

POLUFINALNI TURNIR U PUCAREVU

VODE Kobaš I FILIPOVIĆ

ŠAH

PUCAREVO — Četvrto kolo prošio je u znaku dva bosanskohercegovačka derbija u kojima su FIDE majstori Bašagić i Kožul osvojili po pola poena u susretima sa iskusnim internacionalcima Filipovcem i Kelečevićem i tako ostali do sada neporaženi. Bivši omladinski prvaci svijeta, internacionalac Ognjen Cvitan podijeli

lio je poen sa FIDE masjtorom Nenadom Šulavom iz Osijeka, dok je jedinu pobjedu u ovom kolu u susretu dva majstorska kandidata izvejavao Leon Mazi protiv Nenada Ferčeca. Partija između vojvodanskog internacionalnog majstora Andrijevića i Darka Sifreća prekinuta je u boljoj poziciji za bijelog, dok su vodeći Adnan Kobaš i Milan Živković prekinuli partiju u vrlo komplikovanoj poziciji.

Poslije četvrtog kola na tabeli vodi Kobaš s 3(1) i Filipović sa 3 poe-

PRVENSTVO ŠK KOZARA

POČELO BEZ REMIJA

BOSANSKA GRADIŠKA — Za ovogodišnje prvenstvo Šahovskog kluba Kozara prijavilo se 19 učesnika koji će odigrati 11 kola po švicarskom sistemu. U prvom kolu nije bilo većih iznenađenja, a za nijansu su bili uspješniji igrači sa bijelim figurama. Zanimljivost je možda što na početku nije bilo nijednog remija i po svemu sudeći biće ovo dosta oštra borba gdje je svakako majstorski kandidat Spomenko Bavrlić i najozbiljniji kandidat da odbrani prošlogodišnju titulu.

Rezultati prvog kola: Lendić - Raković 1:0, Bavrlić - Stančević 1:0, Zavila - Sladojević 1:0, Vokić - Mehić 0:1, Janjanin - Sokol 1:0, Logo-Čatović 0:1, Šljivar - Karan 0:1, Zaimović - Kovačević 1:0 i Radmanović - Kikić 0:1.

Drugo kolo na rasporedu je danas (četvrtak) asastaju se Raković - Starčević, Lendić - Bavrlić, Mehić - Zavila, Karan - Zaimović, Kikić - Gušić, Sladojević - Bokić, Sokol - Logo, Kovačević - Šljivar, dok je Radmanović slobodan.

N. K.

PRVENSTVO ŠK BRATSTVA

GUSTO NA VRHU

BIHAĆ — Odigrana je polovina partija na ovogodišnjem 30. seniorskom pojedinačnom prvenstvu Šahovskog kluba Bratstvo u Bihaću. Još se ne nazire ko će postati novi prvak, jer je na vrhu zaista „gusto“.

U šestom kolu derbi susret je igran između Panjkovića i Majstorovića, koji je okončan miroljubivo. Tač je pobijedio Jakovica i po bodovima se izravnao sa Majstorovićem, dok su se mladi Panjković, kao i Baljić približili vodećima na svega pola poena.

Rezultati 6.kola: Panjković - Majstorović remi, Tajić - Jakovac

1:0, Balić-Mu. Amidžić 1:0, Ma. Amidžić - Jerković 1:0, Ružnić - Studen 1:0, Jakšić - Bejdlić 1:0, Gluvalić - Terzić remi, Redžepović - Tomić 1:0, Hrnica - S. Amidžić 0:1, Zirić - Handuković 1:0, Raičević - Bačić remi, Bešlirević - Smladić 1:0, Jeremić - Bilik 1:0, Krznerić - Musić remi, Mandić - Pežadžić 1:0.


Stanje na tabeli poslije 6. kola: Majstorović i Tajić 5, Panjković i Pavić 4,5, Jakovac, Redžepovski, S. Amidžić, Jakšić, Ma. Amidžić 4, Jerković 4,5 boda itd.

D. M.

ŠAHOVSKI ZADATAK

BROJ 758

Priprema: Nikola LAKIĆ, šahovski majstor



Bijeli: Kh4, Dd4, Ta1, Tf1, Lc1, pješaci a2, b2, c2, e4 (9)
Crni: Kg8, Dg2, Tb5, pješaci a7, f7, g7, (7)

Crni vuče i dobija! U poziciji na dijagramu crni ima tope i lovca manje, ali to ga ne sprečava da matira protivnika u pet poteza (Zambeli - Maroci, dopisna partija 1797/98 godina).

Rješenje prošlog zadatka: 1. Dg7 Kf5 2. ab6 Kb7 3. Tg7 Kc6 4. Tc7 Kb5 5. Sc2 Sc6 6. c4 Ka6 7. Ta1 Sa5 8. Sb4 mat!

TURNIR U MALOM FUDBALU „BORIK 85“

„TRIAS“ IZBACIO BSK

● Fudbaleri Omarske koji nastupaju kao „Trias“ izbacili iz daljeg takmičenja ekipu „BSK-a“ ● Utakmice sve interesantnije ● Turnir nastavljen sinoć ● U subotu polufinale

BANJALUKA — Kako se turnir u malom fudbalu „Borik 85“ bliži finišu to su i utakmice sve uzbudljivije. U utorak poslije podne odigrano je sedam utakmica. Derbi je bila utakmica između „BSK-a“ i „Triasa“ (fudbaleri Omarske). Nakon izvanredne partije obje ekipe, bezbroj šansi na kraju su se radovali igraču Omarske: Draško i Mile Andrić, Zrnić, Rosić, Lazić I i II, Vučeta, Mahmuljin, Mijatović. Pobijedili su sa 2:1 golovima Zrnić i Vučeta. Za BSK-a su nastupili: Čatlak, Omerbašić, Agić, Petković, Dedić, Jusufagić, Tetarić, Sojtarić i Alihodžić.

I ostale utakmice nisu bile manje uzbudljive. Veoma interesantna fudbal vidjen je u susretu „Župa Kriškovići“ - „Hari i njegovi prijatelji“, gdje su igrači „Župe Kriškovići“ velikim zalaganjem i

borbenošću došli do pobjede od 3:1. „Adidas“ je za jedan gol bio uspješniji od „Kozarc“ i pobijedio 4:3. Najveće pobjede ostvarili su „Susteri“ u susretu sa „Abahama“ 6:2, dok je ekipa „Tom i Džeri“ prošla u polufinale nakon pobjede protiv „Lovačkog bara“ 4:1. Zanimljivo je napomenuti da je „Tom i Džeri“ u stvari ekipa „Drugova“. Oni su ove godine nastupili pod drugim imenom. „Večernji list“ iz Prnjavora je savladao ekipu „Veni vidi vici“ 3:1, a u posljednjoj utakmici „Osice“ su pobijedile „Kolibri“ 2:1.

Turnir je nastavljen jučerašnjim poslijepodnevnom programom, a u subotu su polufinale kada će pasti odluka koje će ekipe igrati u finalu.

M. MUJIĆ

PORTRET IZ JAJCA

Čiča Janko je odmah zapazio neobičnu fotografiju.

Je li, a ti ovako? Hoćeš da mijenjaš istoriju? Jesu li ovi išli u ovom pravcu - pokretom ruke pokazuje Moša Pijade Skriginu prirodni pravac kojim je kolona išla, - a ti bi htio sada da oni idu u drugom pravcu?

— Bio sam iznenađen, pa i više od toga, bio sam zaprepašten. Kako je samo zapamtio svaku od moje tri stotine fotografija, koje smo izdvojili za ovu priliku, a vidio ih je samo jedanput! Tačno je znao ko je u kom pravcu išao.

Skrigin se pravdao - postoji i neka slobodna umjetnička interpretacija, tvrdio je čiča-Janko.

All ovaj ni da čuje za takve argumente.

— Umjetnička fotografija je dokument vremena, i ne možeš ti taj dokument po svojoj volji mijenjati i - uporno je dokazivao Moša.

— To je bio najjači argument druga Pijade - sa toplim osmijehom priča Skrigin. — Nisam imao kud, bio sam uvjeren da je baš onako kako mi je čiča-Janko govorio...

Lola je poginuo

Jajce je u velikim pripremama za veliki dan... Iz svih krajeva Jugoslavije pristižu delegati, uskoro će se održati Drugo zasjedanje AVNOJ-a.

Jedno jutro čiča-Janko me je pozvao. Prekinuo sam probu koju sam imao sa Mirom Sanjnom i ansamblom, i požurio da saznam zbog čega me tako hitno zove.

Ono što je uskoro saznao, Skrigina je, kao i sve drugove i prijatelje Lole Ribara, duboko potreslo.

— Bio je to 27. novembar - sjeća se Skrigin ove ratne tragedije. — Idući ka TANJUGU, gdje se nalazio čiča-Janko, pokušao sam da saznam zašto sam tako hitno pozvan... Kurir je čitao. Samo je odmahivao glavom, ali ni riječ nije izustio. Vidim, nešto ozbiljno je posrijedi, ali nisam ni slutio kakvu će bolnu vijest saznati.



Prvi portret Maršala Jugoslavije Žorž Skrigin je načinio u Jajcu 29. novembra 1943. godine



Skrigina kamera zabilježila je u Bihaću 1942. godine: Vjekoslav Aličić počeo je s uvježbavanjem Nušićevog „Sumnjivog lica“

Moša Pijade je stajao okrenut licem prozoru. Zagledan u daljinu. Kao statua. Nije se ni okrenuo kada je Skrigin ušao.

— Nikada ranije nisam vidio Mošu u takvom raspoloženju. Nisam stigao čak ni da izustim pozdrav, samo sam rekao: „Zvao si me čiča-Janko?“

Ne okrećući se, i dalje zagledan nekud u daljinu, Moša Pijade kratko reče: „Lola je poginuo“.

Skrigin je zastao, skamenjen. Lola? Pa još juče je, kod mosta, susreo-Lolu Ribara i razgovarao s njim.

— Ne sjećam se šta sam tada odgovorio čiča -Janku, ali sam nešto, vjerovatno, rekao. Malo kasnije sam čuo i instrukciju: — Moraš, Žorž, ponovo da napraviš sve slike, jer su one izgorjele u avionu.

Uveče je sahranjen Lola. Skrigin o tom kišnom danu punom iskrene tuge, kaže u nekoliko riječi: „Stajali smo mirno“ slušajući posljednji oproštaj oca od sina - revolucionara. Dr Ivan Ribar izgubio je za dvije nedjelje dva sina. Jurica je poginuo samo petnaest dana ranije. Sitna kiša je i dalje padala, dok smo mi, prašajući se od svojih drugova, u horu

pjevali proleterski posmrtni marš: „Vi padoste žrtvom i dadeoste sve. Krv, život, mladost, radi slobode!“

Prvi portret Maršala Jugoslavije

U svojoj umjetničkoj riznici od oko 500 fotografija iz NOB-a, kao posebnu dragocjenost Žorž Skrigin, čuva negative koje je snimio 29. novembra 1943. godine. Na njima je zabilježen lik vrhovnog komandanta, druga Tita, maršala Jugoslavije.

— Bilo je jutro 29. novembra. Pozvao me je Moša Pijade i saopštio mi da će danas pored zasjedanja AVNOJ-a, biti još jedan značajan događaj - „Treballo bi, svakako, danas snimiti druga Tita“, rekao mi je drug Moša.

— Nisam pretpostavljao o kakvom događaju je riječ, već sam odmah, zajedno sa čiča-Jankom, krenuo kod druga Tita - opisuje Skrigin taj izuzetni događaj.

Dan je bio oblačan, sipala je sitna kiša...

— Ovakvo vrijeme nije pogodno za snimanje - priča Skrigin, i to sam rekao čiča-Janku. — Ne mogu po ovakvom vremenu garantovati za kvalitet fotografije. A želio bih da fotografije druga Tita budu što bolje!

Moša Pijade nije uvažio Skriginovo objašnjenje.

— Opet ti meni - žestio se Moša Pijade. — Pričaš mi artističke priče! Moraš baš danas snimiti druga Tita. Danas!

Skrigin više nije ni pokušao da

objasni Moši Pijade zašto bi više volio da snima kada je sunce. Ali, kako kaže Skrigin, nije mogao da pretpostavi kakav istorijski događaj će se odigrati tog novembarskog dana...

— Popeli smo se do jedne stare bosanske tvrđave opisuje ambijent autor portreta druga Tita. — Tu je bila jedna kula, zvala se „Medil-kula“. — Nije potrajalo dugo, neki minut, i došao je drug Tito. Zajedno s njim ivučak Reks. Spominjući Reksa, vučjaka, Skrigin je napomenuo: vučjak Tigar kojeg je prije toga imao drug Tito, poginuo je na Milinkladama, kada je drug Tito ranjen.

Na sceni u Sanskom Mostu

— Vrijeme i osvjetljenje za portret nisu mi odgovarali, jer su tmurni oblaci sa kišom prekrili nebo. Ipak sam počeo da snimam. Trudio sam se da sve bude tehnički što uspješnije.

Da bi se izbjegla dnevna bombardovanja, zasjedanja AVNOJ-a su održavana noću...

Negdje poslije ponoći, drug Tito, burno pozdravljen od oduševljenih predstavnika iz čitave Jugoslavije i Nacionalnog komiteta, uz dugotrajan aplauz, dok su svi stajali na nogama, sa licima punim radosti i skandira-

Ostalo je neizbrisivo u sjećanju: negdje poslije ponoći (29/30. novembar 1943. godine) drug Tito, burno pozdravljen, uz skandiranje i radost na licima svih prisutnih, proglašen je za maršala Jugoslavije

jući „Mi smo Titovi - Tito je naš“, Josip Broz Tito je proglašen za maršala Jugoslavije.

— Tek tada, tih trenutaka, bilo mi je jasno zašto je čiča-Janko insistirao da baš danas moram snimiti druga Tita - kaže Skrigin.

Bio je to prvi portret druga Tita kao maršala Jugoslavije.

A drugi ratni portret Vrhovnog komandanta koji je u NOB-u snimio Žorž Skrigin.

Kazalište narodnog oslobođenja podijelilo se, i krenulo iz Jajca, u tri pravca: jedni prema Petrovcu, drugi u okolinu Jajca, a najveća grupa, u kojoj je bio i Skrigin, prema Sanskom Mostu.

Skrigin se sjeća Sanskog Mosta u kojem je Boško Šiljegović bio politički komesar Osmog korpusa, a koji je pružio umjetnicima-borcima mogućnost da prošire svoj program.

— Tako su - priča Skrigin - Oskar Danon i Nikola Popović napisali jednu aktovku sa temom staljingradske bitke. Uloge - njemačkih generala Fon Paulusa i Fon Frica, tumačili su Ljubiša Jovanović i Nikola Popović, dok je Oskar Danon igrao lik mladog sovjetskog komandanta, a ja sovjetskog novinara - sjeća se Skrigin.

U sljedećem broju:

KOZARA SE POKORIT' NE MOŽE

Tijelo zadavljene Mirej Gebi ležalo je u srednjoj sobi. Lice joj je bilo modro, a na vratu su se vidjeli jasni tragovi davljenja. Cio stan je bio u neredu, po podu su bili razbacani listovi, neki papiri i garderoba ubijene.

Sestra Mirej Gebi je bila bljedna, ruke su joj podrhtavale, ali je ipak pribrano odgovarala na inspektorova pitanja.

— Kada ste posljednji put vidjeli sestru? — Jutros, zatim smo se oko podneva čule telefonom. Rekla mi je da će s vjerenikom nekud ići. Lorens je trebalo da dođe oko šest.

— Zajedno ste stanovale? — Da. — Da li je neko imao razloga da je ubije - upitao je inspektor Smit, otvarajući bilježnicu.

— Ne, moja sestra je bila povučena i mirna osoba. Nikada je nisam čula ni da je povisila glas. Po nekim stvarima vidim da je Lorens dolazio.

— Ne brinite, moj kolega je već stupio u kontakt s njim, očekujemo ga. Da li je vaša sestra posljednjih dana bila nervozna, uzbuđena, da li joj je neko poslao pismo, ili je zvalo telefonom.

— Zapravo nisam primijetila ništa čudno u njenom ponašanju. Mada, moram priznati, Mirej je bila veoma ćutljiva i rijetko mi se povjeravala. Lijepo smo se slagale, ali mi je rijetko pominjala neke svoje probleme. Govorila mi je da ne želi da me zamara i da to ne smatram nepovjerenjem.

— Znači nije isključeno da joj se dogodilo nešto što ju je uznemirilo ili povrijedilo.

KRATKA PRIČA

Nijansa plave boje

— Moguće je, kažem vam, nije voljela da mi se povjerava.

U sobu je ušao čovjek tridesetih godina. Bio je izrazito visok, crne kose i tamnih očiju.

— Je sam Lorens Bens - predstavio se, uplašeno gledajući po sobi. — Upravo su mi javili šta se dogodilo. Oh, ne mogu da shvatim kako je moglo da se dogodi tako nešto. Ja...

— Recite mi kada ste došli u ovaj stan - prekinu ga inspektor. — Ispričajte mi sve po redu.

— Došao sam nekoliko minuta prije šest. Popili smo kafu, zatim se Mirej obukla. Planirali smo da odemo u bioskop. Nismo uspjeli da dobijemo karte i Mirej je rekla da želi da se vrati kući. Ponudio sam joj da je otppratim, ali je odbila. Uzela je taksu. Rastali smo se oko sedam i petnaest.

— Ubistvo se dogodilo oko osam. Gdje ste bili u to vrijeme?

— Nisam htio nikud da svraćam. Veče je bilo prijatno, tako da sam sve vrijeme šetao gradom. Kući sam stigao oko pola devet, kada ste me i pozvali da dođem.

— Da, moj kolega je razgovarao s vama. Kažete da ste šetali gradom, možda ste sreli nekog poznatog?

— Naletio sam na jednog mog kolegu s posla. Dosta dugo smo razgovarali. Ispratio sam ga do autobusa.

— U koliko časova ste ga sreli?

— Oko osam i deset, poslije toga sam produžio kući.

Sestra ubijena je odjednom prišla inspektoru i povukla ga za rukav. Glas joj je podrhtavao.

— Molim vas pređite na trenutak u drugu sobu, želim nešto da vam kažem.

Pošao je za njom i zatvorio vrata.

— Sjediti, djevojko, i pokušajte da se smirite - opomenuo ju je inspektor blagim glasom. — Hoćete li cigaretu?

— Ne, ne... Sada sam tek opazila kako je Mirej obučena. Kada sam je zatekla mrtvu u stenu bila sam suviše uzbuđena. Odmah sam vas pozvala i nisam imala hrabrosti da je ponovo pogledam.

— Pa dobro, šta ste to neobično primijetili na njenoj odjeći?

— Mislim da je bila gola, ili u donjem vešu prije ubistva. Taj neko ju je kasnije sam obukao.

— Zbog čega mislite da ju je ubica obukao?

— Mirej nikada nije imala ukusna. Neće biti previše ako kažem da je bila daltonista. To niko osim mene nije znao. Već godinama vodim računa o njenom odijevanju. Još nikad nije izašla iz kuće, a da me ne upita šta da obuče. Ovo što sada ima na sebi odabrano je s istančanim ukusom. Ima tamnoplavu suknju i nekoliko nijansi svjetliju bluzu. Poluver je iste nijanse kao i suknja. Ona, da se ma koliko trudila, ne bi tako dobro uklopila boje.

Nikada joj nisam predložila tu kombinaciju. Osim toga, čini mi se da ona i nije izlazila iz kuće. Poznajem njene navike. Ubijena je oko osam, da je prije toga došla kući sigurno se ne bi presvukla. Jedino... - učitala je i pogнула glavu.

— Nije silovana, ako ste to mislili. Po ovome što ste mi ispričali, stvari dobijaju sasvim drugi tok. Ostanite ovdje. Prešao je u dnevnu sobu u kojoj je sjedio Lorens.

— Mladiču, da li se sjećate šta je Mirej imala na sebi od garderobe, kada ste pošli u grad. Probajte da se sjetite, to je veoma važno.


— Imala je tamnoplavu suknju, svijetlu bluzu iste boje i pulover, takođe tamnoplav.

— Čudno da se tako dobro sjećate. Da li ste joj vi predložili šta da obuče.

— Ne, kada sam došao već je bila u tome. — Zao mi je, moraću da vas uhapsim. Ucijeljoj vašoj priči ima puno nelogičnosti. Lako ste upali u zamku. Inspektor je zapalio cigaretu i zadovoljno ispustio dim.



**AKO OPREIMATE
VELIKI ILI
MALI STAN S
NOVOM GARNITUROM
ZA SJEDENJE, KUPITE
BRESTOVU KSENIJU**



ŠTEDITE 10 %

GARNITURA ZA SJEDENJE KSENIJA art. 061 je snižena 10% od 21. 01. 85. god. u salonima BREST ul. IVICE DAVIDA 14 u RK TRIGLAV i svim prodavnicama namještaja.

„BRODOOPREMA“ RIJEKA OOOR „OPREMA I MONTAŽA“ RIJEKA

Na osnovu odluke Radničkog savjeta raspisujemo

NATJEČAJ

za obavljanje poslova i radnih zadataka rukovodioca radne jedinice V poslovnice Banjaluka sa mjestom rada u Banjaluci.

UVJETI: VSS ili VSS, metalskog, geodetskog, građevinskog, ekonomskog ili srodnog smjera.

Radno iskustvo od 4 godine na rukovodećim poslovima i radnim zadacima.

Reizbornost se vrši svake 4 godine.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja natječaja. Uz prijavu potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta. Prijave sa dokazima poslati na adresu: RO „Brodooprema“, OOOR „Oprema i montaža“, Rijeka, Račkoga 28.

Na osnovu člana 134. Statuta Radne organizacije za komunalnu djelatnost „Park“ Mrkonjić-Grad, Radnički savjet na sjednici od 15.12.1984. godine, donio je odluku o raspisivanju

KONKURSA

za imenovanje direktora Radne organizacije (reizbornost)

USLOVI:

Pored opštih uslova za sticanje svojstva radnika u udruženom radu utvrđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

- da je završio visoku, višu ili srednju školsku spremu, ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera,

- da ima najmanje tri godine rada sa priznatim rezultatima rada kao privrednik na vođenju i organizovanju poslova u oblasti privrednih i društveno-političkih odnosa.

- da aktivno učestvuje u društveno-političkom radu i da je

kao društveno-politički radnik i privrednik stekao opštedruštveno priznanje za razvoj društveno-ekonomskih i privrednih odnosa.

Kandidati su obavezni uz molbu pridonijeti kratku biografiju o dosadašnjem radu, prepis diplome i uvjerenje da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu „GLAS“ Banjaluka.

Molbe slati na adresu Radne organizacije.

RO CENTAR ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE—PRIJEDOR

Na osnovu odluka Savjeta OOOR—a i člana 18. i 19. Samoupravnog sporazuma o udruživanju putem Kadrovske komisije Radne organizacije raspisuje se:

KONKURS

za popunu upražnjenih poslova odnosno radnih zadataka

OOOR OŠ „16. MAJ“ PRIJEDOR

1. nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja.

USLOVI: član 152. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

OOOR OŠ „I KRAJIŠKA PROLETERSKA BRIGADA“ LAMOVITA

1. nastavnik razredne nastave - u PO Babići - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme - pripravnik.

2. nastavnik razredne nastave u PO Babići - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja.

USLOVI: pod 1. i 2.: član 152. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

3. radnik na održavanju čistoće u centralnoj školi - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

USLOVI: završena osnovna škola.

OOOR-a OŠ „BRATSTVO“ TRNOPOLJE

1. nastavnik njemačkog jezika - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

USLOVI: član 152. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Za sve upražnjene poslove odnosno radne zadatke konkurs ostaje otvoren 8 dana od narednog dana objavljivanja.

Molbe sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu OOOR-a.

AIPK — RO „FRUKTONA“ BANJALUKA OOOR „VITAMINKA“

Tvornica za preradu voća i povrća BANJALUKA

- Radnički savjet - Objavljuje

OGLAS

Za prijem radnika za obavljanje poslova i radnih zadataka na neodređeno vrijeme.

1. GLAVNI MAJSTOR INVESTICIONOG ODRŽAVANJA - 1 izvršilac
2. RUKOVALAC PARNIH KOTLOVA - 1 izvršilac
3. STOLAR - 1 izvršilac

Uslovi:

pod 1. VK ili KV mašinbravar sa 2. odnosno 3 godine radnog iskustva.

pod 2. VK ili KV radnik mašinskog smjera sa 2 odnosno 3 godine radnog iskustva i da ima ispit za rukovođa parnih kotlova.

pod 3. VK ili KV stolar sa jednom godinom radnog iskustva.

Muškarci, kandidati treba da imaju regulisanu vojnu obavezu.

Uz prijavu priložiti dokaz o školskoj spremi, dokaz o radnom iskustvu i dokaz o regulisanoj vojnoj obavezi. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu: OOOR „Vitamina“ Banjaluka, Džemala Bijedića, br. 22.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 10 dana od dana izvršenog izbora.

1. KONOBAR - 2 radnika

USLOVI: Završena ugostiteljska škola smjer KUVARA ili konobara sa 1 godinom radnog iskustva.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokazima o ispunjenju uslova konkursa dostaviti na adresu: RO NARODNI UNIVERZITET, SKENDER — VAKUF.

Nepotrebne i neblagovremene molbe neće se uzeti u razmatranje.

„ENERGOINVEST“ SARAJEVO RO „ALUMINKA“ ŠIPOVO

Na osnovu odluke Savjeta br. 146/85 od 17.1.1985. godine Tvornica al. ambalaže „Aluminka“ Šipovo objavljuje

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Inženjer niske struje - 1 izvršilac

Uslovi: - VSS, VSS elektrosmer

- VSS sa 5 god. VSS sa 2 god. Iskustva u struci

2. Brusac na okruglo i ravno - 1 izvršilac

USLOVI: VKV, KV METALBRUSAC

- 2 god. radnog iskustva u struci

3. GLODAČ: - 1 izvršilac

Uslovi: - VKV, KV, metaloglođač

- 2 god. radnog iskustva u struci

4. STRUGAR - 1 izvršilac

Uslovi: - VKV, KV metalostrugar

- 2 god. radnog iskustva u struci

5. POSLOVOĐA—Kordinator poslova u proizvodnji

1 izvršilac

Uslovi: - VKV, SSS

- 2 god. radnog iskustva u struci

6. TEHNOLOG obrade podataka u proizvodnji i kordinator rada OP - 1 izvršilac

Uslovi: - VSS, VSS (mašinski tehnolog, metalurgija, hemija)

- 2 god. radnog iskustva u struci

7. DIPLOMIRANI EKONOMISTA - pripravnik - 1 izvršilac

Uslovi: - završen ekonomski fakultet

8. EKONOMISTA - pripravnik - 1 izvršilac

Uslovi: - završena viša ekon. komercijalna škola

9. KUHAR - 1 izvršilac

Uslovi: - KV kuhar

- 2 god. radnog iskustva u struci

10. PORTIR - održavaoc kruga - 1 izvršilac

Uslovi: - završena osmogodšnja škola

- položen vatrogasni ispit

11. Referent za normalivnu djelatnost i pravne

poslove - 1 izvrš. prpr.

Uslovi: - završen pravni fakultet

Svi kandidati pored navedenih uslova trebaju imati regulisanu vojnu obavezu.

Potrebna dokumenta kao dokaz o ispunjavanju uslova Oglasa dostaviti na adresu: TVORNICI ALUMINIJSKE AMBALAŽE RO „ALUMINKA“ ŠIPOVO.

Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se uzimati u razmatranje.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

NARODNI UNIVERZITET SKENDER — VAKUF

Na osnovu odluke Zbora radnika RO Narodni univerzitet Sk. Vakuf, raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, 2 izvršioaca

Dana 24. januara 1985. godine navršava se sedam tužnih dana od kad nas je napustio naš dragi i voljeni suprug, otac i djed



JOVO ADAMOVIĆ

majors JNA u penziji i borac NOR-a

Ovom prilikom izražavamo našu zahvalnost svima koji su nam u našem bolu pomogli i izrazili saučestje, a posebno ljekarima i osoblju Vojne ambulante, osoblju internog odjeljenja RMC, borcima Mjesne zajednice Centar I i III krajiške brigade, te mnogobrojnoj rodbini, komšijama i prijateljima. Toga dana ćemo posjetiti njegov grob, položiti cvijeće i zaliti ga suzama.

NJEGOVI NAJMILIJ:

supruga STAKA, kćerke: DUŠICA i MARICA, te unuci i zetovi

061922

Dana 24. januara 1985. godine navršavaju se dvije godine od kako nas je napustio dragi brat



AZEM LIBER (ABAZA) DERVIŠIĆ

1983-1985

Hvala svima koji ga se rado sjećaju.

BRAT S PORODICOM

061898

Sa dubokim bolom javijamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 23. januara 1985. godine u 81. godini života umro naš dragi i nikad neprežaljeni otac, brat, djed i svekar



DRAGUTIN (Jandre) BABIĆ

Sahrana će se obaviti 24. januara 1985. godine u 14 sati u selu Grdanovci kod Sanskog Mosta.

OŽALOŠĆENI: sinovi: Bogdan, Uroš, Miloš, Slavko, Pero, Nenad, Miroslav, kćeri: Smilja, Sava i Vinka, snihe, unučad i ostala mnogobrojna rodbina.

061540

AIPK ZZ „PRIVREDNIK“ OOUR Lipicanska ergela „Vučijak“ Prnjavor. Komisija za radne odnose, raspisuje

OGLAS

za prijem radnika na neodređeno vrijeme

1. ORGANIZATOR - 1 izvršilac
2. POSLOVOĐA RJ TOV STOKE - 1 izvršilac
3. POSLOVOĐA PRODAVNICE - 1 izvršilac
4. RADNIK U PROIZV. GLJIVA - 1 izvršilac

USLOVI:

Pod 1) Završen poljoprivredni fakultet za radnim iskustvom u trajanju od dvije godine.

Pod 2) Završen poljoprivredni fakultet - odsjek stočarski, sa radnim iskustvom u trajanju od dvije godine.

Pod 3) KV trgovca sa radnim iskustvom u struci u trajanju od jedne godine.

Pod 4) NK radnik, završena dvomjesečna obuka u proizvodnji gljiva.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme. Uz prijavu kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju uslova oglasa jer se nepotpune prijave neće uzimati u razmatranje.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu: OOUR Lipicanska ergela „Vučijak“ Prnjavor, Trg Oslobođenja br. 2.

**EDRO „ELEKTROKRAJINA“ BANJALUKA
OOUR „ELEKTRO—BANJALUKA“ B. LUKA**

Na osnovu člana 23 Pravilnika o radnim odnosima OOUR—a „Elektro—Banjaluka“, Komisija za radne odnose raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme PRIPRAVNIKA za obavljanje poslova i radnih zadataka

ELEKTROMONTERA u Radnoj jedinici Srbac - 1 izvršilac

Pored zakonom utvrdjenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:

- elektromonter za električnu mrežu, elektromehaničar za elektroenergetska postrojenja (III stepen) - smjer jaka struja.

U obzir dolaze muškarci koji nisu mlađi od 18 godina, a ispunjavaju posebne uslove za rad na elektroenergetskim postrojenjima.

Uz prijavu kandidati treba da dostave diplomu i rodni list.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave slati na adresu:

**EDRO „ELEKTROKRAJINA“ BANJALUKA
OOUR „ELEKTRO—BANJALUKA“ B. LUKA
Ul. Maršala Tita 111
78000 BANJALUKA**

RO „Komus“ Radna zajednica zajedničkih službi Bosanski Novi. Na osnovu odluke Komisije za radne odnose raspisuje.

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme i to:

1. Materijalni knjigovođa na određeno vrijeme do povratka radnice sa trudničkog dopusta izvršilaca - 1 (jedan)

Uslovi: Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:

- da ima završenu srednju ekonomsku školu i 2 godine radnog iskustva ili
- da ima završenu gimnaziju i 3 godine radnog iskustva.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova slati na gornju adresu.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Na osnovu odluke Izvršnog odbora, Stambena zadruga Bosanska Dubica, raspisuje

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

— RUKOVODILAC RAČUNOVODSTVA - 1 izvršilac

USLOVI:

Završen ekonomski fakultet ili viša ekonomska škola i 3 godine radnog iskustva.

Prijave na oglas podnose se na adresu: Stambena zadruga Bosanska Dubica Ul. m. Tita bb, u roku od 8 dana po objavljivanju oglasa.

Uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uslova.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

**OUR „SANA“
TVORNICA TRIKOTAŽE I KONFEKCIJE
BOSANSKI NOVI**

Na osnovu odluke Komisije za rad i radne odnose OOUR-a Sanatron, na sjednici održanoj 8.1.1985. godine

OBJAVLJUJE - RASPISUJE

potrebu za radnicima

GLAVNI TEHNOLOG - 1 izvršilac

za rad na neodređeni vremenski period u OOUR-u „Sanatron“

Uslovi:

- viša elektrotehnička škola
- godina dana radnog iskustva

OGLAS JE OTVOREN OSAM DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U DNEVNOM LISTU „GLAS“ BANJALUKA

Prijave na oglas dostavljaju se Odjeljenju za kadrove i opšte poslove - radne organizacije, a uz iste kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. diplomu završene škole,
2. uvjerenje o radnom iskustvu,
3. radnu knjižicu,
4. izvod iz MK rođenih.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatu oglasa kandidati će biti obaviješteni pismeno, najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa.

**Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize SR BIH
UDRUŽENJE BANJALUKA**

Poništava se oglas objavljen u listu „Glas“ 7.1.1985. god.

**SOUR „KRAJINATURIST“ BANJALUKA
RD „UGOTURS“ CELINAC**

Na osnovu odluke privremenog organa br. 49/85 raspisuje se

OGLAS

za prijem kuhara u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.

1. KUHAR - 1 izvršilac.

USLOVI:

1. KV kuhar sa 1 god. radnog iskustva. Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uslova podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja na adresu: RO „UGOTURS“ CELINAC.

**AIPK ZEM. ZADRUGA „ŠIPRAGE“
RADNA ZAJEDNICA ŠIPRAGE**

Na osnovu člana 69. i 70. Pravilnika o radnim odnosima, i odluke Komisije za radne odnose broj 01-5/85 od 14.1.1985. godine, raspisuje se sljedeći

OGLAS

za prijem pripravnika na neodređeno vrijeme

1. Ekonomski tehničar SSS - pripravnik - jedan izvršilac.

USLOVI: Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:

POD 1. Završena srednja ekonomska škola. Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti: uvjerenje o završenoj školi, izvod iz matične knjige rođenih i ljekarsko uvjerenje.

Oglas ostaje otvoren 8 dana računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas“ Banjaluka.

Nepotpune i neblagovremene molbe neće se uzimati u razmatranje.

Prijave slati na adresu: AIPK ZZ „Šiprage“ Radna zajednica, sa naznakom Komisiji za radne odnose.

Dana 24. januara 1985. godine navršava se šest tužnih mjeseci od smrti voljenog supruga, oca i djeda



DUŠANA ŠOBOTE
iz Br. Laminaca

Toga dana u 11,00 sati posjetićemo njegov grob i položiti cvijeće na groblju u Laminacima. Teško je miriti se s istinom da smo te zauvijek izgubili. Ostavio si nas doživotno osiromašenim za tvoje veliko toplo srce, plemenitu dušu i pošteno ljudsko biće.

S ljubavlju i poštovanjem uvijek će te se sjećati tvoji najmiliji: supruga MARA, sin MIRKO, kćerka MIRA, zet MLADEN, unuci: SINIŠA, GORAN I ZORAN

061916

Tužnim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je u ponedjeljak 21. januara 1985. godine u 77. godini života nakon duže bolesti preminuo naš dragi suprug, otac, djed, punac i prijatelj



MURAT (SULJAGE) POZDERAC

Dženaza će se obaviti u četvrtak 24. januara 1985. godine u 14,30 sati na Novom groblju u Banjaluci. OŽALOŠĆENI: supruga AJŠA, sinovi: IRFAN, IBRAHIM I ISMET, kćerke NEVZETA, NEVRESA I

NESVEDA, zet OSMAN, snaha: NAZA, NADIRA I EMIRA, unučad: AMIR, EDVIN, ELVIR, JASMINA, DAMIR, LEJLA, SEAD i ostala rodbina i prijatelji

061950

Dana 29. januara 1985. godine navršava se četrdeset tužnih dana otkako nas je zauvijek ostavio naš mili i nikad neprežaljeni suprug, otac, brat, stric i djever



UROŠ (STEVANA) RAONIĆ
profesor

Ostala je ogromna bol i praznina u nama i utjeha što će nam njegov život biti putokaz ka časnom životu. Ovim povodom zahvaljujemo svima koji su ga voljeli, poštovali i svojim prisustvom doprinijeli da ga ispratimo na dostojanstven način. Posebno zahvaljujemo kolektivima Gimnazije Banjaluka i Osnovne škole „Kasim Hadžić“ Banjaluka, kao i komšijama,

prijateljima, građanima Banjaluke i drugih mjesta na izjavama saučešća, vijencima i cvijeću. U nedjelju 27. januara 1985. godine u 11,00 sati običi ćemo njegov grob na Rebrovačkom groblju u Banjaluci.

OŽALOŠĆENA PORODICA
RAONIĆ
061926

Dana 24. januara 1985. godine navršava se tužnih četrdeset dana od prerane smrti našeg dragog supruga, oca, brata, ujaka, strica, djevera



SAVE BRADAŠEVIĆA

koji je preminuo u 50. godini života iznenada. Ne možemo se nikako pomiriti sa istinom da je tako iznenada otišao.

OŽALOŠĆENA PORODICA: sestra JELA BRADAŠEVIĆ sa porodicama: KRAJINOVIĆ I PENTEK

061929

Dana 24. januara 1985. godine navršava se tužna godina od smrti našeg dragog i nikad nezaboravljenog



SIME LEKIĆA

lugara iz Donjih Vrbjana, opština Kijuč

Tiho prođe godina dana, a mi ne možemo shvatiti tu bolnu i surovu istinu da smo te zauvijek izgubili, ali ćeš uvijek ostati u našim srcima i mislima.

VJEČNO OŽALOŠĆENI: kćerka JOKA, zet JOVAN, unuke: ZAGORKA I MILKA i unuk SIMO

061918

Dana 23. januara navršava se tužna godina dana od kad smo ostali bez našeg dragog supruga, oca, brata i djeda



JOVE KUZMANOVIĆA

Dana 27. januara u 10 sati posjetićemo njegov grob i okititi ga cvijećem. Ožalošćena porodica Kuzmanović

061967

Dana 24. januara 1985. godine navršava se tužnih šest mjeseci od iznenadne smrti naše mile drage i nikad neprežaljene majke, punice, svekrve, bake i prabake



OLGE JOSIPOVIĆ, rođene BARIŠIĆ

Njeno predobro, pravedno i plemenito srce prestalo je da kuca zauvijek. Ostala je vječna tuga i bol u nama. Sve što smo imali bila je naša draga majčica. Hvala svima koji dijele tugu i bol s nama.

ZAUVIJEK OŽALOŠĆENI: njeni najmiliji, djeca, snaha, zetovi, unučad i prauučad

061917

Javljamo tužnu vijest rodbini, prijateljima i svim poznanicima da je naš dragi sin, suprug, otac i brat



SLAVKO SEKSAN

preminuo dana 22. januara 1985. godine nakon duge i teške bolesti u 54. godini života. Sahrana će se obaviti 24. januara 1985. godine u 15,00 sati na Novom groblju u Banjaluci.

OŽALOŠĆENI: majka LJUBICA, supruga VIDA, djeca MILICA, MILOJE I VOJISLAV, sestre SLAVKA I DANKA te ostala mnogobrojna rodbina

Javljamo tužnu vijest da je dana 22. januara 1985. godine nakon duge i teške bolesti član našeg kolektiva



SLAVKO SEKSAN

preminuo u 54. godini života. Sahrana će se obaviti 24. januara 1985. godine u 15,00 sati na Novom groblju u Banjaluci.

RADNA ZAJEDNICA SOUR-a „KRAJINATURIST“ BANJALUKA

U ŠPANIJI SE SKUPO PRODAJE

Dalijeva opera



Da li zbog opere svestranog umjetnika ili njegove slike na omotu, tek Dalijeva opera se može kupiti za 600 dolara

U Španiji će se uskoro u prodaji pojaviti Dalijeva opera, djelo koje je slikar snimio prije deset godina. Po cijeni od 600 dolara ljubitelji Dalijeve umjetnosti dobiće tri ploče upakovane u omotnicu na kojoj je on naslikao svoj autoportret. Iz raspoložene glave slikara poja-

vluje se glava Merlin Monro s frizurom poput Mao Cetunga. Likovi na omotnici glavni su junaci Dalijeve opere, uz braću Marks i Jovanuku Orleanku. Muziku za Dalijevu operu komponovao je Igor Markevič a djelo se zove „Biti bog“.

TONI KERTIS „ZASLUŽIO“ AKONTACIJU

Nije važno što je loše

● Roman koji je napisao Toni Kertis i za koji mu je izdavač, već videći novi bum, dao dobru akontaciju, nije ni za šta drugo nego za koš, ali kako je pogodba ispunjena, slavnom glumcu ostaje novac.

Nekadašnji ljubimac ljepšeg dijela filmske publike, američki glumac Toni Kertis predložio je ljetos njujorškom izdavaču Dabideju da se ogleda kao pisac i napiše roman.

Iako Kertis do tog dana nije objavio nijednu pisanu riječ, izdavač je bio oduševljen: ime poznatog glumca na koricama knjige obezbijediće dobru prodaju i zaradu, a kvalitet pisanja može da bude i slabiji. To je, uostalom, već provjeren recept za „književne“ poduhvate mnogih slavni imena filma i estrade.

Izdavač je potpisao ugovor sa Kertisom i isplatio mu akontaciju honorara u iznosu od 50 hiljada dolara. Kertis, koji sada ima 58 godina, uzео je parе „prilegao“ na posao i krajem godine donio rukopis izdavaču. Kada su, međutim, ured-

nici izdavačke kuće pročitali Kertisovo pisanje, ostali su u pravom smislu bez riječi: tekst je bio do te mjere slab da nije mogao da se štampa čak ni po najslabijim kriterijima.

„Kertisova knjiga je upravo uzasavajuće loša i uopšte nije za štampu“ - izjavio je jedan urednik, smirajući sve ocjene u redakciji.

Izdavač je odmah uputio tužbu sudu zahtijevajući da glumac vrati akontaciju, ali je sud odlučio da odbaci tužbu izdavača i da glumac može da zadrži sumu od 50 hiljada dolara. Sud je smatrao da se izdavač upustio u nepotreban rizik na sopstveni račun i da je akontacija isplaćena za rad, a ne za gotovo djelo.

Tako se Kertisov, prvi „književni“ pokušaj ipak isplatio, iako knjiga nikad neće ugledati svjetlost dana.

RESTAURACIJA SIKSTINSKE KAPELE

Kupanje Mikelandela

U Sikstinskoj kapeli u Vatikanu počela je restauracija svodova koje je između 1500 i 1511. godine oslikao slavni renesansni majstor Mikelandelo. Restauracija fresaka traje dvanaest godina. Predviđeno je, isto tako, da za četiri godine počne restauracija „Strašnog suda“ koji je Mikelandelo slikao 30 godina dočnije, između 1536. i 1541. godine.

LOLOBRIDIDA NA BRODVEJU



PRVI PUT U POZORIŠTU

RIM. - Dina Lolobridida planira da svoju umjetničku karijeru „kruniše“ nastupom na Brodveju u „Teloviranoj ruži“ Tenesi Vilijamsa. U izjavi italijanskom listu „Mesađero“ Lolobridida (57) je rekla kako je dramu dobro proučila, savladala strah od publike i kako je spremna da debituje u pozorištu.

BELGIJSKA REPRIZA „PLJAČKE STOLJECA“


Izmakao očekivani plijen

● Nekoliko teških krađa zabrinulo i policiju i žitelje Belgije ● Pljačka po „engleskom receptu“

BRISEL. - U Belgiji je reprizirana engleska „pljačka stoljeca“. Na otvorenoj pruzi Brisel-Anvers zaustavljen je i opljačkan - voz. Pljačka je po smjelosti i načinu na koji je izvedena ravna onoj u Engleskoj čak, možda i bolja, ali je u jednoj sitnici ipak omanula. Zbog nepredviđenih izmjena razbojnicima je izmaklo desetostruko veći očekivani plijen, mada i plijen od sto miliona u našim dinarima nije sitnica, za deset minuta straha.

Voz je praktično bio nadomak Anversa, kada su dvojica maskiranih ljudi, iznenada banuli u prvi vagon, u kome se pored robe prenose istvari od vrijednosti, u posebno-ugrađenom sefu. Sprovodnik je bio iznenađen, jer je vagon imao specijalnu bravu, što znači da su napadači bili s tim upoznati, pripremvši odgovarajuće ključeve.

Pod prijetnjom pištoljem, sprovodnik je bio primoran da zaustavi voz na otvorenoj pruzi, na stotinjak metara pred skretničarskom kućom koja „rasporcdjuje“ kompozicije na jedan od bezbroj anverskih kolosijeka u glavnoj stanici. Kada se voz zaustavio, razbojnici su ponovo nasrnuli na glavnog kontrolora primoravši ga da otvori i sef u poslovnom dijelu kompozicije. Kada je to uradio, jedan od dvojice napadača se okrenuo i udarcem pištolja ga oborio na pod, dok mu je drugi sručio u oči jak sprej, koji ga je momentalno oslijepio. To je bilo jedino odstupanje od čuvene engleske pljačke; jer njihove „kolege“



Moderni lopovi, kao nekad na Divljem zapadu, uživaju u napadima na željeznice

na ostrvima nisu tom prilikom upotrijebile nasilje.

U kasi briselskog voza bilo je svega oko tri stotine hiljada franaka (sto miliona dinara), što je, kako se tvrdi, grdno iznenadilo napadače, jer je posljednji večernji voz za Anvers po pravilu bio kratk belgijskim novčanica. Do neke izmjene u pošiljci je očigledno došlo u posljednjem trenutku, zbog čega su se razbojnici morali da zadovolje „sitnišem“, u stvari, pazarom manjih usputnih stanica, koji je sakupio napadnuti vozovoda, u posljednjoj „maršrutu“ od Brisela do Anversa.

Djelimično zadovoljni, banditi su iskočili iz voza i munjevito se izgubili u noći. Sprovodnik je brzo prebačen u bolnicu, gdje mu je vid spašen. Mada povrijeđen, policiji je odmah ispričao detalje pljačke, kojoj je prisilno prisustvovao sve do momenta kada je oslijepljen.

I pored velike potjere, napadačima se izgubio svaki trag, što se moglo i očekivati. Javnost je, međutim, uhvatila paniku jer su tog istog dana opljačkane jedna pošta i neka banka. Bio je to jedan od crnih dana za belgijsku policiju, koja je nemoćno posmatrala demonstraciju „banditizma svih azimuta“.

Policiji je ostao jedini realni trag, činjenica o potpunoj informisanosti napadača. Drugim riječima, voz je olakšan uz pomoć saučesnika, koga policija smatra da treba tražiti „oko“ linije Brisel - Anvers, to jest, među željezničkim personalom.

M. SOKOLOVIĆ

Šta reče, č'o'če?!

Priprema A. ALIBEGOVIĆ

NIJE VALJDA ZBOG KAMATA!

● Titogradski paroh odbio je da krsti novorođenčce po imenu Regan i slučaj uputio vladici na Cetinju. (As, broj 212)

ĐACI ĐAVOLI

● Saopštenje SUP-a podmetnuto bombu izmisliili učenici da bi izbegli kontrolni zadatak iz geografije. (podnaslov vijesti u Politici, broj 25604)

IMA NEZAMJENJIVIH...

● Nalme, već više od mjesec dana mještani mjesne zajednice Trnjak - Zorice prinuđeni su da viškove mlijeka koriste najviše kao stočnu hranu jer lice koje je sabralo mlijeko kroz selo i odvozilo ga do sabirnog mjesta dalo je otkaz zbog niske naknade za svoj rad. (Glas Odžaka, broj 53)

I NEMA NEZAMJENJIVIH

Jednog banatskog popu (mladog i naočitog, ● žu) uzeli „na zub“ viši mu sveštenici poglavari, zato što se pobunio protiv prevelikih davanja načelnjenom prot. Nazvali ga „crveni pop“ i crkvenom presudom - skinuli mu mantiju. (Naša riječ, Zenica, broj 1866)

ZANIMLJIVO ZANIMANJE

● Iako je prema rješenju određen na poslovima održavanja atmosferske kanalizacije, on prema potrebi obavlja i druge. (Titogradska tribina, broj 1208)

KO VOLI, NEK' IZVOLI

● Prodajem oko 100 metara kvalitetnijeg snijega pokraj tvrdog puta u Gornjoj Bišnji. Cijena i plaćanje po dogovoru. Dobrolic Rade, Ulica 1. maja 31, ili tel. 833-322 Derventa. (Derventski list, broj 1064, oglas)

SATIRIKON

VRIJEME SADAŠNJE

Znamo da je prošio Vrijeme gladijatora Ali i dalje traje Era hladnih radijatora.

MODA

U nekim preduzećima Nikako da prestane moda Mašine i dalje imaju Dosta praznog hoda.

DIJAGNOZA

Ljekar mu je brzo Ustanovio dijagnozu Od čestih poskupljenja Dobio je neurozu.

Abdulah DAUL

| IME DRŽAVNIKA KASTRA | V | PIŠMENI ĐEKOVI | ŠANKI HLAZ TE- ČNOGI | OPUK U JAFATG. MURU | LUTAK | LITAR | OTPARIS EALCINA | ŠNARONE | EGIPAT. SVETI BIK | ★ | KLADO KUVJE, KUČA | PAFTAL | FRANŠA- ROVLICI BALKANA | TITAN | ŠENSKI LUK IZ KOTORSKE ISTORIJE | KIPAR | IMOTINA /m/ |
|----------------------------|---|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------|------------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------------|-------|---------------------------------|-------|-------------|
| ZAPP, STEGA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BJEDE- TJE, ZA- KLUČAK | | | | | | JEDNO DRUŠTV. PRAKTIČNE VEŠTICE | | | | | | | | | | | |
| POPUŠTENI ISKUSTVO | | | | | | | FRANŠA ROVLICI BALKANA | | | | | IZNOS FJUNJAČ BARČIO | | | | | |
| INTOČ- NJAČKA POZLAŠ- TICA | | | | | SPIN OD 12 ŠIA- GUVA | | | | | | | | | | PEDAK U KURANU 13.2 4. BILUVO | | |
| DIKAR | | ERVO BAJREM | | | | | | | ISPRAGI- TAJI EKLACA OD MEJA | | | | | | | | |

Rješenje iz prošlog broja (vodoravno): zemljoradnik, Amur, r, adresar, ogroman, KA, dva, „Tigar“, upisivač, njlva, Fadil Hadžić, PU, enigmatika Levitan.

MUKE AZIJATA

Londonci su rasisti

LONDON — Četrdeset i šest stanovnika Londona upućeno je na sud, zato što su potpisali peticiju protiv useljavanja jedne porodice Azijata u njihovu ulicu u istočnom dijelu grada i time izrazili rasizam. Komisija za pitanja jednakosti među svim rasama u Londonu saopštila je da će protiv potpisnika peticije biti preduzete mjere. Stanovnici ulice u istočnom Londonu uništili su prozore na kući namijenjenoj porodici Azijata, zamazali ih bijelom bojom i mašču. Oni su svoju peticiju „obrazložili“ strahom od nasilja ukoliko nadležne vlasti dozvole useljavanje porodici Azijata. Prema podacima komisije za pitanja rasne jednakosti mnogi Azijati, naročito oni koji žive u istočnom Londonu, trpe pritisak rasne diskriminacije od svojih sugrađana.

IZJAVITE ZA ŠTAMPU

GORNJI PODGRADCI — DRVNA INDUSTRIJA
PODGRADCI



ISPUNITI PLAN

BRANKO ŠVRAKA, električar: - Iako smo i ove godine plan povećali za četiri odsto, obaveza svih nas je da ga ispunimo i želimo da proizvodnja i dalje raste, da stvorimo prostor za tehnološki razvoj i poboljšamo standard zaposlenih.

Mogućnosti su nam voće, ali dotrajali strojevi i neka „uska grla“ u proizvodnom procesu ne dozvoljavaju nam da u ovom trenutku toliko „izlijčemo“ naprijed.



DOSTA SE RADI

VOJIN NINIĆ, vozač: - Ne možemo se potužiti na visinu zarada u DI „Podgradci“. Međutim, ako su ti lični dohoci prošle godine i mogli nekako da se održe sa sve većom skupocinom, ove godine ćemo teško izgurati nakraj. Dosta se i radi. Radim kao vozač i često sam na putu. Daleke relacije i putovanja dosade. Vratim se s puta i već me čeka novi nalog. Jednostavno sam gost kod kuće.



NOVI RESTORAN

ILINKA BABIĆ, glavna kuharica: — Dobićemo uskoro novi, savremeni i funkcionalni restoran društvene ishrane za kojim se odavno osjećala potreba. Moram reći da nam je ovaj stari restoran društvene ishrane odavno postao „usko grlo“. Kapacitet restorana je 400 obroka, a u njemu se dnevno pripremi 800 obroka.

Radnici su zadovoljni kvalitetom i količinom toplog obroka, a mi zaposleni u restoranu smo zadovoljni kada od radnika dobijemo pohvale kako za kvalitet tako i količinu hrane.



ZAVRŠITI BAZEN

MILOŠ MARJANOVIĆ, tokar: - Godinama sam bio aktivan fudbaler. Danas, iako ne igram, veliki sam pristaša sporta i FK „Sloga“. Moja generacija je donijela i najveće uspjehe i slavu ovom klubu. Iako se mladi najviše okupljaju oko fudbalskog i košarkaškog kluba, većina njih i dalje najviše vremena provodi po ulici ili u zagušljivim ugostiteljskim objektima.

Mladi se interesuju za sport, ali kako ih okupiti. Kada se završi bazen na Lučicama, plivanje i sportovi na vodi dobiće svoje pristalice.

Zoran VAJKIĆ

INFORMATOR

BANJALUKA

REPERTOAR KINA

KOZARA - NEMA PROBLEMA (domaća komedija) u 11,16,18 i 20,30 sati.

VRBAS — BJEKSTVO IZ DIABLA (američki kriminalno-avanturistički film) u 10,16,18, i 20 sati.

PALAS - velika sala - NEMA PROBLEMA (domaća komedija) u 11,16,18 i 20 - mala sala - **GROZNIKA LJUBAVI** (domaći film) u 10, 16,30 18,30 i 20,30 sati.

NARODNO POZORIŠTE

U 19,30 sati predstava **NOVA VUNA**.

DJEČIJE POZORIŠTE

Danas nema predstave.

DOM KULTURE

Izložba slika Safeta Zeca (veliki salon). Izložba crteža Ljubomira Ivanovića (mali salon).

UMJETNIČKA GALERIJA

Stalna postavka. Izložba slika Radoslava Tadića. **SPOMEN—ZBIRKA DRAGINJE I VOJE TERZIĆA**, stalna postavka nalazi se u Ulici Vladimira Nazora 17.

MUZEJ BOSANSKE KRAJINE

Stalna postavka Muzeja sadrži dva nova interijera (bosanske sobe).

BIBLIOTEKA

Odjeljenje u **Domu Radničke solidarnosti** radi svaki dan, osim subote i nedjelje, od 7 do 19 sati. Odjeljenje u **MEJDANU** radi svaki dan, osim nedjelje od 7 do 19 sati. Odjeljenje u **BUDŽAKU** radi ponedjeljkom i utorkom od 15 do 19 sati, srijedom, četvrtkom i petkom od 10 do 15 sati.

DEŽURNA APOTEKA

Noćno dežurstvo ima apoteka: „1. maj“ u Ulici V. Nazora 21, tel. 21-914.

VAŽNIJI TELEFONI:

SUP 92
VATROGASCI 93
HITNA POMOĆ 94
BOLNICA 33-725 (STARA LOKACIJA) i 38-111 (PAPRIKOVAC).
AUTOBUSKA STANICA 45-355
ŽELJEZNIČKA STANICA 31-229
TAKSI — STANICA 22-222
INSPEKCIJA 32-100
VODOVOD I KANALIZACIJA 21-247
ELEKTROBANJALUKA 42-555
SERVIS ZA HITNE POPRAVKE STANOVA 45-404
ATLAS 31-995
INEX—TURIST 21-261
PUTNIK 43-900
TURIST—BIRO 35-082
SLAVNI KOPER 31-113
MLADOST BiH 39-835
OPŠTINSKI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU — CENTAR ZA OBAVJEŠTAVANJE 985
RED VOZNE
POLASCI VOZOVA
ZA SARAJEVO: 0,58 (brzi) 05,44 (poslovni), 13,13 16,15 18,09 (poslovni)
ZA ZAGREB: 01,12 03,15 04,12 09,56 (poslovni) 15,14 i 16,33
ZA BEOGRAD: 10,23 (putnički do DOBOJA iz DOBOJA brzi u 14,40), 05,46 (poslovni do DOBOJA) iz DOBOJA u 08,44), 15,08 (putnički do DOBOJA, iz DOBOJA u 17,33), 22,21 (putnički do DOBOJA, iz DOBOJA u 0,30).
DOLASCI VOZOVA
IZ SARAJEVA: 01,09 03,02 (brzi), 09,54 (poslovni), 15,06 (brzi), 16,27 (brzi), 20,06 (poslovni).
IZ ZAGREBA: 0,45 01,50 13,08 16,10 (brzi), 18,07 (poslovni), 21,40 (ubrzani).
IZ BEOGRADA: 05,30 08,17 13,01, 16,28 20,06 21,43.
VANREDNI VOZVI
Svake nedjelje BANJALUKA — MARIBOR u 13,25 i DOBOJ — BANJALUKA — LJUBLJANA u 14,01.
POLASCI AUTOBUSA IZ BANJALUKE
ZA ZAGREB: 01,20 02,00 03,00 05,30 06,00 07,45, 08,30 09,30 11,00 12,00 12,40 13,15 14,30 15,10 15,20 17,00 18,15 19,24 20,00.
ZA BEOGRAD: 05,00 06,00 09,30 15,00 17,00 23,30.
ZA LJUBLJANU: 01,20 08,20 12,00 13,15 15,10 19,25.
ZA SARAJEVO: 00,30 08,00 12,00, u prolazu 00,45 10,00 12,35 15,15.
ZA KRANJSKU GORU 13,15.
ZA TUZLU: 05,53 i 15,45
ZA MOSTAR: 06,00 13,00 u prolazu u 11,26 22,00
ZA ROVINJ: 07,45 i 19,25
ZA RIJEKU: 06,00 07,45 22,00
ZA DUBROVNIK: 22,00 24,00 (oba u prolazu)
ZA UMAG: 06,00
ZA SPLIT: 06,40 21,15 prolazni u 8,30
ZA ŠIBENIK: 07,30 i 22,30.

BOSANŠKA GRADIŠKA

U Domu kulture američki film **TUTSI**.

Izdavanje knjiga u Narodnoj biblioteci ponedjeljkom, srijedom od 10 do 17 sati, a utorkom, četvrtkom i petkom od 10 do 14 sati. U odjeljenju biblioteka u Novoj Topoli knjige se izdaju u zgradi SUBNOR-a ponedjeljkom, srijedom i petkom od 12 do 15 sati. Klub Doma kulture u Bosanskoj Gradišci za posjetioce otvoren je od 9 do 13 sati i od 18 do 22 sata. Apoteka Centar u Ulici maršala Tita broj 11, telefon 813-130, radi od 7 do 20 sati, za hitne slučajeve otvara se i u 22 sata. Apoteke: kod bolnice u Ulici trinaest siječevki i Gornjim Podgradcima, Novoj Topoli, Dubravama, Dolini, Turjaku i Orahovi rade od 7 do 14 sati.

ČELINAC

U kino-sali film od 19,30 **VELIKA ZMIJA**.

Dežurna apoteka Doma zdravlja radi od 7 do 15 sati, osim subote, telefonom 840-038. Hitna pomoć Doma zdravlja radi od 15 do 07. Doma zdravlja radi od 7 do 15 sati svakim danom osim nedjelje i državnih praznika. Telefon 850-130. Narodna biblioteka „Ivo Andrić“ radi svaki dan od 7 do 15 sati, osim nedjelje i državnih praznika. Telefon 850-130.

KOTOR-VAROŠ

U kino-sali „25. maj“ u **ZMAJEVOM GNJEZDU**.

Apoteka radi od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 14 sati. Hitna pomoć Doma zdravlja 880-001. Dežurna vatrogasna služba 880-104 Biblioteka radi od 7 do 19 sati.

LAKTAŠI

U domu kulture američki film **PORKUS**.

Narodna biblioteka „Veselin Masleka“ radi od 7 do 15 sati, a nedjeljom radi. Hitna pomoć Doma zdravlja, telefon 830-250. Apoteka radi od 7 do 19 sati, subotom od 7 do 14 sati, telefon 830-030. Dobrovoljno vatrogasno društvo 830-866.

SKENDER-VAKUŠ

Nema kino-predstave.

Biblioteka, pozajmno odjeljenje, radi svaki dan od 7,30 do 15,30 sati, a ponedjeljkom od 10 do 16 sati. Dom zdravlja radi od 7,30 do 15,30 sati, telefon 890-611. Opštinski centar za obavještanje radi od 00 do 24 sata, telefon 890-620.

SRBAC

U Domu kulture film **ANI**, pokretno kino gostuje u Gornjoj Lepenici filmom **UČENICE MADAM OLGE**.

Apoteka 840-003. Dobrovoljno vatrogasno društvo 840-150. Biletarnica 840-038.

PRNJAVOR

U Domu kulture 19. i 20. januara igra film **BORBA TITANA**. Stanica za hitnu pomoć 860-190 SUP 160-0 01. Autobuska stanica 860-462.

RADIO-PROGRAM

BANJALUKA

ČETVRTAK, 17. januara
Od 5,00 do 9,00 - JUTARNJI PROGRAM RADIO—BANJALUKE
Od 12,00 do 14,00 - ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO—STANICA BiH
14,00 - Najava programa
14,05 - POSTER 85
14,30 - VIJESTI
15,00 - Oglasi i obavještenja
15,30 - DNEVNIK
15,45 - Intermeco
16,00 - Dnevnik Radio-Sarajeva
17,00 - IZUDRUŽENOG RADA—SIZ-a
17,30 - VIJESTI
17,35 - Pjesme koje vječno žive
18,00 - Odjava programa
Od 18,00 do 01,00 - PRVI PROGRAM RADIO—SARAJEVA

BOSANŠKA GRADIŠKA

5,00 - 7,00 - JUTARNJI PROGRAM RADIO—BOSANŠKE GRADIŠKE
(Vijesti u 5,30 i 6,30)
14,00 - Početak emitovanja i najava popodnevnog programa Radio-Bosanske Gradiške
14,05 - Muzika, informacije, muzika
14,50 - Oglasi i obavještenja
15,00 - Revija izvođača narodne muzike
15,30 - IZUDRUŽENOG RADA I MJESNIH ZAJEDNICA, informativno-politička emisija
15,45 - Minute sa...
16,00 - DNEVNIK Prvog programa Radio-Sarajeva
16,30 - Melodije koje se pamte
16,55 - VIJESTI
17,00 - Završetak emitovanja i odjava popodnevnog programa Radio-Bosanske Gradiške

PRNJAVOR

PROGRAM EMITUJE NA SREDNJI TALASIMA 1341 KILOHERCA I VKT 89,3 MEGAHERCA
12,00 14,00 - ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO—STANICA BiH
14,00 - Najava programa i vijesti
14,05 - SNIMITE, EMITUJEMO — emisija za ljubitelje zabavnih melodija
14,30 - Oglasi - muzika - informacije - muzika, reklame...
15,00 - Raspevana Jugoslavija - emisija narodne muzike

15,30 - Hronika opštine Prnjavor - aktualno - informativna emisija
15,50 - Deset minuta sa... (muzička emisija)
16,00 - Odjava programa

SRBAC

11,00 - Početak emitovanja
11,05 - Danas na talasima Radio-Srpca
11,10 - Bosno moja, pjesmom opjevana
11,30 - Omladinski kutak
12,00 - Zajednički program RS BiH
14,00 - Ponovo zajedno
14,05 - Radio-magazin (Vijesti u 14,15)
15,30 - Hronika srbačke komune
15,45 - Melodije koje se pamte
16,00 - Odjava i završetak emitovanja

BOSANŠKA DUBICA

12,00 - Zajednički program RS BiH
14,00 - Najava i pregled programa
14,05 - Zabavljaju vas popularni muzički sastavi
14,30 - VIJESTI
14,33 - Poželjeli ste - poslušajte
15,00 - Jugotonov ekspres
15,30 - HRONIKA KOMUNE I UDRUŽENOG RADA
15,45 - Obavještenja, muzika i oglasi
15,58 - Odjava programa

KLJUČ

Od 12,00 - 14,00 - ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO—STANICA BiH
14,00 - Najava programa, muzika oglasi i reklame
14,30 - Radio-mozaike
15,40 - Vijesti iz komune
16,00 - Predstavljamo vam... odjava programa
Od 16,00 do 17,00 - Prenos prvog programa Radio-Sarajeva

JAJCE

Od 12,00 do 14,00 - ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO—STANICA BiH
14,00 - Najava programa
14,10 - Fleš-vijesti
14,15 - Na današnji dan
14,25 - EPP
15,00 - Vrijeme radoznalosti
15,30 - Likovi i događaji
15,45 - Muzički predah
16,00 - Odjava programa
Od 16,00 - 17,00 - Preuzimanje dnevnika prvog programa Radio-Sarajeva

BOSANŠKI NOVI

Od 12,00 do 14,00 - SUSRET NA TALASU (Zajednički program RS BiH)
14,00 - I danas smo zajedno (najava, vijesti, melodija dana)
14,10 - Želje slušalaca
15,15 - Pješčani sat (zabavna muzika i džez vibracije)
15,30 - Novosti dana
15,45 - EP-prospekt
16,00 - Dnevnik Radio-Sarajeva i odjava programa

PRIJEDOR

12,00 - Zajednički talas
13,00 - Najava programa
13,02 - Vijesti
13,05 - Čestitke, želje, pozdravi...
14,00 - Politička panorama
14,45 - Rezervisano za ONO i DŠZ
15,00 - Muzika i EPP
15,30 - Hronika dana
15,45 - Muzika raspoloženja
16,00 - Odjava programa

SARAJEVO TREĆI PROGRAM U 18,02 SATI DIJALOG

Večerašnji „Dijalog“ istražuje neke okolnosti i perspektive revolucionarnog pokreta u Gvatemali. Gost je profesor Univerziteta u Madridu Rolando de Kas-tiljo, inače aktivista ORPE — Revolucionarne organizacije oružanog naroda kao organa Revolucionarnog gvatemalskog nacionalnog jedinstva (URNG). Polazište ovog razgovora je baština civilizacije Maja u današnjoj Gvatemali uz tekućine indijanskog naroda na ekonomskom, političkom i društvenom planu, a u kontekstu rasnog pitanja u reprodukciji sistema. Sagovornik će posebno govoriti o organizovanju gvatemalskog revolucionarnog pokreta kao posebnog obilježja gvatemalske historije od osnivanja Komunističke partije, 13. novembra 1949, u borbi protiv vjernača, okupatora i eksploatatora. U toj borbi ostvarena je 1982. integracija ORPE - Revolucionarne organizacije oružanog naroda Gvatemale - sa svojim narodom pod borbenim geslom: „Živimo za borbu, borimo se za pobjedu“.

Inflacija bez precizne procjene

● Vrijeme je prekratkotako da bi se davale pouzdanije prognoze o inflaciji u prvom tromjesečju ove godine

BEOGRAD, 23. januara (Tanjug) — Sve procjene o inflaciji u prvom tromjesečju ove godine bile bi nagadanje. Vrijeme je previše kratko — godina je tek počela — za pouzdanije prognoze. Osim toga, velika su nepoznanica procjene u ODR-ima u pogledu konkretnog odlučivanja o cijenama.

Ovako je, na pitanje delegata Makedonije Blagoja Đordioskog, odgovorio na današnjoj sjednici Odbora Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFRJ za tržište i cijene savezni sekretar za tržište Siniša Korica. Đordioskog je zanimalo da li je tačno ono što piše u materijalu Savezne zajednice za cijene koji su delegati dobili. Riječ

je, konkretno, o procjeni da će inflacija već u prvom tromjesečju dostići polovinu stope s kojom se računalo tokom čitave 1985. godine. Zbog izostajanja nekih antiinflacionih mjera u Saveznoj zajednici za cijene procijenili su da bi tokom prva tri ovogodišnja mjeseca maloprodajne cijene mogle prosječno da porastu oko 20 odsto.

Nešto kasnije, Ante Zmijarević je obavijestio delegata da je pomenuti materijal Zajednice prihvatio Savjet Savezne zajednice za cijene. Zmijarević je, obračunajući se delegatima, primijetio da je važniji jedan praktičan blagovremeni mudar potez u samnjanju troškova privredivanja i pritiska na cijene, nego sto sjednica. On je upozorio na neophodnost sinhronizovanog preduzimanja mjera ekonomske politike što je — prema predviđeno rezolucijom — izostalo.

BEOGRAD

Delegacija Vijeća SSJ posjetila Kuću cvijeća

BEOGRAD, 23. januara (Tanjug) — Povodom 40-godišnjice osnivanja Saveza sindikata Jugoslavije, delegacija Vijeća SSJ posjetila je danas Kuću cvijeća i položila cvijeće na grob druga Tita. Delegaciju, u kojoj su pored is-

taknutih sindikalnih aktivista bili i članovi Predsjedništva Vijeća SSJ Bogoljub Nedeljković i Nikola Paunović, predvodio je predsjednik Vijeća Saveza sindikata Jugoslavije Dušan Bogdanov Senko.

PUCAREVO

Mikuliću Zlatna značka „Bratstva“

PUCAREVO, 23. januara (Tanjug) — Povodom 35-godišnjice osnivanja i rada Mašinsko-metalurškog kombinata „Bratstvo“ u Pucarevu, danas je članu Predsjedništva SFRJ Branku Mikuliću uručena Zlatna značka ovog Kombinata. Ovo najveće priznanje Kombinata Mikuliću je dodjeljeno za njegove izuzetne zasluge u razvoju Kombinata i Pucareva. Zlatnu značku uručio je Mikuliću predsjednik Radničkog savjeta „Bratstva“ visokokvalifikovani radnik Mitar Mitrović.

ČAPLJINA

Izvađen plovni bager

ČAPLJINA, 23. januara (Tanjug) — Danas su, nakon tri dana neprekidnog rada, radnici „Brodospasa“ iz Splitske i „Brodogradnje“ iz Čapljine uspjeli da izvedu plovni bager „Čapljinac“ koji je potonuo u Neretvu, na toku između Višnjica i Gadove, 15. januara ove godine. Splitski „Jugoinspekt“ će obaviti tehnički pregled ovog bagera i nakon toga preduzeti mjere za njegov remont. Uzroke potapanja ovog objekta velike vrijednosti ispituje stručna komisija iz Sarajeva.

IZ USTAVNOG SUDA JUGOSLAVIJE

Sporna rijeka Tara

BEOGRAD, 23. januara (Tanjug) — „Slučaj Tare“ dospio je danas pred Ustavni sud Jugoslavije. Ivan Jeren iz Zagreba, Marjan Božić iz Celja, Mileta Tomić iz Radovića, Branislav Krstić iz Bograda, Savez društava za zaštitu okoline iz Slovenije sa 600 pojedinačnih potpisa, kao i 27 institucija i radnih organizacija, među kojima i Slovenska akademija nauka i umjetnosti, pokrenuli su inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti dogovora Srbije, BiH i Crne Gore o korišćenju hidroenergetskog i vodoprivrednog potencijala slivova

Drine i Morače kojim se predviđa potapanje dijela kanjona rijeke Tare.

BILANS NEREDA U INDIJI

Poginulo 2.717 lica

DELHI, 23. januara (AFP) — Ukupno 2.717 lica je poginulo u Indiji u neredima izazvanim napadima na Sike poslije ubistva Indire Gandi. Prema saopštenju vlade, samo u Delhiju u neredima je poginulo 2.146 lica.

Materijalna šteta pričinjena u tim neredima procjenjuje se na preko 460 miliona rupija (oko 40 miliona dolara).

BEOGRAD

Dolazi Karlos Papuljas

BEOGRAD, 23. januara (Tanjug) — Zamjenik ministra inostranih poslova Grčke Karlos Papuljas doputovao sutra u Beograd, gdje će se održati redovne konsultacije visokih funkcionera diplomatija dviju susjednih i prijateljskih zemalja.

Karlos Papuljas će izvršiti širu razmjenu mišljenja sa zamjenikom Saveznog sekretara za inostrane poslove Budimirovom Lončarom.

LOTO

| | | | | |
|----------|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 10 | 19 | 31 |
| Dopunski | | | | |
| | | | | 4 |

U DVODNEVNU RADNU POŠJETU BANJALUCI

Doputovao Branko Mikulić

BANJALUKA, 23. januara — U dvodnevnu radnu posjetu Banjaluci večeras je doputovao Branko Mikulić, član Predsjedništva SFRJ. Sutra i prekosutra Mikulić će posjetiti više orga-

nizacija udruženog rada u privredi i oblasti kulture i razgovarati s predstavnicima društveno-političke zajednice opštine Banjaluka.



OSNOVNA BANKA „BANJALUKA“
KURSNA LISTA

(formirana 23. januara 1985. godine)

| KURS U DINARIMA | Kupovni za efektivu | Kupovni za devize | Prodajni za devize |
|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Zemlja | Valuta | | |
| Austrija | 100 šilinga | 936,16 | 960,16 |
| Belgija | 100 franaka | 325,37 | 334,56 |
| Danska | 100 kruna | 1829,52 | 1881,25 |
| Francuska | 100 franaka | 2140,98 | 2201,50 |
| Holandija | 100 florina | 5822,74 | 5987,39 |
| Italija | 100 lira | 10,65 | 10,92 |
| Norveška | 100 kruna | 2261,27 | 2325,21 |
| SR Njemačka | 100 maraka | 6582,91 | 6751,70 |
| Švajcarska | 100 franaka | 7811,31 | 8011,59 |
| Svedska | 100 kruna | 2286,65 | 2351,30 |
| V. Britanija | 1 funta | 233,94 | 240,55 |
| Japan | 1 jen | 80,35 | 84,13 |
| Kanada | 1 dolar | 154,49 | 161,76 |
| SAD | 1 dolar | 207,68 | 213,54 |
| Australija | 1 dolar | 167,02 | 174,88 |

Kupovni i prodajni kursevi za devize primjenjuju se počev od 14,00 sati 23. januara 1985. godine, a kupovni za efektivu primjenjuje se počev 24. januara 1985. godine.

SASTANAK PREDSEDNIKA VIJEĆA REPUBLIKA I POKRAJINA SA PREDSEDNICIMA RADNIH TIJELA

Ocijeniti rezultate stabilizacije

BEOGRAD, 23. januara (Tanjug) — Tokom ove godine Skupština SFRJ bi trebalo da razmotri kako se ostvaruje Dugoročni program ekonomske stabilizacije. Ovo je istaknuto na današnjem sastanku predsjednika Vijeća republika i pokrajina Milivoja Stijevića sa predsjednicima radnih tijela tog skupštinskog doma. Delegati su ocijenili da dvije godine nakon donošenja ovog zakona nisu ostvareni svi ciljevi koji su njime bili naznačeni, kao i da još ima otpora njegovoj realizaciji. Analizu o tom, kako je rečeno, trebalo bi da sačini SIV.

VRIJEME

IZVJEŠTAJ REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA BIH
KIŠA

ZA BOSANSKU KRAJINU: U toku dana doći će do daljeg naoblacjenja sa kišom, a u brdovitim predjelima sa snijegom. Temperatura u toku dana malo će opasti.

ZA BANJALUKU: Naoblacjenje sa kišom i padom temperature.

ZANAREDNA DVA-TRI DANA: U ovom periodu doći će do prolaznog pogoršanja vremena sa kišom, a na planinama i snijegom. Pred kraj perioda temperatura u padu.

VODOSTAJ: Una-Bihać 26 cm, blistra, temperatura vode 7 stepeni. Una-Bosanski Novi 130 cm, malo mutna, temperatura vode 5 stepeni. Sana-Sansk Most 218 cm, mutna, temperatura vode 7 stepeni. Vrbas-Banjaluca 187 cm, mutni, temperatura vode 4 stepena. Vodostaj u porastu.

DAVID ŠTRBAC MLADENIĆ



ČETVRTAK, 25. JANUAR

PRVI PROGRAM

- 15,35 — Pregled programa
- 15,40 — Sklajmo svi — obrazovno-dokumentarna serija, XI
- 16,40 — Zefeld: SP u nordijskom skijanju kros 4 x 10 km (m), snimak
- 17,25 — Intermeco
- 17,30 — Dnevnik I
- 17,45 — Jelenko — serija za djecu, II
- 18,15 — Nauka
- 18,45 — Mali — veliki svijet — dokumentarno-zabavna reportaža
- 19,15 — Crtni film
- 19,30 — DNEVNIK II
- 19,55 — TV spot
- 20,00 — Spektar — politički magazin
- 21,05 — Kviskoteka
- 22,15 — Vijesti
- 22,20 — O turizmu četvrtkom
- 22,30 — Pregled programa za petak

DRUGI PROGRAM

- 18,25 — Pregled programa
- 18,40 — TV-žurnal: UNIS
- 19,00 — Koraci — omladinska emisija
- 19,30 — Dnevnik
- 20,00 — Šest stopa zemlje — serijski film, IV
- 22,55 — Studio 2
- 21,00 — Umjetničko veče: Roman godine
- 23,00 — Pregled programa za petak.

PROGRAM 17,45 SATI

JELENKO

serija za djecu II

Lovokradica je ustrijelio srnu, a njeno lane je ostalo bez majke. Djeca su spasila lane i sakrila ga u šumskoj kolibi. Mislili su da za događaj u šumi niko neće doznati. Dječak Ivo, voda i najhrabriji iz drugog sela, raspričao se o lovokradici. Čak ga je i opisao: zeleni šešir, pero za šeširovom, brkovi od uha do uha...

Za lovokradicu se zainteresovala i vlast.

Šta se dogodilo i šta je istina, gledaoci će saznati iz druge epizode ove uzbudljive serije...